ვისთვის შენდება ხვალინდელი საქართველო?

A2

პარლამენტის საგაზაფხულო კულუარები

A3

ალერსიანი და მრისხანე მარლონ ბრანდო

B8

www.24hours.ge

24 საათი

ყოველდღიური

© გაზეთი 24 საათი

ხუთშაბათი, 3 თებერვალი, 2005 წელი. №24 (884)

ფასი 50 თეთრი

პოლიტიკა

ახლა "მოდაშია" სამხრეთ ოსეთის სტატუსის შესახებ კონცეფციების წერა

პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი კონფლიქტების მოგვარების პროექტებისა და კონცეფციების "მიმღებ პუნქტად" იქცა. კომიტეტის სხდომებზე სისტემატურად მიმდინარეობს ამა თუ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული დოკუმენტების განხილვა.

A2

სამართალი

სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმის კონცეფცია 1 მარტისთვის მზად იქნება

A7

იურიდიული ოფისი „გაპი" და გაზეთი "24 საათი"

ახორციელებენ პროექტს, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს მოსახლეობისათვის სამართლებრივი დახმარება.

A7

არავითარი ტენდერი

უბრალოდ კომისია

სანაოსნოს გაყიდვის თემამ პარლამენტში გადაინაცვლა

მაია ურუშაძე

ბოლო კვირის ყველაზე სკანდალური ეკონომიკური თემის განხილვებმა პარლამენტში გადაინაცვლა. ინფორმაცია საქართველოში მიმდინარე პრივატიზაციის პროცესის, კერძოდ კი - "საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს" ოფშორული "არმსტრონგ შიფ მენეჯმენტისთვის" მიყიდვის შესახებ გუშინ პარლამენტმა დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სხდომაზე მოისმინა. ოპოზიციას მთავრობის მოტივაციების გარკვევა, მთავრობას კი – დეპუტატების მიერ გამოთქმული მკვეთრი შენიშვნების პრივატიზაციის პროცესის დისკრედიტების მცდელობად გასაღება სურდა. ყოველ შემთხვევაში, ახალი გუშინ არაფერი თქმულა. უბრალოდ, ოპოზიციის შენიშვნებზე მთავრობას ცინიკური, მაგრამ საკმაოდ არგუმენტებული პასუხები ჰქონდა.

როგორც იქნა, მთავრობამ "საქართველოს საზღვაო სანაოსნოს" გაყიდვის პროცესს სახელი დაარქვა: როგორც გაირკვა, პრივატიზაცია არავითარი ტენდერის საფუძველზე არ მომხდარა. **"უბრალოდ, მთავრობამ შეკრიბა კომისია, რომელიც გადაწყვეტს, თუ ვის უნდა მიჰყიდოს პრეზიდენტმა ეს კომპანია პირდაპირი მიყიდვის წესით,"** –

გაგრძელება A4 გვერდზე



კახა ბენდუქიძემ, სრულიად მოულოდნელად, ნათელი მოჰფინა საპრივატიზაციო ობიექტების გაყიდვის სისტემას.

წუთიერი დუმილი და ათი წლის ხელფასი

მთავრობის სხდომა

თამარ ივანიძე

მთავრობის გუშინდელი სხდომის დღის წესრიგის მთავარი თემა და პათოსი, პრაქტიკულად, გორში მომხდარმა ტერაქტმა განსაზღვრა. თუმცა, ამ თემის გარდა, მთავრობის წევრებმა გუშინ ნატო-ში ინტეგრაციაზე, საბაჟოზე განხორციელებულ ცვლილებებზე და "სხვა მიმდინარე საკითხებზეც" იმსჯელეს.

ტერაქტზე

სხდომა წუთიერი დუმილით დაიწყო - მინისტრთა კაბინეტის წევრებმა პატივი მიაგეს გორში მომხდარი ტერორისტული აქტის შედეგად დაღუპულთა ხსოვნას.

პრემიერ-მინისტრმა ზურაბ ჟვანიამ პირველი კომენტარი სწორედ ამ საკითხთან დაკავშირებით გააკეთა: **"ეს იყო არაადამიანური დანაშაული, რომელსაც მსხვერპლი მოჰყვა. ყველაზე უფრო ალმაშფოთებელი კი ის არის, რომ ტერორისტების ბნელ განზრახვას სრულიად უდანაშაულო ადამიანები შეეწირნენ. ტერაქტის ორგანიზატორების ამოცანა საქართველოში პანიკის დათესვა იყო. მათ შორს მიმავალი გეგმები ამოძრავებდათ და, ბუნებრივია, ჩვენი პასუხი უნდა იყოს ორგანიზებული. გორში დღესაც გრძელდება სამართალდამცავების დაძაბული მუშაობა. მინდა ხაზი გავუსვა: არ არსებობს საფუძველი ვივარაუდოთ, რომ ამაში ქართველები მონაწილეობდნენ ან რაიმე კვალს ცხინვალში მივყავდეთ. ცხინვალში განსაკუთრებული შეშფოთება გამოხატეს გორში დატრიალებულ ტრაგედიასთან დაკავშირებით. ჩნდება სერიოზული კითხვის ნიშნები - ვის აქვს ჩაფიქრებული დესტაბილიზაციის ახალი მცდელობა საქართველოში და ჩვენ, რა თქმა უნდა, განსაკუთრებული ყურადღება გვმართებს,"** - აღნიშნა პრემიერ-მინისტრმა.

გაგრძელება A3 გვერდზე

თანამეგობრობა რუსულად

ჯონი ხეცურიანი

საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების ხელმძღვანელებმა, რომლებიც წლების მანძილზე თითქოს თავიანთი თვითგამოცხადებული რესპუბლიკების დამოუკიდებლობისათვის იბრძოდნენ, ბოლო პერიოდში ჩვენ ჩრდილოელ მეზობელ სახელმწიფოს არაერთხელ მიმართეს განცხადებით, რომელშიც აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ახალ სუბიექტებად მიღებას სთავაზობენ. რუსეთის პოლიტიკურ წრეებში ეს წინადადება უყურადღებოდ არ დარჩენილა. სხვა ერების ისტორიული ტერიტორიების შემოერთების ინსტინქტმა და საბჭოთა კავშირის დაშლის შედეგად განცდილი დანაკლისის შევსების წადილმა ზოგიერთ რუს პოლიტიკოსს ელემენტარული წინდახედულობის ნორმები დაავიწყა და დაუფარავად, ოფიციალურადაც კი, შეუდგა ამ "საქმის მოგვარებას". მაგალითად, რუსეთის ფედერაციის სახელმწიფო დუმის თანამეგობრობის საქმეთა და თანამემამულეებთან კავშირების კომიტეტის თავმჯდომარემ ა. ა. კოკოშინმა გასული წლის 22 ივლისს შეკითხვით მიმართა რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს რუსეთის ფედერაციაში ახალი სუბიექტის უფლებით სამხრეთ ოსეთის შესაძლო მიღების სამართლებრივი ასპექტების თაობაზე.

გაგრძელება A6 გვერდზე

ქართული ფეხბურთის გენერალისიმუსი

დღეს დიდი ბორის პაიჭაძის დაბადების დღეა და ჩვენი რუბრიკის სტუმარია მისი ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული თაყვანისმცემელი გულბათ ტორაძე. მასთან ერთად დიდ ფეხბურთელზე და ვერისბაღულ თავგადასავლებზე სასაუბროდ გვესტუმრა დათო ხაზარაძეც.

გაგრძელება B4 გვერდზე

იხილეთ B3 გვერდზე

ვატიკანი: რომის პაპის მდგომარეობა სტაბილურია

თუმცა იგი მაინც საავადმყოფოში დარჩება

რომის პაპის, იოანე-პავლე II-ს ჯანმრთელობა მკვეთრად გაუარესდა: სუნთქვის გართულების სიმპტომებით იგი სასწრაფოდ იქნა ჰოსპიტალიზებული. ეს შემთხვევა, ალბათ, კიდევ ერთი შეხსენება იყო, რომ როდისმე 84 წლის პაპის ხანგრძლივი და შესაძლოა, კათოლიციზმის უახლოეს ისტორიაში ერთ-ერთი ყველაზე შთამბეჭდავი მმართველობა დასასრულს უახლოვდება. მართალია, სამშაბათს დილით გაკეთდა განცხადება, რომ პაპის მდგომარეობა სტაბილურია, მაგრამ, სავარაუდოდ, ძალიან ბევრს აგერ უკვე მერამდენედ გაუჩნდა კითხვა – ვინ იქნება მემკვიდრე?

პაპებს, ისევე როგორც მეფეებს, სხვა, ჩვეულებრივი ადამიანებისგან სრულიად განსხვავებული ისტორია აქვთ. მათი ჯანმრთელობა თითქმის ყოველთვის არა მარტო კლინიკური, არამედ პოლიტიკური ფაქტია. ძალიან ხშირად ავადმყოფობის დამალვა აუცილებელი ხდებოდა, უფრო მეტიც, სახელმწიფოებრივი ინტერესებიდან გამომდინარე, ხშირად კატეგორიულად უარყოფდნენ ასეთ ფაქტს. პაპებისა და მეფეების ჯანმრთელობაზე ხომ ეკლესიისა და სახელმწიფოს კეთილდღეობა არის დამოკიდებული, - ასე იწყებდა გუშინ სტატიას იტალიური "Corriere della sera".

გაგრძელება A5 გვერდზე

ამინდი

	3/2	4/2
თბილისი	3	-1
ქუთაისი	9	8
ბათუმი	13	12
სოხუმი	7	7
ფოთი	12	11
თელავი	1	-4
ზუგდიდი	11	10
გორი	0	-4
ახმეტა	0	-4

უცხოური ვალუტის ოფიციალური კურსი ლართან მიმართებაში

აშშ დოლარი	1.8169
ევრო	2.3690
ბირჟანქა სტერლ.	3.4180
რუბლი	0.0650

A		B	
ამბები	A2	რევიუ	B2
პოლიტიკა	A3	რევიუ	B3
ეკონომიკა	A4	სპორტი	B4
უცხოეთი	A5	სპორტი	B5
საზოგადოება	A6	ავტომობილი	B6
სამართალი	A7	სხვადასხვა	B7
პროექტი	A8	სხვადასხვა	B8

ვანო ჩხარტიშვილის შუამავლობამ არ გაჭრა

ოზურგეთი ახალ გამგებელს ელის

თამაზ ხარაიშვილი
ოზურგეთიდან

40 დღეზე მეტი გავიდა მას შემდეგ, რაც ოზურგეთს რაიონის გამგებელი აღარ ჰყავს. ახალი წლის წინა დღეებში გურიის მხარეში საქართველოს პრეზიდენტის სახელმწიფო რწმუნებულმა გამგეობის და მისი წინამძღოლის ერთი წლის მანძილზე გაწეული მუშაობის ანგარიში მოისმინა, ფრიად უკმაყოფილო დარჩა და ადეკვატური ვერდიქტიც გამოიტანა - მან საქართველოს პრეზიდენტის წინაშე დააყენა ოზურგეთის რაიონის გამგებლის თამაზ სალუქვაძის თანამდებობიდან გადაყენების საკითხი.

გუბერნატორ ჟანი კალანდაძის აზრით, 2004 წელი ოზურგეთისათვის წინა წელზე უკეთესი გახლდათ, მაგრამ არა ისეთი, რომ თვითკმაყოფილება გამოეწვია. გუბერნატორის მიერ შეთავაზებულ ცალკეულ ინიციატივებს (გამოუსადეგარი ჩაის პლანტაციების ამოძირკვა, რაიონის ტერიტორიის ნანგრევებისაგან გაწმენდა და ა. შ.) არ მოჰყვა სათანადო მხარდაჭერა. ჟანი კალანდაძის განცხადებით, მას არ ჰქონია გამგებელთან ცუდი ურთიერთობა, მაგრამ ყველანაირ ურთიერთობაზე მაღლა ის საქმეს აყენებს. მას სჭირდება ისეთი ადამიანები, რომლებიც ოზურგეთს ჭაობიდან ამოიყვანენ.

ოზურგეთის რაიონის გამგებელმა გუბერნატორის გადაწყვეტილება ნაჩქარევად და უმართებულოდ მიიჩნია, გაძალიანდა, გააგრძელა კიდეც მუშაობა და მოვლენების განვითარებას დაელოდა, მაგრამ, როგორც ჩანს, შეატყო, რომ საქმეს სასიკეთო პირი არ უჩანდა და გავიდა კუთვნილ შვებულებაში, საიდანაც სამსახურში არ დაბრუნებულა.

განაწყენებული მხარეების მორიგება ოზურგეთის მაჟორიტარმა დეპუტატმა ვანო ჩხარტიშვილმა სცადა, რითაც გააძლიერა ეჭვი, რომ თავის დროზე, ე. ი. "ვარდების რევოლუციის" გამარჯვებისთანავე, ოზურგეთის აწ უკვე ყოფილი გამგებელი მისგან აღზევებული კადრი იყო. როგორც ჩანს, ჩხარტიშვილის "მშვიდობისმყოფელობის მისია" საკმარისი არ აღმოჩნდა. ასე რომ, ოზურგეთი შეიქნა გურიის მესამე (ისედაც სულ სამია) რაიონად, სადაც მოვალეობის შემსრულებლები გამგებლობენ.

საქართველოში მოქმედი კანონის თანახმად, რაიონის გამგებელი ასოცირებული საკრებულოს წევრთაგან უნდა შეირჩეს, მაგრამ თუ მის რიგებს გადავხედავთ, მრავალფეროვანი არჩევანის საშუალება არ ჩანს. აქედან გამომდინარე, შესაძლოა, ხელისუფლებას არაორდინარული გადაწყვეტილების მიღება მოუხდეს.

აგიტაცია უკმაყოფილების ფონზე

ზვიად რუაძე
კახეთიდან

თელავის რაიონში სამხედრო ქალაქის აღდგენითი სამუშაოები შარშან დაიწყო. ამ დროისთვის კი შვიდი ობიექტიდან, მხოლოდ ხუთს ჩაუტარდა სრულად რეკონსტრუქცია, რადგან მუშების ვალი - 600 ათასი ლარი - თავდაცვის სამინისტროს ჯერ კიდევ არ გაუსტუმრებია. კუთვნილი ხელფასის მოთხოვნით მუშებმა არაერთი აქცია გამართეს, მაგრამ ამაოდ. გუშინ თელავში თავდაცვის მინისტრის ჩასვლაზეც ამყარებდნენ ისინი იმედს, მაგრამ შეხვედრამ უშედეგოდ ჩაიარა.

"მე არ დამიქირავებიხართ, ვინც მოგიყვანათ აქ სამუშაოდ, იმას მოედავეთ. მე კი თქვენს მიმართ ჩემი პრეტენზიები მაქვს - ამ ნესტიან შენობებში ჯარისკაცს ვერ შევიყვან," - განუცხადა მინისტრმა მუშებს.

სამხედრო ქალაქის მშენებლობისთვის, მუშების დაქირავება საქციო საზოგადოება "მექანიზატორმა" იზრუნა, მაგრამ მშენებლებს პრეტენზია მაინც სამინისტროსთან აქვთ. **"ჩვენ, როგორც იურიდიულ საქმიანობაში ვერ ვერკვევით, ისე ოქრუაშვილმა არ იცის ჩვენი ხელობა. როდის იყო ახალი გალესილი ობიექტი ზამთარში მალე შრებოდა?"** - ამბობენ მუშები. კუთვნილი ხელფასის მიღებისთვის ისინი დღეიდან უკვე პროტესტის უკიდურეს ზომებს მიმართავენ და მასობრივ აქციებს გეგმავენ.

მინისტრი კი თელავის ქუჩებში, ცნობილ ტელეჟურნალისტებთან ერთად, ამერიკული პროგრამის აგიტაციას ეწეოდა და კახელებზე იმედიანად საუბრობდა: **"კახელი კაცი გმირად არის დაბადებული და იმედი გვაქვს, რომ ამ პროგრამაში აქაურები აქტიურად ჩაერთვებიან."** აგიტაციაში მინისტრს მხარს ინგა გრიგოლია, ეკა ტოგონიძე, დიმა ობოლაძე და ნანა ლეჟავაც უმშვენებდნენ.

ახმეტელების ულტიმატუმი გაერო-ს

ახმეტის მოსახლეობა პანკისის ხეობაში მცხოვრებ ჩეჩენ ლტოლვილებს და გაერო-ს ლტოლვილთა უმაღლესი კომისარიატის ოფისს უპირისპირდება. ამის მიზეზი ის ინციდენტი სახელდება, რომელიც ახალი წლის წინა დღეებში მოხდა. ჩეჩენმა ლტოლვილმა ჯაბრაილ მუსიხანოვმა, ახმეტელ 21 წლის გოჩა ონიაშვილს უმძიმესი ჭრილობა მიაყენა. სწორედ ამის გამო, რაიონის მოსახლეობა მოითხოვს გაერო-ს ოფისის ხეობაში გადატანას, ხოლო დაზარალებულის ოჯახი - საერთაშორისო ორგანიზაციისგან კომპენსაციის მიღებას.

ინციდენტი საახალწლო ასაფეთქებლებმა გამოიწვია. სიტყვიერი შელაპარაკება ფიზიკურ ანგარიშსწორებაში გადაიზარდა. მოჩხუბრების გასაშველებლად კამათში ჩარეულ 21 წლის გოჩა ონიაშვილს ჯაბრაილ უსიხანოვმა თავში ბლაგვი იარაღი ჩაარტყა და მძიმედ დაჭრა. ონიაშვილი თბილისში გადაიყვანეს. დანაშაულში ეჭვმიტანილი ორი ჩეჩენი პოლიციამ დანაშაულის ადგილზევე დააკავა, მაგრამ სამართალდამცველებმა ისისნი მალევე გაათავისუფლეს. ამ ფაქტის გამო პოლიცია კომენტარს არ აკეთებს. მოსახლეობა კი პროტესტს გამოთქვამს. ახმეტელები მიიჩნევენ, რომ დამნაშავეებს სწორედ გაერო მფარველობს. "**ყველა დასაპატიმრებელი იყო – ქალი და კაცი ერთნაირად ჩხუბობდა. რატომ გამოუშვეს დაკავებულები? ის ოთხივე ადამიანი, რომელიც ქართველებს უმოწყალოდ ურტყამდნენ, უნდა დაეპატიმრებინათ. აბა, ჩვენ ვყოფილიყავით დამნაშავეები, ნახავდით, როგორ გამოგვამწყვდევდნენ,"** - ამბობდნენ გაერო-ს წინ გამართულ საპროტესტო აქციაში მონაწილე ახმეტელები.

გოჩა ონიაშვილის ჯანმრთელობა კი კვლავ სავალალოა. მას თავის არეში ღრმა ჭრილობა აქვს მიყენებული და დღემდე გონზე ვერ მოსულა. ოჯახს კი საავადმყოფოს ვალი შვიდი ათას ლარამდე დაუგროვდა. რაიონის გამგეობა მათ მხოლოდ 1 500 ლარით დაეხმარა. გუშინ გაერო-ს ოფისის წინ შეკრებილი გოჩა ონიაშვილის ახლობლები მკურნალობის ხარჯებს აღნიშნულ ორგანიზაციას უკვე მეორედ სთხოვდნენ. **"გაეროს სათავო ოფისში ჩასულებს, კომისარმა გვითხრა, რომ ისინი ჩვენ ვერ დაგვეხმარებიან, რადგან ორგანიზაცია მხოლოდ ლტოლვილებს უწევს შეღავათებს. ჩვენ კიდევ არ გავჩერდებით, გაერო რომ არ ყოფილიყო, აქ ეს უსიამოვნება და უბედურება არ დატრიალდებოდა,"** - ამბობს დაზარალებულის დედა ელზა ონიაშვილი.

იმ შემთხვევაში, თუ გაერო-მ ოფისი ხეობაში არ გადაიტანა და ახმეტელების მოთხოვნები არ დააკმაყოფილა, მოსახლეობა გაერო-ს ოფისის წევრების მძევლად აყვანით იმუქრება.

24 საათი

ახლა "მოდაშია" სამხრეთ ოსეთის სტატუსის შესახებ კონცეფციების წერა

საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტმა კონცეფცია მოიწონა, მაგრამ სერიოზული შენიშვნებიც გამოთქვა.

პარლამენტის საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტი კონფლიქტების მოგვარების პროექტებისა და კონცეფციების "მიმღებ პუნქტად" იქცა. კომიტეტის სხდომებზე სისტემატურად მიმდინარეობს ამა თუ იმ არასამთავრობო ორგანიზაციის მიერ მომზადებული დოკუმენტების განხილვა. გუშინ ტრიბუნა დაეთმო ქართულ-ოსურ კავშირ "იბერ-ირონს", რომლის თავმჯდომარემ მაია ცაბოშვილმა დეპუტატებს სამხრეთ ოსეთის პოლიტიკურ-სამართლებრივი სტატუსის კონცეფცია გააცნო.

გიორგი ასანიშვილი

მაია ცაბოშვილის მტკიცებით, 2004 წლის ზაფხულში ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში განვითარებული მოვლენების შემდეგ, საქართველოს მიმართ ოსური საზოგადოების განწყობა უარყოფითი გახდა და პრობლემის გადაჭრის პერსპექტივა სათუო შეიქმნა. პარლამენტის გუშინდელი სტუმარი არ გამორიცხავს, რომ 1 თებერვალს გორში მომხდარი ტერაქტიც შეიძლება ხელისშემშლელ ფაქტორად იქცეს, თუმცა, მაინც სჯერა, რომ ოფიციალური თბილისი შორსმჭვრეტელებას გამოიჩენს, პროვოკაციებს არ აჰყვება და **"ცხინვალის კვალზე არ დაიწყებს საუბარს"**.

რაც შეეხება თავად კონფლიქტის დარეგულირების პოლიტიკურ-სამართლებრივ კონცეფციას, იგი საქართველოს ასიმეტრიული ფედერაციის მოწყობის პრინციპს ეფუძნება. კონცეფციის ავტორები აზუსტებენ, რომ სამხრეთ ოსეთის "ავტონომია" ავტონომიურობის საბჭოურ გაგებასთან გაიგივებული არ არის და ქვეყნის კონსტიტუციის ჩარჩოებში დამოუკიდებლად მოქმედებებისა და გადაწყვეტილებების მიღების უფლებას გულისხმობს. ამასთან, სამხრეთ ოსეთის რესპუბლიკა, როგორც ფედერაციის შემადგენელი სუბიექტი, განსაკუთრებული სტატუსის არმქონე სხვა სუბიექტებისგან განსხვავებით, სარგებლობს დამატებითი უფლებებით. კერძოდ, ვეტოს უფლებით საქართველოს პარლამენტში.

"იბერ-ირონის" მიერ შემუშავებული პროექტი შეიცავს სპეციალურ თავს უფლებამოსილებათა გამიჯვნის შესახებ. სამხრეთ ოსეთის კომპეტენციათა სფეროსთვის მიკუთვნებულია: ადგილობრივი თვითმმართველობა, ჯანდაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა, საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, ტურიზმი; შიდა საარჩევნო სისტემა; სოფლის მეურნეობა და სხვა. საქართველოს ცენტრალური ხელისუფლების კომპეტენციაში მოიაზრება სახელმწიფო თავდაცვა და უშიშროება, საგარეო პოლიტიკა, სახელმწიფო ფინანსები, კავშირგაბმულობა, ერთიანი ენერგეტიკული სისტემა, საჰაერო სივრცის კონტროლი, მოქალაქეობის საკითხები და ა.შ.

მაია ცაბოშვილის მიერ პარლამენტში წარდგენილ დოკუმენტს საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარე კოტე გაბაშვილი "საგულისხმოსა და საინტერესოს" უწოდებს. თუმცა, დეპუტატი არ ეთანხმება კონცეფციის იმ ნაწილს, რომლის მიხედვითაც, სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიაზე მცხოვრები ოსი ეროვნების წარმომადგენლები, გარკვეული დროის განმავლობაში, საქართველოს შეიარაღებულ ძალებში სამხედრო ვალდებულების მოხდისგან უნდა გათავისუფლდნენ. გაბაშვილის აზრით, კონფლიქტის მოგვარების პირველ ეტაპზე მიზანშეწონილი იქნება ოსი ეროვნების წვევამდელთა "დასაქმება" საზღვრის დაცვის სამსახურში.

საგარეო ურთიერთობათა კომიტეტის თავმჯდომარემ გუშინდელ სხდომაზე კიდევ ერთი განცხადება გააკეთა. კოტე გაბაშვილმა აღშფოთება გამოთქვა გაზეთ "ჯორჯიან ტაიმსში" გამოქვეყნებულ ჰამლეტ ჭიპაშვილის წერილთან დაკავშირებით, რომელშიც კრიტიკულად არის შეფასებული თურქეთში საქართველოს საგანგებო და სრულუფლებიანი ელჩის საქმიანობა.

"ეს არის არასწორი ინფორმაცია, რომელმაც დიპლომატიური წრეები, შეიძლება, შეცდომაში შეიყვანოს და ქვეყნის საგარეო პრესტიჟი შელახოს. ჩვენ თურქეთში ძალიან კარგი, კომპეტენტური ელჩი გვყავს და მისი დისკრედიტირების მცდელობა უზნეობაა," - აცხადებს გაბაშვილი.

ვისთვის შენდება ხვალინდელი საქართველო?

თამარ მაისურაძე

ბოლო ერთი წლის განმავლობაში აქციებსა და მიტინგებს გადაჩვეული თბილისელები რესპუბლიკის მოედანზე თავმოყრილი ხალხის დანახვისას გაკვირვებას ვერ ფარავდნენ. გაერთიანებული პროფკავშირების წევრებმა, როგორც ჩანს, მათი "ძველი პროფესია" გაიხსენეს და, გასულ წელს სახელმწიფო სტრუქტურებიდან დათხოვნილი მუშაკების დაცვა, ალმაშენებლის ძეგლის ფონზე გადაწყვიტეს.

"გთხოვთ, გადაგვარჩინოთ მე და ჩემი სამი შვილი უკანონოდ სიკვდილის დასჯისგან," – გულზე ტრაფარეტდაკიდებული მოქალაქე გაერთიანებული პროფკავშირების თავმჯდომარეს ირაკლი ტუღუშს ფონს უქმნიდა. უნდა ითქვას, რომ გუშინდელ აქციას, ძირითადად, უფროსი ასაკის მოქალაქეები ესწრებოდნენ, ანუ ისინი, ვინც, როგორც თავად აცხადებენ, შრომისუუნაროებად "გამოაცხადეს."

როგორც ტუღუში აცხადებს, გასულ წელს სახელმწიფო სამსახურებიდან გათავისუფლებულთა რაოდენობა, დაახლოებით, 50 ათასს უდრის. ისიც ფაქტია, რომ მოსახლეობის ტოტალური უმუშევრობა რევოლუციაგადატანილ მთავრობას იდეაში ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ჰქონდა, რასაც საფუძველი ნინო ბურჯანაძემ პრეზიდენტის მოვალეობის შესრულებისას ჩაუყარა, როდესაც შრომის კოდექსის ის მუხლი, რომლითაც სახელმწიფო სამსახურებიდან დათხოვნილი თანამშრომლებისთვის კომპენსაცია 2003 წლის დეკემბერში უნდა მიეცა, ერთი წლით შეაჩერა. ტუღუში აცხადებს, რომ კომპენსაციების აღდგენის საკითხი 2006 წლამდეა შეჩერებული, რაც, მისი თქმით, იმის მომასწავებელია, რომ 2005 წელი, სამსახურებიდან ხალხის დათხოვნის თვალსაზრისით, გასული წლის იდენტური იქნება.

"რას ველოდებით, რატომ ვართ გაჩუმებულები?" – ეკითხებოდა ხალხს ტუღუში. იმ შემთხვევაში, თუ მთავრობამ პროფკავშირებიც გააუქმა (რაზეც ჩუმად უკვე ლაპარაკობენ) გუშინდელი აქციის თავკაცებიც იმ დიდი "არმიის" წევრები გახდებიან, რომელთაც ერთ დროს "მილიონ სამუშაო ადგილს" ჰპირდებოდნენ.

"თუ შემცირება აუცილებელია, პარლამენტარებს რატომ არ ათავისუფლებენ? ისეთ პატარა ქვეყანას, როგორიც საქართველოა, რაში სჭირდება 235 პარლამენტარი?" – კითხულობდნენ აქციის წევრები და, პარალელურად, ხელმოწერებს აგროვებდნენ, შრომის კოდექსში, ზემოთ ნახსენები, დროებით შეჩერებული მუხლის ასამოქმედებლად.

"დღევანდელ აქციას თუ მთავრობის მხრიდან რეაგირება არ მოჰყვა, აქციები პერმანენტულ ხასიათს მიიღებს," – აღნიშნა ტუღუშმა, რომელიც გუშინდელ აქციაზე უფრო მეტი ხალხის მოსვლას ელოდა. **"გვაქვს ინფორმაცია, რომ რაიონული გამგეობებიდან შესამცირებლები არ გამოუშვეს. ასი ათასი კაცი თუ არ გამოვიდა, შედეგს ვერ მივაღწევთ. ვისთვის შენდება ხვალინდელი საქართველო?"** – ბობოქრობდა ტუღუში.

მოკლედ

NATO-ს წარმომადგენელი თბილისში

საქართველოსა და ნატო-ს შორის თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივების განსახილველად, ოთხდღიანი ვიზიტით, ოთხშაბათს თბილისს ჩრდილოეთ ატლანტიკის ხელშეკრულების ორგანიზაციის (NATO) გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში, რობერტ სიმონსი ესტუმრა.

როგორც სიმონსმა ჟურნალისტებს განუცხადა, მისი ვიზიტის მიზანია, საქართველოსა და ნატო-ს შორის ინდივიდუალური პარტნიორობის პროგრამის საკითხებზე დიალოგის განახლება. ამასთან, გასარკვევია იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების ვინაობა, რომლებიც აღნიშნულ პროგრამაში NATO-სთან და საქართველოსთან ითანამშრომლებენ.

რობერტ სიმონსი ვიზიტის ფარგლებში შეხვდება საქართველოს პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს, პრემიერ-მინისტრს ზურაბ ჟვანიას და სხვა ოფიციალურ პირებს.

საქართველოსა და ნატო-ს შორის თანამშრომლობის სამომავლო პერსპექტივები განიხილეს ოთხშაბათს საგარეო საქმეთა სამინისტროში გამართულ შეხვედრაზე, საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ კონსტანტინე ქავთარაძემ და ნატო-ს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა კავკასიისა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებში რობერტ სიმონსმა.

შეხვედრაზე განხილული იქნა ასევე, საქართველოში მიმდინარე პროცესები და ნატო-სთან ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის (IPAP) განხორციელების საკითხები.

შეხვედრა გაიმართა სახელმწიფო მინისტრ გიორგი ხაინდრავასთანაც, სადაც განხილულ იქნა საქართველოში არსებული პოლიტიკური ვითარება, ურთიერთობები რუსეთთან, ქართული მხარის ხედვა შიდა კონფლიქტების დარეგულირებასთან დაკავშირებით და ასევე, საქართველოს ნატო-სთან ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის შესრულების მიმდინარეობა.

საუბარი შეეხო, აგრეთვე, ტერორიზმის წინააღმდეგ ბრძოლას.

ნატო-სთან ინდივიდუალური პარტნიორობის პროგრამის ფარგლებში საქართველოს შეუძლია თავიდან აიცილოს მოსალოდნელი საფრთხეები, – განაცხადა რობერტ სიმონსმა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში გამართულ შეხვედრაზე, გორში მომხდარი ტერაქტის კომენტირებისას.

იგი უნივერსიტეტში პროფესორმასწავლებლებს, სტუდენტებს და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს შეხვდა.

სიმონსს არ დაუკონკრეტებია, თუ როდის გაწევრიანდება საქართველო ნატო-ში და რით დაეხმარება ეს ორგანიზაცია მას კონფლიქტების მოგვარების საკითხებში. თუმცა აღნიშნა, რომ რუსეთმა უნდა შეასრულოს ეუთო-ს სტამბულის სამიტის შეთანხმება და საქართველოდან სამხედრო ბაზები გაიყვანოს.

მისი აზრით, უცხო ქვეყნის სამხედრო ბაზების არსებობის საკითხი მხოლოდ იმ ქვეყნის ნებაზეა დამოკიდებული, რომლის ტერიტორიაზეც ისინია განლაგებული. **პრაიმ-ნიუსი**

ორი სიტყვით

თბილისი. ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩი საქართველოში რიჩარდ მაილსი ქვეყნის პრეზიდენტს მიხეილ სააკაშვილს თანაუგრძნობს გორში, პოლიციის სამმართველოს შენობასთან სამშაბათს მომხდარი ტერაქტის შედეგად დაღუპულთა გამო.

როგორც პრაიმ-ნიუსს ოთხშაბათს აშშ-ს საელჩოდან აცნობეს, აღნიშნულის შესახებ მაილსმა სააკაშვილს წერილობით მიმართა.

წერილში აშშ-ს ელჩი, საელჩოს ყველა თანამშრომლის სახელით, მომხდარი ფაქტით შეძრწუნებას გამოთქვამს და ქვეყნის ხელისუფლებას, საჭიროების შემთხვევაში, დახმარებას სთავაზობს. **პრაიმ-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილე გიორგი გომიაშვილი ვენაში გაემგზავრა, სადაც ეუთო-ს მისიის მუდმივმოქმედ საბჭოში რუსეთ-საქართველოს საზღვარზე ეუთო-ს მონიტორინგის აღდგენის საკითხებზე შეხვედრებს გამართავს.

როგორც საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი განმარტავს, ქართული მხარე შეეცდება, რუსეთს მონიტორინგის შეწყვეტის გადაწყვეტილება შეაცვლევინოს.

მისივე განცხადებით, გორში მომხდარი ტერაქტი კიდევ ერთხელ ადასტურებს საზღვრის კონტროლის აუცილებლობას, რადგან ტერაქტი საქართველოს საზღვრებს გარეთ არის დაგეგმილი.

საქართველოს საგარეო უწყების ხელმძღვანელი მიიჩნევს, რომ "ქვეყნის მტრებს, პირველ რიგში, ის სამშვიდობო ინციატივები აწუხებთ, რომლის შესახებაც პრეზიდენტმა სააკაშვილმა სტრასბურგში, ევროსაბჭოს საპარლამენტო ასამბლეაზე სამხრეთ ოსეთთან მიმართებაში ისაუბრა." **მედია-ნიუსი**

■ ■ ■

თბილისი. საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი კონფლიქტების დარეგულირების საკითხებში გოგა ხაინდრავა გორში მომხდარი ტერაქტის ორგანიზატორებად საქართველოსადმი მტრულად განწყობილი უცხო ქვეყნების ძალებს მოიაზრებს.

როგორც ხაინდრავამ ჟურნალისტებს განუცხადა, ტერაქტი ქვეყნის გარეთ დაიგეგმა. მისი ორგანიზატორები ის ძალები არიან, ვისთვისაც მიუღებელია საქრთველოს გააქტიურება და მნიშვნელოვანი როლი დღევანდელ მსოფლიოში.

ხაინდრავას განმარტებით, ტერაქტის ორგანიზატორთა რიცხვში სამხრეთ და ჩრდილოეთ ოსეთის წარმომადგენელთა მონაწილეობა გამორიცხულია, ვინაიდან ისინი თავად არიან შეშფოთებულნი მომხდარის გამო და საქართველოს ხელისუფლებას დახმარებას სთავაზობენ. **პრაიმ-ნიუსი**

მთავარი რედაქტორი მამუკა ფაჩუაშვილი. პაატა ვეშაპიძე (მმართველი რედაქტორი), დავით ნინიკაშვილი (პასუხისმგებელი რედაქტორი), ვიქტორ გათიკაშვილი (გენერალური დირექტორი), ირაკლი ლეჟავა (მარკეტინგის მენეჯერი). დიზაინი: გიორგი ხმალაძე, ავთო შარვაშიძე.
კომპიუტერული ცენტრი: თამაზ ჩხაიძე (მენეჯერი), მაია ყიასაშვილი, დიმიტრი შალუტაშვილი, გიორგი ბერიაშვილი, თენგიზ ქირია, პაატა ქორიძე, ლელა წიქარიშვილი,. სტილი: ნანა ჯოხარიძე, ნინო სვანიძე, ხათუნა გოგიშვილი, ძიძია ძნელაძე, ლია თოფურია. რეკლამა - ზურაბ ჯაოშვილი.

წუთიერი დუმილი და ათი წლის ხელფასი

პირველი გვერდიდან

ჯერ კიდევ სხდომის დაწყებამდე გააკეთეს განცხადებები ამ საკითხთან დაკავშირებით სახელმწიფო მინისტრმა და ფინანსთა მინისტრმა: როგორც ხაინდრავამ სხდომის დაწყებამდე ჟურნალისტებთან საუბარში განაცხადა, ტერაქტი გარე ძალების მიერაა ორგანიზებული, რამაც არა მარტო ქართველები, არამედ ოსებიც აღაშფოთა.

ფინანსთა მინისტრის ზურაბ ნოღაიდელის თქმით კი, ხელისუფლება დაღუპულებისა და დაშავებულთათვის ფულად კომპენსაციებს გაითვალისწინებს. **"გარდაცვლილი პოლიციელების ოჯახები დაღუპულთა 10 წლის ხელფასს მიიღებენ, რაც მათ კანონით ეკუთვნით,"** - აღნიშნა ნოღაიდელმა.

საბაჟოზე

გუშინ მთავრობის სხდომაზე საკმაოდ მოულოდნელი და, ერთი შეხედვით, არალოგიკური გადაწყვეტილება გახმოვანდა: საბაჟოს გადასახადების მობილიზებაში მიღწეული წარმატებებისთვის... გიორგი გოდაბრელიძე სამსახურიდან გაათავისუფლეს და ფინანსთა სამინისტროში მოადგილის რანგში "დააბრუნეს." საბაჟოს ახალი ხელმძღვანელის პოსტი კი გუშინდელი დღიდან ფინანსთა მინისტრის აწ უკვე ყოფილმა მოადგილემ ზურაბ ანთელიძემ "გადაიბარა." პრემიერ-მინისტრის ზურაბ ჟვანიას განმარტებით, საბაჟო დეპარტამენტში საკადრო ცვლილების განხორციელების გადაწყვეტილება მან ფინანსთა მინისტრ ზურაბ ნოღაიდელთან ერთად მიიღო, რაც დეპარტამენტის მუშაობაში ფუნქციონალური და სტრუქტურული ცვლილებების განხორციელებას უკავშირდება.

"მიუხედავად იმისა, რომ საბაჟოს ყოფილი თავმჯდომარე გიორგი გოდაბრელიძე თავის მოვალეობას და საბაჟო შემოსავლების გეგმას ასრულებდა, საკადრო ცვლილების განხორციელება აუცილებელი გახდა. გიორგი გოდაბრელიძე ფინანსთა სამინისტროს უწყებაში დასაქმდება, ხოლო საბაჟოს აქტიური და კვალიფიციური პირი უხელმძღვანელებს, რომელიც ახალი საგადასახადო კოდექსის ერთ-ერთი ავტორია," - განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. მისივე თქმით, უახლოეს ორ კვირაში ფინანსთა სამინისტრო საბაჟოს რეორგანიზაციის გეგმას შეიმუშავებს, - ასეთია ოფიციალური კომენტარი ამ საკადრო ცვლილებასთან დაკავშირებით.

ნატო-ზე

გუშინ საქართველოს მთავრობის დადგენილებით, პრემიერ-მინისტრის ხელმძღვანელობით შეიქმნა საქართველოს ნატო-სთან ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის (IPAP) განხორციელების სახელმწიფო კომისია. კომისიის თავმჯდომარის მოადგილე იქნება საქართველოს სახელმწიფო მინისტრი ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში გიორგი ბარამიძე. კომისიის შემადგენლობაში შევლენ: ეკონომიკური განვითარების მინისტრი ალექსი ალექსიშვილი, ეროვნული უშიშროების საბჭოს მდივანი გელა ბეჟუაშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი, თავდაცვის მინისტრი ირაკლი ოქრუაშვილი, შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის უფროსი ვახტანგ კაპანაძე, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი თამარ ლებანიძე, შინაგან საქმეთა მინისტრი ივანე მერაბიშვილი, ფინანსთა მინისტრი ზურაბ ნოღაიდელი, იუსტიციის მინისტრი გიორგი პაპუაშვილი.

სახელმწიფო კომისიის საქმიანობაში მონაწილეობას მიიღებენ, აგრეთვე, საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარე გივი თარგამაძე, საგარეო ურთიერთობათა საპარლამენტო კომიტეტის თავმჯდომარე კოტე გაბაშვილი და ევროპასთან ინტეგრაციის კომიტეტის ხელმძღვანელი დავით ბაქრაძე.

მთავრობის დადგენილებით, განისაზღვრა ყველა ის პირი, ვისაც უშუალოდ ეკისრება პასუხისმგებლობა ნატო-სთან ინდივიდუალური პარტნიორობის სამოქმედო გეგმის მიხედვით განსაზღვრულ ვალდებულებათა შესრულებაზე.

რეგიონებზე

უკვე ბოლოდროინდელი ტრადიციისამებრ, საქართველოს მთავრობამ გუშინ რეგიონების განვითარებაზეც იმსჯელა. ხელისუფლების გადაწყვეტილებით, რუსთავის, ქუთაისისა და ზუგდიდისთვის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან 10 მლნ ლარი გამოიყო. მთავრობის პრეს-სპიკერის ლეილა ავიძბას თქმით, თანხა მოხმარდება აღნიშნული ქალაქების ინფრასტრუქტურის განვითარებასა და გზების შეკეთებას.

5 მლნ დაიხარჯება ქუთაისზე, 3 მლნ - ზუგდიდზე, 2 მლნ კი - რუსთავზე.

როგორც ლეილა ავიძბამ აღნიშნა, მთავრობამ ასევე დაიწყო 2005 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გაზრდის საკითხის განხილვა, თუმცა, რამდენით გაიზრდება ბიუჯეტი, ჯერჯერობით უცნობია.

პარლამენტის საგაზაფხულო კულუარები

უმრავლესობას, შესაძლოა, ახალი არაფორმალური ლიდერი ჰყავდეს

თამარ ასათიანი

რვა თებერვალს პარლამენტის საგაზაფხულო სესიის პირველი სხდომა გაიმართება. როგორც ამბობენ, საგაზაფხულო სესია საკმაოდ მნიშვნელოვანი შეიძლება გამოდგეს. და არა მხოლოდ იმიტომ, რომ მისი მსვლელობის დროს დეპუტატები რამდენიმე უმნიშვნელოვანესი კანონპროექტის მიღებას შეეცდებიან.

არსებობს მეორე მიზეზი, რის გამოც პარლამენტის საგაზაფხულო სესია განსაკუთრებულად საინტერესო შეიძლება გახდეს. ეს პოლიტიკური კულუარებია. სწორედ ამ დროს გაირკვევა, ვინ აიღებს საბოლოოდ მართვის სადავეებს ქვეყნის უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში და ვინ იქნება პარლამენტში ე.წ. რუხი კარდინალი. შესაბამისად, ვინ შევა მის გარემოცვაში.

ერთი წლის მანძილზე უკვე გამოიკვეთა საპარლამენტო უმრავლესობის არაფორმალური ლიდერი - ეს მიხეილ სააკაშვილის ერთ-ერთი ფავორიტი, პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის, აგრეთვე საპარლამენტო უმრავლესობის ლიდერის მოადგილე დავით კირკიტაძეა, რომელიც, როგორც ამბობენ, დავალებების შესანიშნავი შემსრულებელი და უმრავლესობის მორჩილი ნაწილის დამრაზმველი იყო.

თუმცა ამ ბოლო თვეების მანძილზე მისი სახელი რამდენიმე ბანალურ სკანდალთან დაკავშირებით ამოტივტივდა, რამაც დავით კირკიტაძეს პრეზიდენტის კარზე პოზიციები ოდნავ შეურყია.

არსებობს ინფორმაცია, რომლის თანახმადაც, კირკიტაძეს უახლოეს მომავალში ჩამოაშორებენ საპარლამენტო უმრავლესობის დამრაზმველის ფუნქციას და მას მმართველი პარტიის სტრუქტურებისა და სანდო პარტიული კადრების შერჩევას დაავალებენ.

ასე რომ, პარალამენტში მისი ადგილი, შესაძლოა, სხვამ დაიკავოს, თუმცა ვინ იქნება ახალი არაფორმალური ლიდერი, ჯერ გაურკვეველია. ერთი კი ცხადია - საპარალმენტო უმრავლესობის ოფიციალური "სახე" მაია ნადირაძე საჯარო პოლიტიკოსის ფუნქციებს დასჯერდა და კულუარულ საქმიანობას ჩამოსცილდა. ახლა დავით კირკიტაძის ადგილი, შესაძლოა, მაია ნადირაძის გარემოცვის ერთ-ერთმა წევრმა დაიკავოს.

პარლამენტში ამბობენ, რომ ყველაზე უკეთ ამ ფუნქციას თავს გიგა ბოკერია გაართმევს. თუმცა სხვა საქმეა, რამდენად მოინდომებს თავად ბოკერია კირკიტაძის ადგილის დაკავებას.

ამავე დროს, როგორც ამბობენ, პარლამენტის თავმჯდომარე ნინო ბურჯანაძე შეეცდება, საკუთარი კვოტით გასული დეპუტატების მობილიზებას და არ არის გამორიცხული, თავად უმრავლესობის შიგნით ახალი ფრაქცია შეიქმნას.

"ახლები" - ერთიანობის ლოზუნგით

"გორის ტერაქტი საქართველოს ხელისუფლების მტრების მიერ განხორციელდა. არანაირი მიზეზით და მოტივაციით ამის გამართლება არ შეიძლება. თუ რომელიმე პოლიტიკური ძალა შეეცდება, ტერორიზმის თემით სპეკულაციით ქულები ჩაიწეროს, იგი ნოყიერ ნიადაგს მოუმზადებს ამ არამზადებს და თავად ტერორიზმს," - ასე გამოეხმაურა "ახალი მემარჯვენეების" ლიდერი დავით გამყრელიძე ორი დღის წინ გორში მომხდარ ტერაქტს.

"საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლებისადმი კრიტიკული დამოკიდებულების მიუხედავად, ჩვენ სრულიად ვიზიარებთ ტერაქტთან დაკავშირებით ქვეყნის პრეზიდენტის განცხადებების პათოსს. ეს იყო საქართველოს საზოგადოებისა და პოლიტიკური სპექტრის გამოცდა, რომლის შედეგებმაც უნდა აჩვენოს, რამდენად ერთიანი ვართ, როდესაც საქმე ქვეყნის წინაშე მდგარ საფრთხეს ეხება," - განაცხადა გუშინ დავით გამყრელიძემ.

"მემარჯვენეებმა", რომლებიც უკვე დიდი ხანია, ეროვნული უსაფრთხოების კონცეფციისა და სამხედრო დოქტრინის მიღების დაჩქარების მოთხოვნით გამოდიან, აცხადებენ, რომ ქვეყანაში აუცილებელია ტერორიზმთან ბრძოლის სპეციალური სახელმწიფო სტრუქტურის ჩამოყალიბება, რომლის საქმიანობის მიზანი ტერორიზმის პრევენცია და მის წინააღმდეგ ბრძოლა უნდა გახდეს. მისივე აზრით, უშიშროების სამინისტროს გაუქმება ხელისუფლების მხრიდან ნაჩქარევი ნაბიჯი იყო.

ამავე დროს, დავით გამყრელიძემ თხოვნით მიმართა მეგობარი ქვეყნების მთავრობებს, რათა მათ **"სიმართლის დადგენაში ქმედითი დახმარება აღმოუჩინონ საქართველოს."**

გუშინვე, "მემარჯვენეებმა" ოფიციალური წერილი გაუგზავნეს რუსეთის დუმას და, მთლიანად, ამ ქვეყნის ხელისუფლებას, **"რომელმაც ყველაზე მეტად იწვნია საკუთარ თავზე ტერორიზმის შედეგები"** და სთხოვეს, **"პოლიტიკური განცხადებებით არ წააქეზოს და არ წაახალისოს ტერორიზმი"**.

24 საათი

კონფერენცია კავკასიურ პრობლემებზე

საქართველოს სტრატეგიისა და საერთაშორისო ურთიერთობების კვლევის ფონდი, 3-დან 5 თებერვლის ჩათვლით, სასაკავას მშვიდობის ფონდის (იაპონია) მხარდაჭერით, აწყობს საერთაშორისო კონფერენციას თემაზე "სამხრეთ კავკასია 21-ე საუკუნეში: პრობლემები და პერსპექტივები."

კონფერენციაში მონაწილეობას იღებს 31 ქვეყნის 120-ზე მეტი პოლიტიკური მოღვაწე, მეცნიერი, მკვლევარი, მთავრობისა და სხვადასხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების (ევროპული გაერთიანება, ნატო, ეუთო, მსოფლიო ბანკი, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი, შავი ზღვის ეკონომიკური თანამშრომლობის ორგანიზაცია) წარმომადგენელი.

კონფერენციას გახსნის საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი. სომხეთის პრეზიდენტი რობერტ კოჩარიანი და აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი მისასალმებელ სიტყვას წარმოთქვამენ. კონფერენციის გახსნისას სიტყვით გამოვა საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი.

კონფერენციის მსვლელობისას განხილული იქნება სამხრეთ კავკასიის რეგიონის პოლიტიკური, ეკონომიკური, უსაფრთხოებისა და დემოკრატიული განვითარების საკითხები. კონფერენციის მონაწილეები დისკუსიებს გამართავენ თემებზე: სამხრეთ კავკასია და საერთაშორისო უსაფრთხოება, დამოუკიდებლობა და უსაფრთხოება – პერსპექტივა რეგიონიდან, რეგიონის წამყვანი ქვეყნების პოლიტიკა და ინტერესები, დემოკრატიული და ეკონომიკური განვითარების წინააღმდეგობები, რეგიონული და საერთაშორისო ინსტიტუტების როლი, ენერგეტიკა და უსაფრთხოება.

ყურადღება გამახვილდება საერთაშორისო ევროატლანტიკური ინსტიტუტების როლზე რეგიონში უსაფრთხოებისა და თანამშრომლობის განმტკიცების საქმეში.

24 საათი

მარიამ ლორთქიფანიძის მოწოდება პრეზიდენტისადმი

აკადემიკოსი მარიამ ლორთქიფანიძე საქართველოს პრეზიდენტის მიერ სამხრეთ ოსეთის სტატუსთან დაკავშირებით სტრასბურგში გახმოვანებულ ინიციატივას არ იზიარებს და მოუწოდებს პრეზიდენტს, თავადაც არ გაიზიაროს "საეჭვო ექსპერტთა" მოსაზრებები ქვეყნის ფედერალიზაციის შესახებ.

"საქართველოს ტერიტორიაზე არავითარი სამხრეთ ოსეთი არ არსებობდა და არც მომავალში უნდა იარსებოს. სამხრეთ ოსეთი საბჭოთა ეპოქის გადმონაშთია და დემოკრატიულ საქართველოში პოლიტიკური სტატუსის მქონე სამხრეთ ოსეთის არსებობა ყოვლად დაუშვებელია," - განაცხადა მარიამ ლორთქიფანიძემ საქართველოს მეცნიერებათა აკადემიის პოლიტოლოგიის ინსტიტუტში გამართულ დისკუსიაზე, რომლის თემა "საქართველოს დემოკრატიული სახელმწიფოს მშენებლობა და "გაყინული" კონფლიქტების დაძლევის ეროვნული პოლიტიკა" იყო.

მისი აზრით, "ვიდრე აფხაზ და ოს სეპარატისტებს უკან რუსეთი უდგას, მათთან სტატუსზე საუბარი და ქვეყნის ფედერალიზაციაზე ფიქრი დაუშვებელია."

ლორთქიფანიძე მოუწოდებს ხელისუფლებას, ყველაფერი გააკეთოს, რომ კონფლიქტის ზონიდან "დაინტერესებული მეზობელი რუსეთის ჯარი გაიყვანოს," რის შემდეგაც სოხუმთან და ცხინვალთან მოლაპარაკებების დაწყებას აზრი ექნება.

ლორთქიფანიძე დარწმუნებულია, რომ "რუსეთის კარნახით ქვეყნის ფედერალიზაცია საქართველოს მეტ პრობლემებს შეუქმნის, ვიდრე ფედერალიზაციის მომხრეებს ჰგონიათ."

აკადემიკოსი ლორთქიფანიძე "უნიტარული, დეცენტრალიზებული სახელმწიფოს" მოწყობის მომხრეა, მაგრამ საქართველოში მცხოვრები ოსებისათვის პოლიტიკური ავტონომიის სტატუსის მინიჭებას დაუშვებლად მიიჩნევს.

ინტერ-პრესი

ფოტორეპორტაჟები რადიო მწვანე ტალღის სტუდიიდან
რადიო „მწვანე ტალღა" თავისუფალი აზრის რადიო
FM 107.4
„რადიო დილა" ყოველდღე კვირის გარდა 10-დან 12 საათამდე
„ოცდამეხუთე კადრი" – "შესანიშნავი შვიდეული"



წამყვანები სტუმრები: გაგა გობრონიძე, ნანა კორძაია-სამადაშვილი; ირაკლი მახარაძე, კინორეჟისორი; გოგა ცხვედიანი, კინორეჟისორი

ირაკლი მახარაძე: მიუხედავად იმისა, რომ „შესანიშნავ შვიდეულს" საუკეთესო ვესტერნს ვერ ვუწოდებთ, ის მრავალი თაობის წარმომადგენლისთვის, მათ შორის ჩემთვისაც, ერთ-ერთი უსაყვარლესი ფილმია. მთავარი როლების რამდენიმე შემსრულებლისთვის ეს როლი ყველაზე მნიშვნელოვანი როლი აღმოჩნდა, რადგან ისინი მაყურებელთა გულებსა და მეხსიერებაში ამ კეთილშობილი გმირების სახით დარჩნენ.

გოგა ცხვედიანი: ამ ფილმს საბჭოთა კავშირში 67 მილიონი მაყურებელი ჰყავდა. ფილმის ეკრანებზე გამოსვლის შემდეგ მამაკაცები გმირებს ბაძავდნენ კიდეც – კრისივით სიარულს ცდილობდნენ. შესანიშნავი მუსიკა, ჩინებული ოპერატორი, საუკეთესო მსახიობები – თავისთავად, ეს უკვე საკმარისია იმისთვის, რომ ფილმმა მაყურებლის გული მოიგოს. განსაკუთრებით მამაკაცის კეთილშობილი იდეათა გამჟღავნება.

საქართველოს ტელეკომი
TELECOM GEORGIA
ტარიფი ყველგან ერთნაირია, აირჩიე ხარისხი
საქართველოს ტელეკომი
8-10
წამოგრივი დამრგვალება
უსწრაფესი კავშირი
საუკეთესო სმენადობა
ევროპა - 70 თეთრი
აშშ - 50 თეთრი
რუსეთი - 50 თეთრი
თბილისი, რუსთაველის 31
ტელ. 99 91 97
www.telecom.ge

შესწორებები ფინანსური ამნისტიისთვის

ბიზნესმენთა ფედერაცია "ფინანსური ამნისტიის შესახებ" კანონის გადასინჯვას მოითხოვს

მეწარმეები ფინანსური ამნისტიის შესახებ კანონის განმარტებას ითხოვენ. ფინანსური ამნისტიის შესახებ კანონის იმ მუხლებს, რომლებიც ორგვარი ინტერპრეტაციის და ხელისუფლების მხრიდან ლავირების საშუალებას იძლევა, პარლამენტის იურიდიული კომიტეტი სპეციალური დადგენილებით განმარტავს. ეს გადაწყვეტილება კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა ბიზნესმენთა ფედერაციაში ბიზნეს-ორგანიზაციების, საგადასახადო დეპარტამენტის ხელმძღვანელობისა და პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის წარმომადგენლების მონაწილეობით გამართული შეხვედრის შემდეგ მიიღო.

დიანა ჩაჩუა

გვაძლევს კი "ფინანსური ამნისტიის შესახებ" კანონი რეალურ საშუალებას, რათა დაბრკოლებების გარეშე დავივიწყოთ ყველაფერი, რაც 2004 წლის პირველ იანვრამდე ხდებოდა და ახალი ცხოვრება დავიწყოთ? - ასეთი შეკითხვით გახსნა გუშინ ბიზნესმენთა ფედერაციაში გამართული დისკუსია ფედერაციის აღმასრულებელმა დირექტორმა გიორგი ისაკაძემ.

"სამართალდამცველ სტრუქტურებსა და საგადასახადო ორგანოებს "ფინანსური ამნისტიის შესახებ" კანონის სხვადასხვაგვარი ინტერპრეტირების საშუალება არ უნდა ჰქონდეთ. კანონის ცალკეულ მუხლებთან დაკავშირებული განმარტებები აუცილებლია სასამართლოებისთვის, საგადასახდო სამსახურებისთვის და თავად მეწარმეებისთვის, რათა სადავო საკითხების გადაწყვეტისას ყოველგვარი გაუგებრობა გამოირიცხოს. კოდექსი აღსრულების პროცესში გაფუჭდება, რადგან თავდაპირველად, მისი შექმნისას სფეროს მდგომარეობა გათვალისწინებული არ იყო. მეტიც, კანონი არ არის ჰარმონიზებული სხვა კანონებთან. და, რაც მთავარია, კანონის თითქმის 95 პროცენტი შორს არის იმ დაპირებებისგან, რაზეც მის მიღებამდე ხელისუფლება საუბრობდა," - საერთო ჯამში, ასე ჩამოყალიბდა უკვე დამტკიცებული ფინანსური ამნისტიის შესახებ კანონის მისამართით ბიზნესმენების მხრიდან გამოთქმული პრეტენზიები.

დამსწრეებთან დისკუსიის შემდეგ, პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარემ ლევან ბეჟაშვილმა მთლიანობაში არ აღიარა კანონის ინტერპრეტირების შესაძლებლობის ფაქტი, მაგრამ განაცხადა, რომ მისი პრაქტიკაში აღსრულების პროცესში მართლაც შეიძლება წარმოიშვას პრობლემები. **"პრობლემების შექმნის შემთხვევაში ბიზნესმენებმა პარლამენტის საფინანსო-საბიუჯეტო, იურიდიულ საკითხთა კომიტეტებთან უნდა ითანამშრომლონ. პარლამენტში მომზადდება შესაბამისი დადგენილება, რომელიც კანონის მუხლების ცალკეულ დებულებებს განმარტავს დადგენილების ფორმით. ამის პრაქტიკა საქართველოს პარლამენტს უკვე გააჩნია,"** - აღნიშნა ბეჟაშვილმა.

განსაკუთრებული ყურადღება კი რამდენიმე მუხლზე გამახვილდა. კერძოდ, მეოთხე მუხლზე, რომელიც არადეკლარირებული საგადასახადო ვალდებულებების ლეგალიზაციის წესს ეხება. მასში აღნიშნულია, რომ კანონის ამოქმედებისთანავე შესრულებულად ითვლება საქართველოს რეზიდენტი და არარეზიდენტი ფიზიკური და იურიდიული პირების მიერ 2004 წლის პირველ იანვრამდე წარმოქმნილი შეუსრულებელი საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებები და ამ პირთა მიმართ არ უნდა განხორციელდეს სისხლის სამართლებრივი დევნა, ადმინისტრაციული ან კანონმდებლობით გათვალისწინებული სხვა სახის სამართალწარმოება. კანონის ამ მუხლში აღნიშნულია, რომ მისი მოქმედება საგადასახადო აგენტებზეც ვრცელდება, რომლებმაც 2004 წლის პირველ იანვრამდე არ განახორციელეს საგადასახადო ვალდებულებების დეკლარირება ან გადახდა. ამასთან, ამ კანონის მოქმედება არ ვრცელდება შესაბამის სახელმწიფო ორგანოებში კანონმდებლობით დადგენილი წესით დეკლარირებულ, დარიცხულ და აღრიცხულ, მაგრამ გადაუხდელ საგადასახადო და საბაჟო ვალდებულებებზე, უსაქონლო ოპერაციების ან ფიქტიური გარიგებების შედეგად ბიუჯეტში ზედმეტად გადახდილად დაფიქსირებული გადასახადის თანხებზე. როგორც კანონის მოცემულ მუხლშია ნათქვამი, აღნიშნული თანხები უპირობო ანულირებას ექვემდებარება.

რაც შეეხება შემაჯამებელ გადაწყვეტილებას, ბიზნესმენთა ფედერაციის აღმასრულებელი დირექტორის თქმით, ბიზნესმენები ფინანსურ ამნისტიასთან დაკავშირებელ წერილობით შენიშვნებსა და რეკომენდაციებს ფედერაციაში წარმოადგენენ, რის შემდეგაც მათ მიეცემა მსვლელობა და განსახილველად შესაბამის საპარლამენტო კომიტეტებსა და პარლამენტის თავმჯდომარესთან არსებულ ბიზნეს-საბჭოს გადაეცემა.

არავითარი ტენდერი, უბარალოდ კომისია

პირველი გვერდიდან

ამ განმარტებით გუშინ, პარლამენტის დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის სხდომაზე სახელმწიფო მინისტრმა კახა ბენდუქიძემ უცებ მოჰფინა ნათელი იმ წესებს, რომელთა საფუძველზეც მთავრობა სანაოსნოს შემსყიდველ კომპანიებთან აწარმოებდა მოლაპარაკებებს.

ეკონომიკური განვითარების მინისტრის ალექსი ალექსიშვილის განცხადებით, სანაოსნოს "არმსტრონგ ჰოლდინგისათვის" მიყიდვის დეტალები ჯერ ბოლომდე გარკვეული არ არის. მისი თქმით, ამჟამად "არმსტრონგ ჰოლდინგთან" კონტრაქტის გაფორმების პროცედურა მიმდინარეობს. **"თუ კონტრაქტის გაფორმების პერიოდში რაიმე ნიუანსი დასაზუსტებელი დარჩა, ან ინვესტორმა დროის გაჭიანურება დაიწყო, ჩვენ სხვა კონტრაქტორის მოძიებას შევეცდებით,"** – განაცხადა ალექსიშვილმა.

მისი განმარტებით, "არმსტრონგ ჰოლდინგთან" გასაფორმებელი კონტრაქტის "შავი ვარიანტი" უკვე მზადაა, რადგან მთავრობამ თადარიგი წინასწარ დაიჭირა და ყველა პოტენციურ მყიდველთან გასაფორმებელი კონტრაქტი ჯერ კიდევ შედეგების გამოვლენამდე გაამზადა.

იმ "შავი ვარიანტის" თანახმად, "არმსტრონგ ჰოლდინგი" მზად არის, 89 მილიონი დოლარი 2005 წლის განმავლობაში ნაღდი ფულით შეიტანოს ბიუჯეტში, 72 მილიონი დოლარის ოდენობით კი კომპანიის კრედიტორული დავალიანება იტვირთოს. პირველადი გადასახადის სახით, "არმსტრონგ ჰოლდინგი" ბიუჯეტში 50 მილიონ დოლარს გადაიხდის, დანარჩენი 39 მილიონი კი სამ ნაწილად დაიყოფა: პირველ და მეორე ტრიმესტრში კომპანია 15-15 მილიონ დოლარს გადაიხდის, დეკემბრის მიწურულს კი - დარჩენილ 9 მილიონს, და "საზღვაო სანაოსნოს" მშვიდობაში მოიხმარს.

მთავრობა კვლავ დაჟინებით ირწმუნება, რომ "არმსტრონგ ჰოლდინგის" მიერ საქართველოსგან შეძენილი გემების ტექნიკურ და ფინანსურ მართვას კომპანია "ASP" განახორციელებს. რაც შეეხება ამ გემების ქართული დროშით ცურვის საკითხს, სახელმწიფო მინისტრ კახა ბენდუქიძის განმარტებით, ეს არ ნიშნავს, რომ ოფშორულ კომპანიაზე გაყიდული სანაოსნო საქართველოს საკანონმდებლო სივრცეზე რამენაირად იქნება დამოკიდებული – უბრალოდ, როცა გემები ქართული დროშით იცურებენ, ისინი საქართველოს ბიუჯეტში ფიქსირებულ თანხას გადაიხდიან. "24 საათის" კითხვაზე, აქვს თუ არა საქართველოს მთავრობას კომპანიისგან ამის გარანტია მაინც, ბენდუქიძე პასუხობს: **"თუ მათ ამ გემების მენეჯმენტი კარგად განახორციელეს, შესაძლოა, სამომავლოდ ქართული დროშით ცურვა პრესტიჟული გახდეს და ამის სურვილი სხვა კომპანიებმაც გამოთქვან..."**

მთავრობა კი ცდილობდა, ყველაფერი მარტივად და სარფიანად წარმოეჩინა, მაგრამ ოპოზიცია მაინც ადუღდა. თავიდან სხდომა "რესპუბლიკელი" დავით ბერძენიშვილისა და ვიცე-სპიკერ მიხეილ მაჭავარიანის საკმაოდ მკვეთრმა სიტყვიერმა გაპაექრებამ გამოაცოცხლა, რის შემდეგადაც, ფაქტობრივად, დისკუსია ერთმანეთის "გარეთ გაყვანის" ფონზე გრძელდებოდა.

"არმსტრონგ ჰოლდინგის" წარმომადგენლებს მთავრობასთან მოლაპარაკების დროს ვინმე ბუაძე თან დაჰყვებოდათ. ეს ის პიროვნებაა, რომელიც საქართველოს, როგორც სახელმწიფოს, ერჩოდა და, ლევან პირველთან ერთად, მილიონების წართმევას უპირებდა. საინტერესოა, რას წარმოადგენს ბუაძის "ინვესტბანკი", რომლის ოფისიც "ნაციონალური მოძრაობის" ოფისის გვერდით მდებარეობს და რა კავშირი აქვს "არმსტრონგ ჰოლდინგთან," – კითხულობდა გუშინ ბერძენიშვილი. "რესპუბლიკელი" პარლამენტარი "არმსტრონგ ჰილდინგის" მიერ წარმოდგენილი საბანკო გარანტიითაც დაინტერესდა და განაცხადა, რომ ინვესტორს საბანკო გარანტია სერიოზული, სუფთა რეპუტაციის ბანკისგან უნდა ჰქონდეს. თუმცა, პარლამენტარის ინტერესი, საბოლოოდ, მაინც უპასუხოდ დარჩა. თემამ და მთავრობის მიმართ გამოთქმულმა შენიშვნებმა კი აჟიოტაჟი და უმრავლესობის წევრთა სერიოზული უკმაყოფილება გამოიწვია.

"მე არ ვიცნობ ლევან თუ დათო ბუაძეს, თქვენ კი, ოპოზიციას, პრივატიზაციის პროცესის დისკრედიტება და ხელისუფლების დაშანტაჟება გსურთ," – ცხარობდა ვიცე-სპიკერი.

გორდიას კვანძი დარგობრივი ეკონომიკის კომიტეტის თავმჯდომარემ ნიკო ლეკიშვილმა გადაჭრა. **"მე ვიცნობ ამ ბუაძეს, ჩემთან მუშაობდა თავის დროზე. ზედმეტად აქტიური ადამიანია და ამიტომაც არ არის გამორიცხული, მას "არმსტრონგ ჰოლდინგთან" შუამავლობა თავად ეკისრა,"** – განმარტა კომიტეტის თავმჯდომარემ და სხდომა ისევ მდორე დინებას დაუბრუნა...

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისიის 2004 წლის 5 ნოემბრის N 600/10 გადაწყვეტილებაში ცვლილებისა და დამატების შეტანა

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში "კომისია") აღნიშნავს, რომ 2004 წლის 5 ნოემბერს მიღებულ იქნა გადაწყვეტილება №600/10 "რადიოსიხშირული სპექტრის მონიტორინგის სისტემის შექმნისა და სპექტრში გამსხივებელი წყაროების საქართველოს ტერიტორიაზე დაგეგმარების პროგრამული უზრუნველყოფის შესაძენად ტენდერის გამოცხადების შესახებ", რომლის თანახმადაც გამოცხადდა ტენდერი რადიოსიხშირული სპექტრის მონიტორინგის სისტემის შექმნისა და სპექტრში გამსხვილებელი წყაროების საქართველოს ტერიტორიაზე დაგეგმარების პროგრამული უზრუნველყოფის შესაძენად.

ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტთა შორის კონკურენტული გარემოს შექმნისა და შეჯიბრებითობის პრინციპიდან გამომდინარე, სატენდერო საბჭოს 2005 წლის 24 იანვრის №1 სხდომის ოქმის გადაწყვეტილებითი ნაწილის მე-2 პუნქტისა და საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის 63-ე მუხლის თანახმად, კომისიამ

გადაწყვიტა:

1. შევიდეს ცვლილება კომისიის 2004 წლის 5 ნოემბრის № 600/10 გადაწყვეტილებაში და აღნიშნული გადაწყვეტილების მე-9 პუნქტის "ბ" ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

"ბ) სატენდერო საბჭოს სხომაზე იხსნება პრეტენდენტების მიერ ამ გადაწყვეტილების მე-7 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტით გათვალისწინებული დახურული კონვერტები. სატენდერო საბჭოს სხდომაზე ტენდერში მონაწილე პრეტენდენტებს უფლება აქვთ მათ მიერ დახურულ კონვერტში წარმოდგენილი სატენდერო წინადადებების სანაცვლოდ შეჯიბრებითობის პრინციპის შესაბამისად, სატენდერო საბჭოს სხომაზე დააფიქსირონ ახალი სატენდერო წინადადებები შეფასების ნებისმიერ კრიტერიუმზე, რის შემდეგაც სატენდერო საბჭო აცხადებს სატენდერო წინადადების მაქსიმალურ ღირებულებას. თუ სატენდერო საბჭოს მიერ გამოცხადებული სატენდერო წინადადების მაქსიმალური ღირებულება უფრო დაბალი აღმოჩნდება პრეტენდენტის მიერ დაფიქსირებულ სატენდერო წინადადებაზე, პრეტენდენტენტებს ეძლევათ შესაძლებლობა დააფიქსირონ ხელახალი სატენდერო წინადადებები."

2. აღნიშნული გადაწყვეტილების მე-6 პუნქტის დ) ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: "საბანკო გარანტია ან მოთხოვნის უზრუნველყოფის სხვა საშუალებები".

3. აღნიშნული გადაწყვეტილების მე-7 პუნქტის ბ) ქვეპუნქტში სიტყვებს "მე-6 პუნქტის ბ) და გ)"-ს შემდეგ დაემატოს ქვეპუნქტი "დ".

4. აღნიშნული გადაწყვეტილების მე-11 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: "სატენდერო საბჭო სხდომის გამართვიდან ოთხი კვირის განმავლობაში იღებს გადაწყვეტილებას".

5. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს ქ. თბილისის საოლქო სასამართლოში (ქ.თბილისი რობაქიძის გამზ. 7ა) 6 თვის განმავლობაში.

საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია
აცხადებს კომერციულ კონკურსს
ფიქსური სატელეფონო კავშირით მომსახურებაზე ლიცენზიის მისაღებად

"კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ" საქართველოს კანონის 36^{2}-ე მუხლის შესაბამისად, საქართველოს კომუნიკაციების ეროვნული კომისია (შემდგომში "კომისია") სიხშირული სპექტრის გამოყენებით საქმიანობაზე ლიცენზიის გასაცემად კონკურსის გამოცხადების შესახებ გადაწყვეტილებას იღებს კონკურსის გამოცხადების საფუძვლების - თავისუფალი რესურსის არსებობის ან ლიცენზიის მაძიებლის მიერ კომისიისათვის შესაბამისი განცხადების წარდგენის შემთხვევაში.

"კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ" საქართველოს კანონის 36^{2}-ე მუხლის პირველი პუნქტის, კომისიის 2002 წლის 20 დეკემბრის "კოდის გამოყენებით საერთაშორისო სატელეფონო კავშირით მომსახურებაზე და სიხშირული სპექტრის გამოყენებით საქმიანობაზე სალიცენზიო გადასახდელის საწყისი ოდენობის განსაზღვრისა და სალიცენზიო გადასახდელის გადახდის წესის შესახებ" დებულების დამტკიცების თაობაზე" **N2** დადგენილების შესაბამისად, კომისიამ

გადაწყვიტა:

1. გამოცხადდეს კომერციული კონკურსი (შემდგომში "კონკურსი") ფიქსური სატელეფონო კავშირით მომსახურებაზე ლიცენზიის მისაღებად;

ლიცენზიის სახე: სიხშირული სპექტრის გამოყენებით საქმიანობა;

ლიცენზიის სახეობა: ფიქსური სატელეფონო კავშირით მომსახურება;

ლიცენზიის საგანი: ფიქსური სატელეფონო კავშირით მომსახურება 838,365 მგჰც - 842,055 მგჰც (მობილური სადგურისათვის) და 883,365 მგჰც - 887,055 მგჰც (ბაზური სადგურისათვის) სიხშირულ დიაპაზონში საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე.

2. კონკურსი ჩატარების თარიღად გამოცხადდეს 2005 წლის 25 მაისი, 16:00 საათზე;

3. სალიცენზიო გადასახდელის საწყისი ოდენობა განისაზღვროს 5 807 119,50 (ხუთი მილიონ რვაას შვიდი ათას ას ცხრამეტი ლარი და ორმოცდაათი თეთრი) ლარით;

4. ლიცენზიის მაძიებლების განცხადებების მიღება მოხდეს 2005 წლის 14 აპრილის 17:00 საათამდე;

5. ფიქსური სატელეფონო ქსელით მომსახურებაზე ლიცენზიის მისაღებად ლიცენზიის მაძიებელი კომისიას მიმართავს განცხადებით, რომელშიც მითითებული უნდა იყოს:

ა) ინდივიდუალური მეწარმისათვის - სახელი, გვარი, დაბადების ადგილი და თარიღი, სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის მონაცემები, სამუშაო და საცხოვრებელი ადგილების მისამართები;

ბ) იურიდიული პირისთვის - საფირმო სახელწოდება, ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ფორმა, იურიდიული მისამართი (ადგილსამყოფელი), სამეწარმეო რეესტრში რეგისტრაციის მონაცემები, წარმომადგენლობაზე უფლებამოსილი პირის სახელი და გვარი, მონაცემები დამფუძნებლების შესახებ;

გ) ლიცენზიის სახე, რომლის მიღებასაც მოითხოვს ლიცენზიის მაძიებელი;

დ) ამ გადაწყვეტილების პირველი პუნქტით განსაზღვრული ფიქსური სატელეფონო კავშირით მომსახურების გავრცელების გეოგრაფიული ზონის დაფარვის გრაფიკი და პრაქტიკული საქმიანობის დაწყების ვადა.

6. ლიცენზიის მაძიებლის განცხადებას თან უნდა დაერთოს:

ა) სალიცენზიო მოსაკრებლის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი.

ბ) სალიცენზიო გადასახდელის საწყისი ოდენობის 10%-ის გადახდის დამადასტურებელი საბუთი. ეს თანხა ჩაირიცხება კომისიის ანგარიშზე:

-ბანკი: სააქციო კომერციული ბანკი "თი-ბი-სი";

-ა/ანგარიში: 609326;

-კოდი: 220101830;

-საიდენტიფიკაციო კოდი: 204953050;

ლიცენზიის მიუღებლობის შემთხვევაში ლიცენზიის მაძიებელს უბრუნდება აღნიშნული თანხა, საბანკო მომსახურების ხარჯების გამოკლებით, კომისიისთვის წერილობითი განცხადების წარდგენიდან 10 სამუშაო დღის ვადაში. კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია დარჩენილი თანხა გადაიხადოს კონკურსის პირობების შესაბამისად.

გ) სახელმწიფო რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტების ასლები; ფიზიკური პირისათვის - აგრეთვე, პირადობის მოწმობის ასლი. თუ ლიცენზიის მაძიებლის დამფუძნებელი იურიდიული პირია, წარმოდგენილ უნდა იყოს ამ იურიდიული პირის სახელმწიფო რეგისტრაციის დამადასტურებელი დოკუმენტის ასლი, ხოლო თუ დამფუძნებელი ფიზიკური პირია - მისი პირადობის მოწმობის ასლი;

დ) განსახორციელებელი საქმიანობის სამშენებლო ტექნიკური დოკუმენტაცია, რომელშიც ასახული უნდა იყოს:

დ.ა.) განსახორციელებელი საქმიანობის ტექნიკური აღწერილობა;

დ.ბ.) განსახორციელებელი საქმიანობის ადგილმდებარეობა;

დ.გ.) გამოსაყენებელი ტექნოლოგიების ძირითადი ტექნიკური მახასიათებლები და ტექნოლოგიური სისტემების სტრუქტურა: ტექნიკური უზრუნველყოფა, პროგრამული უზრუნველყოფა, საინფორმაციო უზრუნველყოფა, საერთო სარგებლობის რესურსებსა და ქსელებთან ურთიერთქმედების სტრუქტურა;

დ.დ.) განსახორციელებელი საქმიანობის ტექნიკური რეალიზაციის ნახაზები და დიაგრამები

(max.A3 ფორმატი);

დ.ე.) ინფორმაცია ტექნიკურ სტანდარტებთან შესაბამისობისა და სერტიფიცირების საკითხებთან დაკავშირებით.

ლიცენზიის მაძიებლის მიერ წარმოდგენილმა სამშენებლო-ტექნიკურმა დოკუმენტაციამ სამშენებლო, სანიტარიულ-ჰიგიენური, ეკოლოგიური ექსპერტიზის და სათანადო ნებართვების უზრუნველყოფის მიზნით ექსპერტიზა უნდა გაიაროს კომისიასთან შექმნილ მუდმივმოქმედ ქვეკომისიაში. ლიცენზიის მაძიებელი კონკურსზე დაიშვება ქვეკომისიის დადებითი დასკვნის არსებობის შემთხვევაში.

7. კონკურსში მონაწილეობის უფლება არა აქვს პირს, რომელიც კონკურსში გამარჯვების შემთხვევაში 800 მგჰც სიხშირულ დიაპაზონში რესურსის საერთო მოცულობის 50%-ის ან მეტის მფლობელი გახდება.

8. თუ ლიცენზიის მაძიებლის მიერ არასრულყოფილადაა წარმოდგენილი ამ გადაწყვეტილების მე-5 და მე-6 პუნქტებში მითითებული მონაცემები და დოკუმენტაცია, ლიცენზიის მაძიებელს განცხადების წარდგენისთანავე განემარტება. ლიცენზიის მაძიებელს უფლება აქვს 5 სამუშაო დღის ვადაში შეავსოს ხარვეზი. კონკურსში მონაწილეობის თაობაზე განცხადებისა და დოკუმენტაციის კომისიისთვის საფოსტო გზავნილების სახით მიწოდება დაუშვებელია.

9. კონკურსი ითვლება არშემდგარად და ფორმდება სათანადო ოქმი, თუ:

ა) განცხადების გამოქვეყნების შემდეგ, დადგენილ ვადაში კომისიაში არ იქნა წარდგენილი არცერთი განცხადება კონკურსში მონაწილეობის შესახებ;

ბ) კომისიაში წარდგენილი განცხადებებიდან არცერთი არ შეესაბამება კონკურსის მოთხოვნებს.

10. კონკურსის პირობებია:

ა) კომისიისათვის წარდგენილი დოკუმენტაციის მიხედვით გამოსაყენებელი ტექნიკური საშუალებების ევროპულ ჰარმონიზებულ სტანდარტებთან და საქართველოს მოქმედ კანონმდებლობასთან შესაბამისობა;

ბ) ფიქსური სატელეფონო კავშირით მომსახურების გავრცელების გეოგრაფიული ზონის დაფარვის ვალდებულება (არაუმეტეს სამი წლის ვადაში ლიცენზიის გაცემიდან).

გ) გამოყენებული ტექნიკური საშუალებების (საკომუნტაცის სადგური) IIF პორტებითა და შესაბამისი პროგრამული მართვით უზრუნველყოფა;

11. კონკურსში გამარჯვებული ვალდებულია პრაქტიკული საქმიანობა განახორციელოს ლიცენზიის გაცემიდან ერთი წლის განმავლობაში.

12. გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია მაქსიმალური სალიცენზიო გადასახდელის გადახდა.

13. კონკურსი ტარდება შემდეგი პროცედურით:

ა) საკონკურსო სხდომის თავმჯდომარე აცხადებს სალიცენზიო გადასახდელის საწყის ოდენობას და მინიმალურ საკონკურსო ბიჯს. საკონკურსო ბიჯი წარმოადგენს კონკურსის მიმდინარეობისას კონკურსის მონაწილის მიერ ყოველ მომდევნო დაფიქსირებულ თანხასა და წინა დაფიქსირებულ თანხას შორის მინიმალურ სხვაობას, რომლის ოდენობა შეადგენს სალიცენზიო გადასახდელის 5 პროცენტს, დამრგვალებულს მთელ რიცხვამდე. საკონკურსო ბიჯი უცვლელია. იგი ჯერადად უნდა დაემატოს კონკურსის მსვლელობისას ბოლო მაქსიმალურ განაცხადში დაფიქსირებული თანხის ოდენობას.

ბ) კონკურსის მონაწილის მიერ კონკურსის დაწყებისას დაფიქსირებული თანხის ოდენობა არ უნდა იყოს სალიცენზიო გადასახდელის საწყისი ოდენობის და საკონკურსო ბიჯის ჯამზე ნაკლები.

გ) კონკურსის მონაწილის მიერ ყოველი მომდევნო თანხის დაფიქსირება ხდება უკანასკნელ დაფიქსირებულ თანხაზე საკონკურსო ბიჯის დამატებით. კონკურსის მონაწილეს უფლება აქვს დააფიქსიროს საკონკურსო ბიჯზე მეტი თანხა.

დ) კონკურსში გამარჯვებულად ჩაითვლება ის მონაწილე, რომელიც კონკურსის მსვლელობისას გადასახდელი თანხის მაქსიმალურ ოდენობას დააფიქსირებს.

ე) თუ კონკურსში მხოლოდ ერთი ლიცენზიის მაძიებელი მონაწილეობს, იგი ჩაითვლება გამარჯვებულად, სალიცენზიო გადასახდელის საწყისი ოდენობის გადახდაზე თანხმობის დადასტურების შემთხვევაში.

ვ) კონკურსში მონაწილეთა მიერ ყოველი დაფიქსირებული თანხა აისახება სხდომის ოქმში, რომელსაც კონკურსის დამთავრების შემდეგ ხელს აწერენ საკონკურსო სხდომის თავმჯდომარე და სხდომის მდივანი. სხდომის ოქმი იკინძება და მოწმდება კომისიის ბეჭდით.

ზ) კონკურსში გამარჯვებულის გამოვლენის შესახებ მიიღება კომისიის გადაწყვეტილება.

თ) კომისიის გადაწყვეტილების ასლი კონკურსის შედეგების შესახებ ეგზავნება კონკურსის ყველა მონაწილეს.

14. საკონკურსო სხდომაზე ლიცენზიის მაძიებლის უფლებამოსილი წარმომადგენლის დასწრება სავალდებულოა;

15. კომისია იღებს გადაწყვეტილებას კონკურსში გამარჯვებულისათვის ლიცენზიის გაცემის თაობაზე სალიცენზიო გადასახდელის საწყისი ოდენობის 20%-ის კომისიის ანგარიშზე, ხოლო 10%-ის კავშირგაბმულობისა და ფოსტის ქსელებითა და საშუალებებით მომსახურების ხელმისაწვდომობისა და მოთხოვნილების დაკმაყოფილების უზრუნველსაყოფად "კავშირგაბმულობისა და ფოსტის შესახებ" საქართველოს კანონით განსაზღვრულ ანგარიშზე თანხების გადახდის დამადასტურებელი დოკუმენტების წარმოდგენიდან 7 სამუშაო დღის განმავლობაში. დარჩენილი ნაწილის გადახდა უნდა მოხდეს ლიცენზიის მოქმედების ვადის პირველი წლის განმავლობაში თანაბარწილად ყოველი მომდევნო თვის პირველივე კვირის განმავლობაში, ფიქსური სატელეფონო კავშირით მომსახურებაზე ლიცენზიის მისაღებად კომერციულ კონკურსში გამარჯვებული კომპანიისთვის ლიცენზიის გაცემის შესახებ კომისიის გადაწყვეტილებით განსაზღვრულ ანგარიშზე.

16. კონკურსის საფუძველზე ლიცენზიის მიღების შემთხვევაში ლიცენზიის მფლობელი ვალდებულია ლიცენზიით ნებადართული საქმიანობის განხორციელების პროცესში დაიცვას საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესები და ლიცენზიით განსაზღვრული პირობები;

17. საკონკურსო სხდომა საჯაროა.

18. გადაწყვეტილება შეიძლება გასაჩივრდეს თბილისის საოლქო სასამართლოში (ქ. თბილისი, რობაქიძის გამზ. 7ა) 6 თვის ვადაში.

ჰააგის მარწუხი: მისია შესრულებადია?

კოტე ელიზბარაშვილი

ახლახანს ხორვატია ჰააგის საერთაშორისო ტრიბუნალთან არასაკმარისი თანამშრომლობის გამო დასავლეთის კრიტიკის ობიექტი გახდა.

აღსანიშნავია, რომ ყოფილი იუგოსლავიის რესპუბლიკებიდან ხორვატია დღემდე ყველაზე აქტიურად თანამშრომლობდა ჰააგის ტრიბუნალთან. თუმცა, როგორც ჩანს, ვითარება შეიცვალა - ზაგრებს დაემუქრნენ, რომ ევროკავშირში ხორვატიის გაწევრიანებასთან დაკავშირებით 17 მარტს დაგეგმილ მოლაპარაკებებს გადადებდნენ, თუ ხორვატი გენერალი და სამხედრო დანაშაულში ეჭვმიტანილი ანტე გოტოვინა ჰააგაში არ იქნება ექსტრადირებული.

ტრიბუნალის მთავარი პროკურორის კარლა დელ პონტეს ინფორმაციით, გენერალი გოტოვინა ბოსნია-ჰერცეგოვინაში იმალება. ზაგრებისგან მოითხოვენ, რომ თავისი გენერალი ნებაყოფლობით ჩაბარებაზე დაითანხმოს. ამ მაგალითიდანაც აშკარად იქმნება შთაბეჭდილება, რომ ჰააგის ტრიბუნალი ყოფილ იუგოსლავიაზე სრულად ვერ შეძლებს დაკისრებული მოვალეობის შესრულებას. შეგახსენებთ, მისი მანდატი 2008 წელს ამოიწურება.

ჰააგის ტრიბუნალმა დღემდე მხოლოდ "ნებაყოფლობითი" ტყვეების პროცესი გამართა წარმატებულად. აღნიშნული პიროვნებები "ნებაყოფლობით ტყვეებად" საკუთარი სახელმწიფოების ევროატლანტიკური ინტეგრაციის სახელით ხდებოდნენ. ახლახანს ჰააგაში სწორედ სამი ასეთი "ნებაყოფლობითის" საქმის მოსმენა გაიმართა. 71 წლის გადამდგარ გენერალს პავლე სტრუგარს რვა წლიანი პატიმრობა მიუსაჯეს. მას ბრალად ედებოდა ის, რომ თავიდან არ აიცილა დუბროვნიკის მშვიდობიან მოსახლეობაზე თავდასხმა. სტრუგარმა თავი დამნაშავედ არ ცნო. მეორე დღეა, მიმდინარეობს 53 წლის ბოსნიელი მაჰმადიანის, ბოსნიელებს შორის ყველაზე მაღალჩინოსანი პატიმრის, სეფერ ხალილოვიჩის საქმის მოსმენა.

გარდა ამისა, გაგრძელდა 2004 წლის ივნისში დაწყებული სასამართლო პროცესი სერბეთის რადიკალური ლიდერის ვოისლავ შეშელის საქმეზე. მას ბრალად ედება ხორვატიისა და ბოსნია-ჰერცეგოვინის არასერბული მოსახლეობის წინააღმდეგ დანაშაულის ჩადენა. სასამართლო პროცესზე შეშელის გამოსვლამ ტრიბუნალის პრესტიჟს ზიანი მიაყენა. შეშელმა ჰააგაში გაეროს ციხის პერსონალი "პატიმართა გაქურდვაში" და "რელიგიური ტრადიციებისადმი არატოლერანტულობაში" დაადანაშაულა. მან აღშფოთება გამოთქვა ციხის მაღაზიაში არსებულ მაღალ ფასებზე, აგრეთვე მაჰმადიანი პატიმრების მენიუში ღორის ხორცისგან გაკეთებული კერძების გამო და მოითხოვა ჰოლანდიის ციხიდან შედარებით "წესიერ ქვეყანაში" გადასვლა.

კვლავინდებურად არ სურთ დანებება ბოსნიელი სერბების ლიდერებს რადოვან კარაჯიჩსა და რატკო მლადიჩს და კიდევ 18 სერბ გენერალს, რომლებიც, სავარაუდოდ, სერბეთისა და ჩერნოგორიის ტერიტორიაზე იმალებიან. მხოლოდ სერბი გენერალ-პოლკოვნიკი ვლადიმირ ლაზარევიჩი (რომელიც ბრალეულობას არ აღიარებს) გაემგზავრება ჰააგაში ნებაყოფლობით, რათა "როგორც ოფიცერმა საკუთარი სამშობლოსადმი ეს ვალდებულებაც შეასრულოს".

საქმე ისაა, რომ სერბების განცხადებით, ნებაყოფლობითი ჩაბარებისგან მათ ჰააგის ტრიბუნალის აშკარად ორმაგი სტანდარტი (კოსოვოელი სამხედრო დამნაშავეებთან დამოკიდებულებაში) ახევინებს უკან. ბელგრადისთვის აღმაშფოთებელია, რომ კოსოვოს განმათავისუფლებელი არმიის ლიდერები ხაშიმ ტაჩი და რამუშ ხარადინაი არა თუ იძებნებიან ჰააგის ტრიბუნალის მიერ, არამედ კოსოვოში ნაციონალისტურ და გავლენიან ალბანურ პარტიებს ხელმძღვანელობენ. მით უფრო, რომ რამუშ ხარადინაი კოსოვოს მხარეში პრემიერ-მინისტრიც კი გახდა.

ვატიკანი: რომის პაპის მდგომარეობა სტაბილურია

პირველი გვერდიდან

რასაკვირველია, რომის პაპები არაერთხელ გამხდარან ავად და მედიკოსების დახმარებითაც ხშირად უსარგებლიათ, თუმცა, ამჟამინდელი პაპის ავადმყოფობის ისტორია განსაკუთრებულ შემთხვევათა რიგს განეკუთვნება.

რომის პაპი საავადმყოფო "ჯემელში" ორი დღის წინ მოათავსეს სუნთქვის პრობლემების გამო. ვატიკანის ოფიციალურ განცხადებაში ნათქვამია, რომ იოანე-პავლე II გრიპით არის ავად (ისევე, როგორც უკანასკნელ დღეებში უეცარი აცივების გამო რომის მოსახლეობის დიდი ნაწილი). განცხადებაში ასევე აღნიშნული იყო, რომ პაპი ძირითადად პროფილაქტიკური მიზნით არის გადაყვანილი სამედიცინო დაწესებულებაში. ასე რომ, როგორც ვატიკანის წარმომადგენლები ცდილობდნენ აეხსნათ, პარკინსონის დაავადება და სახსრების ტკივილი (რომლითაც იგი დიდი ხანია იტანჯება) არაფერ შუაშია.

უკანასკნელად იოანე-პავლე II საზოგადოების წინაშე კვირას გამოჩნდა. თუმცა, როგორც შემდეგ აღნიშავდნენ, "გრიპის" გამო დაგეგმილი შეხვედრების გადატანა მოუხდა.

იოანე-პავლე II, რომელიც უკვე 27 წელია უდგას კათოლიკურ ეკლესიას სათავეში, 455 წლის შემდეგ პირველი არაიტალიელი პაპია. მან გაცილებით მეტი ინტერვიუ მისცა ჟურნალისტებს, ვიდრე სხვა რომელიმე პაპმა. და ეს არამარტო სატელევიზიო გამოსვლებს ეხება. პაპმა დაახლოებით 100 ქვეყანაში მოინახულა და დალოცა თავის სამწყსო. შეიძლება ითქვას, რომ იგი ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური პაპი იყო.

დაახლოებით სამი ათეული წლის წინათ პაპად არჩეულმა, იმ დროისთვის სრულიად უცნობმა კაროლ ვოიტილამ თითქმის მთელი მსოფლიო მონუსხა. თუმცა, უნდა ითქვას, რომ მისი მმართველობის პერიოდში რომის კათოლიკურ ეკლესიაში ორი დაპირისპირებული ბანაკიც აშკარად გამოიკვეთა. გამოჩნდნენ ლიბერალი კათოლიკეები, რომელთაც ნათლად მიანიშნეს, რომ მომავალში უფრო "დემოკრატიული" ეკლესიის ხილვის მომხრენი იყვნენ.

მაგრამ, კონსერვატორთა გასახარად, იოანე-პავლე II მოახერხა ეკლესიისთვის გასული საუკუნის 60-70-იანი წლების ლიბერალური ტალღის აცილება და მეტ-ნაკლები ცვლილებებით, მაგრამ, მაინც შეუნარჩუნა კათოლიციზმის თეოლოგიური პრინციპები.

სხვათა შორის, ნიშანდობლივია ისიც, რომ კათოლიკური ეკლესიის ისტორიაში იგი ერთ-ერთი მცირეთაგანია, ვინც ღარიბი ოჯახიდან "მოხვდა" პაპის ტახტზე. მან ყველაფერს საოცარი განათლებითა და უზარმაზარი, მისტიკური ნებისყოფით მიაღწია.

ასე რომ, შესაძლებელია თუ არა ისეთი კანდიდატის მოძებნა, ვინც კაროლ ვოიტილას ჩრდილში არ მოექცევა?

ამ დილემის გადაწყვეტა 120 კარდინალს მოუწევს. თუმცა, ერთ-ერთი მთავარი საკითხი დღემდე გადაუჭრელი რჩება – რომელი რეგიონს უნდა წარმოადგენდეს მომავალი პაპი?

ზოგიერთი ღვთისმსახური მიიჩნევს, რომ იგი მესამე სამყაროდან უნდა იყოს წარმოდგენილი, თუნდაც ლათინური ამერიკიდან – იმ რეგიონიდან, სადაც კათოლიკური ეკლესიის გავლენა განსაკუთრებით ძლიერია. ასეთი მოსაზრების მომხრეებზე ალბათ ის ფაქტიც ახდენს გავლენას, რომ კათოლიკეთა 65 პროცენტი სწორედ განვითარებად ქვეყნებში ცხოვრობს. მაგრამ არსებობს საპირისპირო აზრიც – იქნებ უკეთესია, დასავლეთის მატერიალისტურ სამყაროს, რომელიც საკმაოდ ათეისტური გახდა, განვითარებული ქვეყნიდან გამოსულმა პაპმა უშველოს.

ყოველთვის, როდესაც პაპის ჯანმრთელობას საფრთხე ემუქრება, სპეციალისტები ცდილობენ მემკვიდრის კანდიდატურის გამოცნობას. თუმცა, ისე ხდება, რომ აქამდე დასახელებული შესაძლო მემკვიდრეებიდან დღეს უკვე არც ერთი არ არის ცოცხალი.

დღეს ასეთი მსჯელობა ისევ აქტუალური ხდება. ყოველ შემთხვევაში მანამდე, სანამ ვატიკანი და მასთან ერთად მთელი კათოლიკური სამყარო "ჯემელის" საავადმყოფოდან დამაიმედებელ ცნობებს ელოდება.

შპს "საქართველოს რკინიგზა" მის ბალანსზე რიცხული ჯართის რეალიზაციის მიზნით აცხადებს აუქციონს

ინფორმაცია სარეალიზაციო ქონების შესახებ:

საჯართე რელსი სულ 3762,953ტ. მათ შორის

1. საჯართე რელსი 1739.49ტ. მათ შორის:

a) ხაშურის სალიანდაგო დისტანცია (ხაშურის რ-ნი) 1724.99ტ
(რელსის ტიპი: რ-65 822.21ტ, რ-50 507.44ტ, რ-43 395.349ტ);
ბ) გორის შპალსაჟღენთი ქარხანა (ქ. გორი) 14.5ტ (რელსის ტიპი რ-50 14.5ტ).

საჯართე რელსების საშუალო სიგრძე 10-მეტრიდან 25-მეტრამდე. საწყისი სარეალიზაციო ფასი 260923,50 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარებში (დღგ-ს გარეშე). ბეს თანხა 142460 ლარი, ბიჯი 8697,45 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარებში (დღგ-ს გარეშე).

2. საჯართე რელსი 1002.249ტ. მათ შორის:

a) სამტრედიის სალიანდაგო დისტანცია (სამტრედიის რ-ნი) 381.769ტ
(რელსის ტიპი: რ-65 130.314ტ, რ-50 251.455ტ);
b) ზესტაფონის სალიანდაგო დისტანცია (ზესტაფონის რ-ნი) 253.9ტ
(რელსის ტიპი: რ-65 170.900ტ, რ-70 70ტ, რ-43 13ტ);
გ) ბათუმის სალინდაგო დისტანცია (ბათუმის რ-ნი) 149.77ტ (რელსის ტიპი რ-65 149ტ); დ) სალიანდაგო სამანქანო სადგური (ბროწეულა) 216.81ტ (რელსის ტიპი რ-65 216.81ტ).

საჯართე რელსების საშუალო სიგრძე 10-მეტრიდან 25-მეტრამდე. საწყისი სარეალიზაციო ფასი 150337,35 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარებში (დღგ-ს გარეშე). "ბე"-ს თანხა 82080 ლარი, ბიჯი 5011,25 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარებში (დღგ-ს გარეშე).

3. საჯართე რელსი 1021.214ტ. მათ შორის:

a) გურჯაანის სალიანდაგო დისტანცია (გურჯაანის რ-ნი) 229.244ტ
(რელსის ტიპი: რ-65 58.22ტ, რ-50 168.874ტ, რ-43 2.15ტ);
b) სალიანდაგო სამანქანო სადგური (ველი) 225.04ტ (რელსის ტიპი: რ-65 158.04ტ, რ-50 53.4ტ, მსუბუქი 13.6ტ);
გ) ბორჯომის სალიანდაგო დისტანცია (ბორჯომის რ-ნი) 177.76ტ
(რელსის ტიპი: რ-65 78.8ტ, რ-50 50.4ტ, რ-43 29.56ტ, მსუბუქი 19ტ);
დ) ლანჩხუთის სალიანდაგო დისტანცია (ლანჩხუთის რ-ნი) 389.17ტ
(რელსის ტიპი:-რ65 389.17ტ).

საჯართე რელსების საშუალო სიგრძე 10-მეტრიდან 25-მეტრამდე. საწყისი სარეალიზაციო ფასი 153182,10 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარებში (დღგ-ს გარეშე). "ბე"-ს თანხა 83635 ლარი, ბიჯი 5106,07 აშშ დოლარის ექვივალენტი ლარებში (დღგ-ს გარეშე).

აუქციონში მონაწილეობა შეუძლია ყველა რეზიდენტ ან არარეზიდენტ ფიზიკურ და იურიდიულ პირს.

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად სააუქციონო კომისიას უნდა წარედგინოს შემდეგი დოკუმენტაცია:

■ დამტკიცებული ფორმის მიხედვით შევსებული განაცხადი, რომელიც შეიცავს ინფორმაციას "მონაწილეზე".

■ შპს "საქართველოს რკინიგზის" ანგარიშსწორების ანგარიშზე (ბანკი რესპუბლიკა ცენტრ. ფილიალი ა/ა N3407003205 ბანკის კოდი N220101757 საიდენტიფიკაცო კოდი N202886010) "ბეს" და "მონაწილის ბილეთის" ღირებულების გადახდის დამადასტურებელი საბანკო ქვითრები.

■ პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის მონაცემები.

■ ნოტარიულად დამოწმებული მინდობილობა, თუ იგი მოქმედებს სხვა ფიზიკური ან იურიდიული პირის სახელით.

■ იურიდიული პირი დამატებით წარმოადგენს სადამფუძნებლო დოკუმენტაციის ნოტარიულად დამოწმებულ ასლს.

თუ ყველა წარმოდგენილი დოკუმენტი აკმაყოფილებს მოთხოვნებს მონაწილე იღებს "მონაწილის ბილეთს", რის შემდეგაც იგი ღებულობს მონაწილის სტატუსს.

პირმა, რომელსაც სურს მიიღოს მონაწილეობა რამოდენიმე ქონების ცალკეული სახეობის ვაჭრობაში, უნდა გადაიხადოს "ბე" თითოეულ ქონებაზე, შეიძინოს "მონაწილის ბილეთი" თითოეულ სარეალიზაციო ქონებაზე და წარმოადგინოს აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად საჭირო დოკუმენტაცია თითოეულ სარეალიზაციო ქონებაზე ცალ-ცალკე აღნიშნულის შემდეგ მას მიეცემა ცალკეული სარეალიზაციო ქონების აუქციონის მონაწილის სტატუსი.

მონაწილის ბილეთის ფასი შეადგენს 100 (ასი) ლარს.

აუქციონში გამარჯვებულის გამოვლენის კრიტერიუმია სარეალიზაციო ქონების შესაძენად მაქსიმალური ფასის შემოთავაზება.

თანხის გადახდა უნდა მოხდეს შემდეგ რეკვიზიტებზე: ბანკი რესპუბლიკა ცენტრ. ფილიალი
ა/ა N3407003205 ბანკის კოდი N220101757 საიდენტიფიკაცო კოდი N202886010

აუქციონი ჩატარდება 2005 წლის 10 მარტს 12 საათზე შპს "საქართველოს რკინიგზის" ადმინისტრაციულ შენობაში.

აუქციონში მონაწილეობაზე განაცხადები მიიღება აუქციონის ჩატარებამდე ბოლო 30 კალენდარული დღის განმავლობაში.

განაცხადები მიიღება ყოველდღე (შაბათ კვირის გარდა) 12 საათიდან 17 საათამდე. შემდეგ მისამართზე: ქ. თბილისი თამარ მეფის გამზირი N15, შპს "საქართველოს რკინიგზა" მე-4 სართული, ტ. 56-53-18.

აუქციონის შედეგები მტკიცდება აუქციონის ჩატარებიდან 10 დღის განმავლობაში. აუქციონის შედეგების ოქმის დამტკიცების მომენტიდან 20 კალენდარული დღის განმავლობაში ქონების გამოსასყიდი თანხის გადაუხდელობის შემთხვევაში "მყიდველს" "ბე" არ დაუბრუნდება და არ მიეცემა მესაკუთრის უფლება.

გამარჯვებულს "ბე"-ს სახით გადახდილი თანხა ჩაეთვლება ნასყიდობის ფასის სრულად გადახდის დროისათვის არსებული კურსით.

აუქციონის შედეგებზე ხელმოწერის უარის მთქმელ პირს ერთმევა გამარჯვებულის სტატუსი და შეტანილი "ბე" არ დაუბრუნდება.

"მონაწილეს" "ბეს" დაუკავებლად უფლება აქვს, მხოლოდ განაცხადების მიღების პერიოდში განაცხადოს წერილობითი უარი აუქციონში მონაწილეობაზე.

ჯართის გატანასთან და აწონვასთნ დაკავშირებულ ხარჯებს გაიღებს მყიდველი.

საკუთრების უფლების სანოტარო დამოწმების და აუცილებელი საბუთების გაფორმების ხარჯებს იხდის მყიდველი.

საბოლოო ანგარიშსწორება მყიდველსა და შპს "საქართველოს რკინიგზას" შორის განხორციელდება ფაქტიურად მიწოდებული პროდუქციის შესაბამისად.

დამატებითი ინფორმაციის მიღება შეგიძლიათ შპს "საქართველოს რკინიგ ზაში"
ქ. თბილისი თამარ მეფის გამზირი N15, მე-IV სართულზე ტ. 56-53-18, 56-53-19,56-33-48.

NEWS

"თიბისი ბანკის" ახალი სათაო ოფისი

ორი წელია, რაც თბილისში მარჯანიშვილის ქუჩაზე მდებარე ყოფილი უნივერმაღის შენობის ფასადის სარესტავრაციო სამუშაოები მიმდინარეობს. ამ ხნის განმავლობაში ბევრი რამ შეიცვალა, მოიხსნა ხარაჩოები, დამონტაჟდა შენობის ღამის განათება და ქალაქის ერთ-ერთ ღირსშესანიშნავ არქიტექტურულ ძეგლს ძველი იერსახე დაუბრუნდა.

შენობის აღდგენის იდეა სააქციო საზოგადოება "თიბისი ბანკს" ეკუთვნის და სარეკონსტრუქციო სამუშაოების განხორციელება და დაფინასებაც სწორედ მან ითავა. მალე დასრულდება ინტერიერის სარემონტო სამუშაოები და რესტავრირებულ შენობაში ბანკის სათაო ოფისი განთავსდება.

მარჯანიშვილის ქუჩაზე მდებარე ეს შენობა მოდერნისტული მიმართულების ერთ-ერთ საუკეთესო ნიმუშს წარმოადგენს (მოდერნი სახვით ხელოვნებასა და არქიტექტურაში მე-19 საუკუნის ბოლოს წარმოიშვა).

თავდაპირველად ობიექტი კავკასიის ეკონომიკური საზოგადოების შენობა იყო. მოგვიანებით, საბჭოთა პერიოდში, კერძოდ, 20-იან წლებში კავკასიის ოფიცერთა ეკონომიკური საზოგადოების შენობა კოოპერატივად გადაკეთდა და "ერკოპი" ეწოდა, ხოლო 1934 წლის მაისში "თბილისის ცენტრალური უნივერმაღი" განთავსდა. საგულისხმოა, რომ 90-იან წლებში ეს მნიშვნელოვანი საუკუნოვანი ნაგებობა (შენობას რამდენიმე წელიწადში 100 წელი შეუსრულდება) საკმაოდ შელახული იყო და ჩვენამდე დაზიანებული სახით მოაღწია. შესაბამისად, მისი რესტავრაციაც, რომელიც "თიბისი ბანკის" დაფინანსებით განხორციელდა, მნიშვნელოვანი მოვლენაა დედაქალაქის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის თვალსაზრისითაც.

შენობის რესტავრაცია-ადაპტაციის და ნაწილობრივი რეკონსტრუქციის პროექტი ბანკის დაკვეთით, არქიტექტორ გაგა კიკნაძის მიერ, ძეგლთა დაცვის დეპარტამენტთან შეთანხმებით მომზადდა, პროექტის საინჟინრო ნაწილი "ქალაქპროექტმა" დაამუშავა, ხოლო შენობის გასამაგრებელი სამუშაოები სეისმომედეგობის ინსტიტუტის რეკომენდაციებზე დაყრდნობით განხორციელდა. სარეკონსტრუქციო სამუშაოები "მშენებელი 96"-მა განახორციელა. "ყველაზე პოპულარული ბანკის პოპულარული ნაბიჯი", - ასეთი შეფასება მისცეს არქიტექტორებმა ბანკის ხელმძღვანელობის მორიგ ინიციატივას.

"სარეკონსტრუქციო სამუშაოები 2 წლის წინათ დაიწყო. წინასაპროექტო სამუშაოებმა დიდი დრო წაიღო, რომელიც შენობის გეოლოგიურ კვლევასაც ითვალისწინებდა. პროექტის დამკვეთი "თიბისი ბანკი" შეგნებული პარტნიორი არმოჩნდა, რომელსაც ესმის, თუ რას ნიშნავს დედაქალაქის კულტურული მემკვიდრეობა, გრძნობს გარკვეულ ვალდებულებებს. ბანკის ხელმძღვანელობა ყველა დათმობაზე წავიდა, რათა შენობისთვის ძველი იერსახე დაგვებრუნებინა," - ამბობს არქიტექტორი გაგა კიკნაძე.

შენობის განათება, ავეჯი და შიდა ინტერიერის სხვა დეტალები, პროექტის ავტორის თქმით, იქნება თანამედროვე და ხარისხიანი. **"ახალი ინტერიერისთვის ძველებური ნაკეთობის იერსახე რომ მიგვეცა, იქნებოდა ხელოვნური, არაფრისთქმელი, ღირებულებას მოკლებული. ამასთან გავითვალისწინეთ, რომ ამ შენობაში თანამედროვე ბანკის სათაო ოფისი უნდა განთავსდეს. ამან განაპირობა ჰოლანდიელი არქიტექტორის პიტერ ჰოენსის მოწვევა, რომლის სპეციალიზაციაც სწორედ საბანკო და საოფისე შენობის ინტერიერის დიზაინია, რაც მისაღებია ევროპული ტიპის ბანკისთვის," - მიაჩნია არქიტექტორს.**

"საქართველოში საკმაოდ კარგი გამოცდილება მივიღე. თავიდან ეჭვით ვუყურებდი, რამდენად წარმატებული იქნებოდა ორი არქიტექტორის სინთეზური მუშაობა ერთ პროექტზე. ეს იგივეა, რაც ორი კაპიტანი ერთ ხომალდზე. თუმცა ჩვენ კარგად შევეწყვეთ, ამასთან ვთანამშრომლობდით ბანკის ხელმძღვანელობასთანაც. შედეგი შთამბეჭდავი გამოგვივიდა, ეს შენობის უნიკალურობამაც განაპირობა," - ამბობს ჰოლანდიელი არქიტექტორი.

"თიბისი" - ხალხის რჩეული ბანკი

"თიბისი ბანკი" საქართველოს საფინანსო ბაზარზე 12 წლის წინათ გამოჩნდა და მან მოკლე დროში შეძლო მნიშვნელოვანი პოზიციაც დაეკავებინა. ექსპერტთა შეფასებით, საერთაშორისო საბანკო სტანდარტებზე გადასვლა და კლიენტების მოთხოვნილებაზე ორიენტირება ბანკის წარმატებული საქმიანობის უპირველესი ფაქტორები აღმოჩნდა. ბანკის მიერ არჩეული პოლიტიკის წარმატებაზე მეტყველებს კლიენტურის სწრაფი ზრდაც. ყველაზე პოპულარული, სანდო და კომფორტული ბანკის იმიჯის დამკვიდრებას დიდი ძალისხმევა დასჭირდა, თუმცა მისი შენარჩუნება უფრო რთულია, რაზეც ბანკის ხელმძღვანელობა ყოველდღიურად ზრუნავს.

"თიბისი ბანკის" მომსახურებით საზოგადოების ცნობილი სახეებიც სარგებლობენ. **"თიბისი ბანკთან" ყოველთვის ვთანამშრომლობდი. თავდაპირველად ბანკისგან სესხი ავიღე. ჩვენი თანამშრომლობის განმავლობაში ერთმანეთის უფლებები არ შეგვილახავს, მით უმეტეს არ დაგვირღვევია ხელშეკრულების პირობები. ამიტომაც ეს ბანკი ჩემთვის სანდო და მისაღებია, გარდა ამისა, "თიბისი ბანკში", სხვა ბანკებთან შედარებით, საპროცენტო განაკვეთიც ნაკლებია. ძალიან მომწონს მისი პირველი პირის, მამუკა ხაზარაძის ინიციატივები, დამოკიდებულება საქმესთან. "თიბისი ბანკი" ერთადერთი ბანკია საქართველოში, რომელმაც დაიწყო ინვესტიციების განხორციელება საზღვარგარეთ. მას თუ სხვა ბანკებიც მიბაძავენ, ჩვენთვის მომგებიანი იქნება," - ურჩევს სხვა ბანკებს "იტერას" წარმომადგენლობის ხელმძღვანელი საქართველოში თამაზ პატარიძე.**

"თიბისი ბანკის" სიახლე

"თიბისი ბანკი" ტრადიციებს არ ღალატობს და ფინანსური მაჩვენებლების ზრდასთან ერთად, მომხმარებლის კმაყოფილების ამაღლებაზეც ზრუნავს. კომფორტი, საიმედოობა და მისაღები ტარიფები "თიბისი ბანკის" სავიზიტო ბარათად იქცა. "თიბისი ბანკის" ვიზა ბარათების ის მფლობელები, რომლებმაც 2004 წლის 15 დეკემბრიდან 2005 წლის 15 იანვრამდე სავაჭრო ან მომსახურების ობიექტში ერთხელ მაინც გადაიხადა შენაძენის საფასური პლასტიკური ბარათით, ავტომატურად გახდა ბანკის ვიზა ბარათების საახალწლო გათამაშების მონაწილე და პრიზების მოგების შანსი მიეცა. დღეისათვის "თიბისი ბანკის" ვიზა ბარათით გადახდა შესაძლებელია თბილისის 300-მდე მაღაზიაში. გათამაშების შედეგები 4 თებერვალს გახდება ცნობილი და გამოვლინდებიან გამარჯვებულებიც. პრიზები საკმაოდ სოლიდურია: მთავარი პრიზი - მოგზაურობა პარიზში 2 კაცზე, 5 მობილური ტელეფონი, 5 ტელევიზორი, 5 DVD პლეერი, 5 CD პლეერი, 5 ვიდეო მაგნიტოფონი, 5 მტვერსასრუტი, 5 ტოსტერი, 5 უთო, 5 მაღაზია "ვულე-ვუს" 100 ლარიანი ვაუჩერი, 5 მაღაზია "გუდვილის" 100 ლარიანი ვაუჩერი.

ამ პროექტს წინ უძღოდა "თიბისი ბანკის" მიერ VISA International-სგან ექვაირინგის ლიცენზიის მიღება, რის შემდეგაც ნოემბერ-დეკემბერის განმავლობაში "თიბისი ბანკმა" თბილისის სავაჭრო და მომსახურების ობიექტებში 150 ახალი ტერმინალი დააყენა. შედეგად, გაორმაგდა იმ ობიექტების რიცხვი, სადაც ანგარიშსწორება შესაძლებელია ვიზა ბარათების მეშვეობით. მათ შორისაა "ვულე-ვუ", "ისი პარი", "გუდვილი", GTS, "ბიგ-ბენი", "პარნასი", რესტორანი "ნიკალა", "გრაცი", "რონიკო", "გარდერობი", "სუპერი", "ჯენტლმენი", "დავითი", "ფილიფსი", "ზემელი", "კონტინენტალი", "სუპერბაბილონი", "სალვე", "ევროცენტრი", "ბადენ-ბადენი", "ევრომარკეტი", "იბისი", "ფლამინგო", "ლევონ-თრეველი", PSP, "ბენეტონი", State of arts, "მატერიკი", მსოფლიო სპორტი და მრავალი სხვა ობიექტი, რომელთა რიცხვი ყოველდღიურად იზრდება.

თანამეგობრობა რუსულად

ძალადობაზე დამყარებული "მეგობრობა" ვერასოდეს იქნება თანამეგობრობა. სწორედ ამის გამო დაიშალა და დაინგრა ყველა, მათ შორის რუსეთისა და საბჭოთა იმპერიებიც. იგივე ბედი ელის "დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობასაც".

პირველი გვერდიდან

როგორც ვხედავთ, თანამეგობრობის საქმეებით დაკავებული ა. კოკოშინი მთლად მეგობრულად არ უნდა იყოს განწყობილი ჩვენი ქვეყნის მიმართ და თვალი უჭირავს საქართველოს ტერიტორიებზე. საამისოდ იგი სამართლებრივ საფუძვლებსაც კი ეძებს. თუ რუსეთის იმპერია, არცთუ ისე შორეულ წარსულში, ასეთ საქმეებს ყოველგვარი სამართლებრივი ასპექტების გარკვევის გარეშე ახერხებდა შეიარაღებული აგრესიის, ოკუპაციისა და ანექსიის გზით, ახლა XXI საუკუნეა, ცივილიზებული ქვეყნები სამართლის უზენაესობის პრინციპით ცხოვრობენ და, ბუნებრივია, ჩვენი "მეგობრებიც" ეპოქის შესაბამისად მოქმედებენ, ოღონდ მიზანი იგივეა - რაც შეიძლება მეტი ტერიტორიების შემოერთება. თითქოს თავიანთ ქვეყანაში ვერ ეტეოდნენ და "სასიცოცხლო სივრცის" ნაკლებობას განიცდიდნენ.

რადგანაც საქმე სამართლებრივ ასპექტებზე მიდგა, ჩვენი აზრით, საჭიროა, ამ საკითხს ნათელი მოეფინოს. ამისათვის კი, სულ ცოტა, სამ კითხვას უნდა გაეცეს პასუხი:

პირველი. როგორია რუსეთის კანონმდებლობა რუსეთის ფედერაციაში ახალი სუბიექტების მიღების შესახებ;

მეორე. როგორია საქარველოს კანონმდებლობა სახელმწიფოს ტერიტორიების გასხვისების შესაძლებლობის შესახებ;

მესამე. როგორ აწესრიგებს ამ საკითხს საერთაშორისო სამართალი.

პირველ კითხვაზე პასუხის გაცემაში ა. კოკოშინის სახელზე რუსეთის ფედერაციის საკონსტიტუციო სასამართლოს მიერ მომზადებული დოკუმენტი დაგვეხმარება, რომელიც, ჩვენი აზრით, პროფესიული კეთილსინდისიერებით არის შედგენილი.

"რუსეთის ფედერაციაში ახალი სუბიექტების მიღების და მის შემადგენლობაში ახალი სუბიექტების შექმნის წესის შესახებ" რუსეთის ფედერაციის 2001 წლის 17 დეკემბრის კონსტიტუციური კანონის მიხედვით, უცხო სახელმწიფოს ან მისი ნაწილის რუსეთის ფედერაციის ახალ წევრად მიღებისათვის აუცილებელია:

1. რუსეთის ფედერაციაში ახალ სუბიექტად უცხო სახელმწიფოს ან მისი ნაწილის მიღების ინიციატივა უნდა მოდიოდეს უცხო სახელმწიფოსაგან. ეს წესი მოქმედებს იმ შემთხვევაშიც, როდესაც უცხო სახელმწიფოს ნაწილი გამოთქვამს სურვილს რუსეთის ფედერაციაში შესვლაზე.

2. რუსეთის ფედერაციამ თანხმობა უნდა განაცხადოს უცხო სახელმწიფოს ამ წინადადებაზე.

3. რუსეთის ფედერაციისა და უცხო სახელმწიფოს შორის ურთიერთთანხმობა უნდა გაფორმდეს საერთაშორისო (სახელმწიფოთაშორისი) ხელშეკრულების დადებით ამ სახელმწიფოს ან მისი ნაწილის რუსეთის ფედერაციაში ახალ სუბიექტად მიღების შესახებ.

მაშასადამე, რუსეთის ფედერაციის ზემოაღნიშნული კანონის მიხედვით, უცხო სახელმწიფოს ნაწილი არ წარმოადგენს სათანადო სუბიექტს, რომლის მიმართვის შემთხვევაში, შესაძლებელია, დაიწყოს რუსეთის ფედერაციაში მისი ახალ სუბიექტად მიღების პროცედურა. საამისოდ საჭიროა, რუსეთის ფედერაციას ამ წინადადებით მიმართოს უცხო სახელმწიფომ, რომლის ნაწილიც სურვილს გამოთქვამს რუსეთის ფედერაციაში შესვლაზე.

ისტორიულად და სამართლებრივად აფხაზეთი და ე.წ. სამხრეთ ოსეთი საქართველოს განუყოფელი ნაწილებია. საქართველოს კონსტიტუციის მე-2 მუხლის თანახმად, საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორია განსაზღვრულია 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით, ე.ი. აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების ჩათვლით. ამასთანავე, საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა აღიარებულია სახელმწიფოთა მსოფლიო თანამეგობრობის (მათ შორის რუსეთის) და საერთაშორისო ორგანიზაციების მიერ.

საქართველომ რუსეთის ბოლო აგრესიის, ოკუპაციისა და ანექსიის (1921წ.) შედეგად დაკარგული სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობა აღიდგინა რეფერენდუმის საფუძველზე, რომელიც 1991 წლის 31 მარტს ჩატარდა საქართველოს მთელ ტერიტორიაზე, მათ შორის აფხაზეთის ავტონომიურ რესპუბლიკასა და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიურ ოლქში. საარჩევნო უფლების მქონე მოსახლეობის, მათ შორის ამ რეგიონებში მცხოვრებთა უმრავლესობამ, რეფერენდუმში მხარი დაუჭირა საქართველოს სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას. ამის შედეგად საქართველო გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის წევრად მიიღეს იმ საზღვრებში იმ ტერიტორიული მდგომარეობით, რომელიც მას გააჩნდა სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის აღდგენისას, ე.ი. აფხაზეთისა და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ტერიტორიების ჩათვლით.

აქედან გამომდინარე, საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების - აფხაზეთისა და ე.წ. სამხრეთ ოსეთის, როგორც საქართველოს განუყოფელი ნაწილების, დე-ფაქტო ხელისუფალთა მიმართვას რუსეთის ფედერაციაში ახალ სუბიექტებად მიღების შესახებ, არავითარი იურიდიული მნიშვნელობა არ გააჩნია თვით რუსეთის კანონმდებლობის მიხედვით და, რა თქმა უნდა, არ შეიძლება გახდეს რუსეთის ფედერაციაში ახალი სუბიექტების მიღების პროცედურების დაწყების საფუძველი. იგივეა ნათქვამი რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს დოკუმენტშიც: "სამხრეთ ოსეთი - საქართველოს ნაწილია. ეს გამომდინარეობს იქიდან, რომ სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქი მოხსენიებულია საქართველოს კონსტიტუციის პირველი მუხლის პირველ პუნქტში, აგრეთვე იმ ფაქტიდან, რომ საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად "საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორია განსაზღვრულია 1991 წლის 21 დეკემბრის მდგომარეობით" (მე-2 მუხლის პირველი პუნქტი), ე.ი. ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ავტონომიური ოლქის ჩათვლით. სამხრეთ ოსეთი საქართველოს კონსტიტუციურად აღიარებული ნაწილი იყო მაშინაც, როდესაც საქართველო შედიოდა წინამორბედი სახელმწიფოს - სსრ კავშირის შემადგენლობაში, რაც დაფიქსირებული იყო სსრ კავშირის 1936 წლის კონსტიტუციის 25-ე მუხლში და სსრ კავშირის 1977 წლის კონსტიტუციის 87-ე მუხლში.

ამრიგად, სამხრეთ ოსეთი, მიუხედავად იმისა, რომ მას გააჩნია დამოუკიდებლობის ზოგიერთი ატრიბუტი, დე-იურე საქართველოს ნაწილს წარმოადგენს, რაც არაერთხელ დაუდასტურებია რუსულ მხარეს ოფიციალური განცხადებებით. ამის შესაბამისად, რუსეთის ფედერაციაში მის მიღებასთან დაკავშირებული საკითხები, როგორც ამას მოითხოვს ფედერალური კონსტიტუციური კანონი, უნდა გადაწყდეს საქართველოსთან და მხოლოდ მისი ინიციატივით".

რუსეთის საკონსტიტუციო სასამართლოს ეს დოკუმენტი, რომელიც სახელმწიფო სათათბიროს გაეგზავნა, იმდენად არასასურველი აღმოჩნდა ადრესატისათვის, რომ იგი დაუყოვნებლივ გაასაიდუმლოეს და "სამსახურეობრივი საჭიროებისათვის" გრიფით აღჭურვეს.

როგორც უკვე აღვნიშნეთ, რუსეთის ფედერაციაში ახალი სუბიექტის მიღება უცხო სახელმწიფოს ინიციატივაზეა დამოკიდებული, ე.ი. საქართველოს სეპარატისტული რეგიონების ლიდერთა ოცნება რომ ახდეს, ამისათვის ე.წ. სამხრეთ ოსეთის და აფხაზეთის ავტონომიური რესპუბლიკის რუსეთის ფედერაციაში შესვლის საკითხი თავად საქართველომ უნდა დააყენოს. ასეთია რუსეთის ამჟამად მოქმედი კანონმდებლობის მოთხოვნა. მაგრამ ამ საკითხთან დაკავშირებით, უწინარეს ყოვლისა, გასარკვევია, საერთოდ გააჩნია თუ არა ასეთი უფლებამოსილება საქართველოს ხელისუფლებას.

საქართველოს ხელისუფლების მიერ ამ საკითხის აღძვრა საქართველოს ტერიტორიების რუსეთისათვის გადაცემის შეთავაზებას ნიშნავს. საქართველოს კონსტიტუციის თანახმად კი, "საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიის გასხვისება აკრძალულია" (მე-2 მუხლის მე-2 პუნქტი). ეს არ არის დეკლარაციული ნორმა, იგი უზრუნველყოფილია სისხლისსამართლებრივი სანქციებით და მისი დარღვევა სახელმწიფოს წინააღმდეგ მიმართულ განსაკუთრებით მძიმე დანაშაულადაა აღიარებული. სახელდობრ, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსით, მოქმედება, მიმართული უცხო ქვეყნისათვის საქართველოს მთელი ტერიტორიის ან მისი ნაწილის გადაცემისაკენ, სახელმწიფოს ღალატად ითვლება და მკაცრად ისჯება (307-ე და 308-ე მუხლები). უფრო მეტიც, რადგანაც საქართველოს ტერიტორიის გასხვისება ანტიკონსტიტუციური მოქმედებაა, რომელიც ზღუდავს საქართველოს სუვერენიტეტსა და სახელმწიფოებრივ დამოუკიდებლობას, საქართველოს სისხლის სამართლის კოდექსი სახელმწიფოს ღალატად მიიჩნევს ამ მიზნით უცხო ქვეყანასთან, უცხოეთის ორგანიზაციასთან ან მათ წარმომადგენელთან ანტიკონსტიტუციური მოლაპარაკების წარმოებასაც კი (307-ე და 309-ე მუხლები).

როგორც ვხედავთ, საქართველოს სახელმწიფოს ტერიტორიის გასხვისება არა მხოლოდ ანტიკონსტიტუციური მოქმედებაა, არამედ ამ მიზნით რაიმე სახის მცდელობაც კი სახელმწიფოს ღალატად ითვლება.

ამდენად, საქართველოს კანონმდებლობით, საქართველოს ხელისუფლებას არანაირი უფლებამოსილება არ გააჩნია, ინიციატივა გამოიჩინოს საკუთარი ქვეყნის ტერიტორიის უცხო სახელმწიფოსათვის გადასაცემად.

ამ სამართლებრივმა სინამდვილემ, როგორც ჩანს, ა. კოკოშინს ხელი აალებინა განზრახვაზე. ყოველ შემთხვევაში, მის შემდგომ მოქმედებებზე აღარაფერი გვსმენია. სამაგიეროდ, გამოჩნდნენ სხვა რუსი პოლიტიკოსები, სახელდობრ, სახელმწიფო დუმის ფრაქცია "როდინას" დეპუტატთა ჯგუფი (დ. როგოზინი, ნ. ნაროჩნიცკაია, ა. საველიევი), რომელთათვისაც სრულიად მიუღებელი აღმოჩნდა ასეთი სამართლებრივი წესრიგი და გადაწყვიტეს მისი შეცვლა. დეპუტატთა ამ ჯგუფმა სასწრაფოდ მოამზადა "რუსეთის ფედერაციაში ახალი სუბიექტების მიღების და მის შემადგენლობაში ახალი სუბიექტების შექმნის წესის შესახებ" რუსეთის ფედერალურ კონსტიტუციურ კანონში ცვლილებების პროექტი და 2004 წლის 9 დეკემბერს სახელმწიფო დუმაში წარადგინეს.

საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორები ხელისუფლებას სთავაზობენ რუსეთის ფედერაციაში ახალი სუბიექტების მიღების გამარტივებულ პროცედურას ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკების იმ ავტონომიებისათვის, რომელთა საერთაშორისო-სამართლებრივი სტატუსი ჯერჯერობით განსაზღვრული არ არის. კანონპროექტის მიხედვით, გამარტივებული პროცედურის არსი მდგომარეობს იმაში, რომ რუსეთის ფედერაციაში ახალ სუბიექტებად ზემოაღნიშნული ავტონომიების მიღება შესაძლებელია, თუ ავტონომიის ტერიტორიაზე მცხოვრები ხალხი, რეფერენდუმის გზით, გამოავლენს რუსეთის ფედერაციაში შესვლის ნება-სურვილს. რა თქმა უნდა, იმ სახელმწიფოს, რომლის შემადგენლობაშიც ეს ავტონომია შედის, არაფერს ეკითხებიან, ამიტომ მასთან სახელმწიფოთაშორისი ხელშეკრულების გაფორმებაც საჭირო აღარ იქნება. ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკების ავტონომიების (ე.ი. ამჟამად უცხო ქვეყნის ტერიტორიების) რუსეთის მიერ მიტაცების ამ გამარტივებულ პროცედურას, კანონპროექტის ავტორთა აზრით, დაასრულებს რუსეთის ფედერაციაში ახალი სუბიექტების (მაგალითად, აფხაზეთის, სამხრეთ ოსეთის და სხვ.) მიღების შესახებ სპეციალური კონსტიტუციური კანონის გამოცემა.

უაღრესად საყურადღებოა კანონპროექტის განმარტებითი ბარათი, რომელშიც ამ საკანონმდებლო ნოვაციის მიზნებსა და მიზეზებზეა საუბარი.

ბოლო დროს, - აღნიშნულია მასში, - ზოგიერთი სახელმწიფო - ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკა (საქართველო, აზერბაიჯანი, მოლდოვა) ცდილობს, გაავრცელოს თავისი სუვერენიტეტი არაღიარებული რესპუბლიკების - აფხაზეთის, აჭარის, სამხრეთ ოსეთის, მთიანი ყარაბაღის და დნეპრისპირეთის მოლდოვის რესპუბლიკის ტერიტორიებზე. ამასთან დაკავშირებით, აქტუალურობას იძენს საკითხი ამ სახელმწიფოთა პრეტენზიების მართლზომიერებისა და რუსეთის პოზიციის შესახებ. ამ საკითხის სიმწვავეს, - ნათქვამია დოკუმენტში, - აღრმავებს ის გარემოება, რომ ზემოაღნიშნულ სახელმწიფოთა მთავრობებისაგან ხშირად გაისმის რუსეთის მიმართ ბრალდებები არაღიარებული რესპუბლიკების "სეპარატიზმის" მხარდაჭერაში.

აქედან გამომდინარე, რუსეთის ფედერაციამ უნდა გამოთქვას თავისი პოზიცია ამ არაღიარებული რესპუბლიკების მიმართ. კანონპროექტის ავტორთა აზრით, რადგანაც რუსეთი არის სსრ კავშირის სამართალმემკვიდრე სახელმწიფო-სამართლებრივ ურთიერთობებში, ამიტომ რუსეთის ფედერაციას უფლება აქვს, შეიერთოს ყოფილი სსრ კავშირის მოკავშირე რესპუბლიკების ავტონომიები გამარტივებული წესით.

სხვა ქვეყნების ტერიტორიების შემოერთების რაც შეიძლება მარტივი სქემის შემუშავებით გართულ ამ კანონპროექტის ავტორებს, როგორც ჩანს, მხედველობიდან გამორჩათ, რომ სხვა ქვეყნების ნაწილის შემოერთება საერთაშორისო სამართლებრივი ურთიერთობების საგანია და არა მხოლოდ რუსეთის საშინაო საქმე. ამიტომ ამ საკითხის მომწესრიგებელი შიდანაციონალური კანონმდებლობის შექმნისას, უსათუოდ უნდა იქნეს გათვალისწინებული საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებისა და ნორმების მოთხოვნები. სხვაგვარად ნაციონალური კანონმდებლობა წინააღმდეგობაში აღმოჩნდება საერთაშორისო სამართლებრივ ნორმებთან.

ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკების ავტონომიების რუსეთის ფედერაციის მიერ შეერთების ამ კანონპროექტით გათვალისწინებული გამარტივებული წესი პირდაპირ ეწინააღმდეგება საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ ძირითად პრინციპებს, რომლებიც ჩამოყალიბებულია გაეროს წესდებაში, აგრეთვე გაეროს 1970 წლის დეკლარაციაში "საერთაშორისო სამართლის პრინციპების შესახებ" და ეუთოს 1975 წლის დასკვნით აქტში. სახელდობრ, საქართველოსთან მიმართებაში ზემოაღნიშნული კანონპროექტით გათვალისწინებული ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკების ავტონომიების რუსეთისათვის შეერთების "გამარტივებული წესით", ირღვევა:

1. სახელმწიფოთა სუვერენული თანასწორობის პრინციპი.

ამ პრინციპის დარღვევა გამოიხატება იმაში, რომ საქართველოს ნების გარეშე აფხაზეთის და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების რუსეთისათვის შეერთების უფლების დადგენით, რუსეთი პრივილეგირებულ მდგომარეობაში აყენებს თავის თავს საქართველოს სუვერენიტეტის საზიანოდ;

2. საერთაშორისო ურთიერთობებში ძალისა და ძალის მუქარის გამოუყენლობის პრინციპი.

ამ პრინციპის დარღვევა გამოიხატება იმაში, რომ საქართველოს ნების გარეშე აფხაზეთისა და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების რუსეთისათვის შეერთების უფლების დადგენითა და ამ უფლების გამოყენების მუქარით, რასაც თან ახლავს სეპარატისტული რეჟიმების მხარდასაჭერად რუსეთის რეგულარული სამხედრო ძალების უკანონო ყოფნა ამ რეგიონებში, სეპარატისტული ძალების საბრძოლო ტექნიკითა და იარაღით აღჭურვა, ამ ტერიტორიებზე რუსეთიდან შეიარაღებული ჯგუფებისა და დაქირავებული ძალების შეგზავნა, რუსეთი ცდილობს საქართველოზე პოლიტიკური გავლენის მოპოვებას, მისი სახელმწიფოებრივი დამოუკიდებლობის ხელყოფას.

თანამედროვე საერთაშორისო სამართლის მიხედვით, არავითარი ტერიტორიული შეძენა, რომელიც ამ პრინციპის დარღვევის შედეგია, არ იქნება ცნობილი კანონიერად, ხოლო სახელმწიფოს ასეთი მოქმედება შეფასდება აგრესიად, ტერიტორიის მითვისება კი - ანექსიად.

3. სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის ხელშეუხებლობის პრინციპი.

ამ პრინციპის დარღვევა გამოიხატება იმაში, რომ ე.წ. გამარტივებული წესი გულისხმობს საქართველოს განუყოფელი ნაწილების - აფხაზეთისა და ყოფილი სამხრეთ ოსეთის ტერიტორიების საქართველოსთან შეუთანხმებლად რუსეთის ფედერაციისათვის შეერთებას, რაც პირდაპირ არღვევს მსოფლიოს სახელმწიფოთა თანამეგობრობის, საერთაშორისო ორგანიზაციებისა და თვით რუსეთის მიერ აღიარებულ საქართველოს ტერიტორიულ მთლიანობას;

4. სახელმწიფო საზღვრების ურღვევობის პრინციპი.

ამ პრინციპის დარღვევა გამოიხატება იმაში, რომ ე.წ. გამარტივებული წესი უფლებას აძლევს რუსეთს, თავის სასარგებლოდ, ცალმხრივად, საქართველოსთან შეთანხმების გარეშე შეცვალოს საქართველოს სახელმწიფო საზღვრები.

თანამედროვე საერთაშორისო სამართლით, ამ პრინციპის დარღვევის ნებისმიერი მცდელობა დანაშაულადაა გამოცხადებული.

5. სხვა სახელმწიფოს საშინაო საქმეებში ჩაურევლობის პრინციპი.

ამ პრინციპის დარღვევა გამოიხატება იმაში, რომ ე.წ. გამარტივებული წესის პირობებში რუსეთს ეძლევა უფლება, თვითნებურად გადაწყვიტოს სხვა სახელმწიფოს - საქართველოს ავტონომიების ბედის საკითხი, რომელიც საქართველოს საშინაო საქმეა.

ამ პრინციპის დარღვევას თანამედროვე საერთაშორისო სამართალი ინტერვენციად მიიჩნევს;

6. ხალხთა თანასწორობისა და თვითგამორკვევის პრინციპი.

ამ პრინციპის დარღვევა გამოიხატება იმაში, რომ ე.წ. გამარტივებული წესის ამოქმედების შემთხვევაში, შესაძლებელი იქნება, ხალხის (აფხაზების, ოსების) თვითგამორკვევის უფლების რეალიზაციის მოტივით, უფრო მეტიც, სეპარატისტულ რეგიონებში ეთნიკური წმენდის შემდეგ დარჩენილ მოსახლეობაში ჩატარებული უკანონო რეფერენდუმის საშუალებით, საქართველოს, როგორც სუვერენული დემოკრატიული სახელმწიფოს ტერიტორიული მთლიანობის და პოლიტიკური ერთიანობის ცალმხრივად, ძალის გამოყენებით ხელყოფა;

7. ადამიანის უფლებათა და ძირითად თავისუფლებათა პატივისცემის პრინციპი.

ამ პრინციპის დარღვევა გამოიხატება იმაში, რომ ე.წ. გამარტივებული წესის ამოქმედების შემთხვევაში, შეუძლებელი იქნება ამ რეგიონებში ქართველი მოსახლეობის მიმართ ჩადენილი ეთნიკური წმენდის შედეგების ლიკვიდაცია, ასიათასობით დევნილი საქართველოს მოქალაქის წართმევა თავიანთ საცხოვრებელ ადგილებში დაბრუნების, საკუთრების, არჩევნებში მონაწილეობის და ადამიანის სხვა ძირითადი უფლებების განხორციელების შესაძლებლობა;

8. დავების მშვიდობიანი მოწესრიგების პრინციპი.

ამ პრინციპის დარღვევა გამოიხატება იმაში, რომ ე.წ. გამარტივებული წესის ამოქმედება, არათუ ხელს შეუწყობს რუსეთ-საქართველოს ურთიერთობების მშვიდობიან მოწესრიგებას, არამედ პირიქით, იგი იმდენად გააუარესებს ამ ორ სახელმწიფოს შორის ამჟამად არსებულ ისედაც დაძაბულ ურთიერთობებს, რომ რეალური საფრთხე შეექმნება საერთაშორისო მშვიდობისა და უშიშროების დაცვას;

9. სახელმწიფოების ერთმანეთთან თანამშრომლობის პრინციპი.

ამ პრინციპის დარღვევა გამოიხატება იმაში, რომ ე.წ. გამარტივებული წესის შემოღებით, რუსეთი ადასტურებს თავის კეთილგანწყობას და მხარდაჭერას აგრესიული სეპარატიზმისადმი, ეთნიკური წმენდის შედეგად ჩამოყალიბებული თვითაღიარებული რესპუბლიკების ხელისუფლებასთან თანამშრომლობას, ნაცვლად იმისა, რომ ითანამშრომლოს საქართველოსთან, როგორც სუვერენულ მეზობელ სახელმწიფოსთან, კონფლიქტების მოგვარების, საერთაშორისო მშვიდობისა და უშიშროების დაცვის საქმეში;

10. საერთაშორისო სამართლით განსაზღვრულ ვალდებულებათა კეთილსინდისიერი შესრულების პრინციპი.

ამ პრინციპის დარღვევა გამოიხატება იმაში, რომ ე.წ. გამარტივებული წესის შემოღებით, რუსეთი უხეშად არღვევს როგორც იმ ვალდებულებებს, რომლებიც საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებული პრინციპებიდან და ნორმებიდან გამომდინარეობს (ეს კარგად ჩანს ზემოთ მოყვანილი მაგალითებიდან), ისე ვალდებულებებს, გამომდინარე რუსეთის მონაწილეობით დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებიდან თუ შეთანხმებებიდან, რომლებშიც რუსეთი ცნობს და აღიარებს საქართველოს სუვერენიტეტს, ტერიტორიულ მთლიანობას და არსებული საზღვრების ურღვევობას (გავიხსენოთ თუნდაც დსთ-ის ფარგლებში დადებული ხელშეკრულებები).

ზემოაღნიშნული განმარტებები ნათლად გვიჩვენებენ, რომ ფრაქცია "როდინას" მიერ შემუშავებული ყოფილი სსრ კავშირის მოკავშირე რესპუბლიკების ავტონომიების რუსეთის ფედერაციაში ახალ სუბიექტებად მიღების გამარტივებული წესი არ შეესაბამება საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ ათივე პრინციპს. არადა, ეს პრინციპები და რუსეთის საერთაშორისო ხელშეკრულებები თვით რუსეთის კონსტიტუციის თანახმად (მე-15 მუხლი), ამ ქვეყნის სამართლებრივი სისტემის შემადგენელ ნაწილებს წარმოადგენენ და მათ უპირატესი იურიდიული ძალა გააჩნიათ შიდასახელმწიფოებრივი ნორმატიული აქტების მიმართ. ამ უპირატესობის აზრი კი იმაში მდგომარეობს, რომ საერთაშორისო სამართლისა და შიდასახელმწიფოებრივი სამართლის ნორმებს შორის წინააღმდეგობისას გამოიყენება მხოლოდ საერთაშორისო სამართლის ნორმებით გათვალისწინებული წესები.

მაშასადამე, ყოფილი სსრ კავშირის მოკავშირე რესპუბლიკების ავტონომიების რუსეთის ფედერაციაში ახალ სუბიექტებად მიღების გამარტივებული წესი შეუთავსებელია როგორც საქართველოს, ისე თვით რუსეთის ნაციონალურ სამართალთან, საერთაშორისო სამართლის საყოველთაოდ აღიარებულ პრინციპებთან და ნორმებთან, რუსეთის მონაწილეობით დადებული საერთაშორისო ხელშეკრულებებით ნაკისრ ვალდებულებებთან.

დაბოლოს, რუსეთისათვის ყოფილი მოკავშირე რესპუბლიკების ავტონომიების გამარტივებული წესით შეერთების უფლების დადგენის მთავარ არგუმენტად, როგორც ეს ზემოთ იყო აღნიშნული, კანონპროექტის ავტორები მიიჩნევენ იმას, რომ რუსეთი არის საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრე სახელმწიფო. კანონპროექტის გაცნობის შემდეგ ძნელია ამ არგუმენტში ეჭვის შეტანა. რუსეთის პოსტსაბჭოური პოლიტიკა ადასტურებს, რომ იგი ნამდვილად სამართალმემკვიდრეა საბჭოთა კავშირისა. ასეთი "ძვირფასი" მემკვიდრეობით გახარებულ პოლიტიკოსებს კი სურვილი უჩნდებათ, პოსტსაბჭოურ სივრცეში რუსეთის ჰეგემონიის შესანარჩუნებლად, მემკვიდრეობით მიღებული არსენალიდან გამოიყენონ რუსეთის ძველი, მაგრამ მრავალნაცადი იარაღები - ინტერვენცია, აგრესია, ოკუპაცია, ანექსია. ამ იარაღებმა ხომ წარმატება მოუტანეს საბჭოთა რუსეთს 1921 წელს, როდესაც მის მიერვე დე-იურედ ცნობილი დამოუკიდებელი დემოკრატიული საქართველოს რესპუბლიკის წინააღმდეგ საბჭოთა ჯარების მეშვეობით განხორციელებული აგრესიის შედეგად, მოახდინეს საქართველოს ოკუპაცია და ანექსია, საბჭოთა კავშირში მისი იძულებით გაერთიანება.

ახლაც იგივეს ცდილობენ, ოღონდ, რადგანაც საბჭოთა კავშირი დაიშალათ, სამაგიერო კავშირში - "დამოუკიდებელ სახელმწიფოთა თანამეგობრობაში" ყოფნას გვაიძულებენ. ძალადობაზე დამყარებული "მეგობრობა" კი ვერასოდეს ვერ იქნება თანამეგობრობა. სწორედ ამის გამო დაიშალა და დაინგრა ყველა, მათ შორის რუსეთისა და საბჭოთა იმპერიებიც. იგივე ბედი ელის ამ "თანამეგობრობასაც".

თბილისი, 2005 წლის 31 იანვარი.

United Nations Development Programme
UNDP Georgia

3 February 2005

გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP)

პროექტის "დასაქმების ხელშეწყობისა და მცირე და საშუალო საწარმოთა განვითარების პროგრამის" ბიზნეს-ინკუბატორის ქსელის კომპონენტი

აცხადებს ქალაქ თბილისში ბიზნეს-საკონსულტაციო ორგანიზაციის შერჩევას ბიზნეს-ტრეინინგისა და ბიზნეს-საკონსულტაციო მომსახურების გაწევის მიზნით. ბიზნეს-ინკუბატორის მიზანია ხელი შეუწყოს მიკრო და მცირე საწარმოებს ბიზნეს-ინკუბატორის ქსელის შექმნის გზით.

სამუშაოს დეტალური აღწერილობა, შემოთავაზების დოკუმენტის სტრუქტურა, მისი წარდგენის წესი და შეფასების კრიტერიუმები განთავსებულია გაეროს განვითარების პროგრამის ვებ-გვერდზე: http://www.undp.org.ge.

გთხოვთ თქვენი დოკუმენტაცია წარმოადგინოთ შემდეგ მისამართზე: თბილისი, მელიქიშვილის გამზირი N12. ტელეფონი/ფაქსი: 22-14-11. დოკუმენტაციის მიღება დაიწყება 2005 წლის 7 თებერვლიდან. დოკუმენტაციის შემოტანის საბოლოო ვადაა 2005 წლის 21 თებერვალი, 17 საათი.

საკონტაქტო პირი: ელენე მიქაბერიძე, პროგრამის ასისტენტი.

ევრაზიის ფონდი

თანამშრომლობის პროგრამა სამხრეთ კავკასიაში

აცხადებს საგრანტო კონკურსს

ევრაზიის ფონდის თანამშრომლობის პროგრამა სამხრეთ კავკასიაში აცხადებს ორეტაპიან კონკურსს გრანტის მოსაპოვებლად სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების ევროპულ და საერთაშორისო სტანდარტებთან ინტეგრაციის პროცესის მხარდასაჭერად. კონკურსი ტარდება ევრაზიის ფონდის სამხრეთ კავკასიის თანამშრომლობის პროგრამის რეგიონული ინიციატივის ფარგლებში, რომელიც მიზნად ისახავს საზოგადოებრივი პოლიტიკის განვითარებას სამხრეთ კავკასიის ქვეყნებში. ამ ინიციატივის უმთავრესი ამოცანაა საზოგადოების როლის გაზრდა სახელმწიფო პოლიტიკის ფორმირებისა და მისი განხორციელების პროცესში ადგილობრივი საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტების მხარდაჭერის გზით, რაც ითვალისწინებს საზოგადოებრივი პოლიტიკის კვლევით და ანალიტიკურ საქმიანობაში ამ ინსტიტუტების შესაძლებლობების გაზრდას, მათ ინსტიტუციონალურ განვითარებას და აზერბაიჯანის, სომხეთისა და საქართველოს საზოგადოებრივი პოლიტიკის ინსტიტუტებს შორის თანამშრომლობის განვითარების ხელშეწყობას.

კონკურსში განაცხადის წარდგენა შეუძლიათ საქართველოში, სომხეთსა და აზერბაიჯანში ოფიციალურად რეგისტრირებულ ორგანიზაციებს, რომელთა საქმიანობა დაკავშირებულია კომპარატიულ კვლევებთან/ანალიზთან და საზოგადოებრივი პოლიტიკის ფორმირებასთან. კონკურში მონწილეობის მიღება შეუძლიათ როგორც არასამთავრობო, არამომგებიან ორგანიზაციებს, ასევე კომერციულ დაწესებულებებს.

პროექტის განაცხადისათვის საჭირო დოკუმენტთა პაკეტი, ასევე განაცხადის მომზადებასთან დაკავშირებული კონსულტაციების მიღება შესაძლებელია ევრაზიის ფონდის სამხრეთ კავკასიის თანამშრომლობის პროგრამის თბილისის ოფისში. დოკუმენტების პაკეტის მიღება ასევე შესაძლებელია პროგრამის ვებ-გვერდზე: www.efsccp.org. ყველა დაინტერესებულ ორგანიზაციას შეუძლია დაესწროს სემინარს განაცხადის მომზადების საკითხებზე, რომელიც ჩატარდება ევრაზიის ფონდის თბილისის ოფისში 2005 წლის 7 თებერვალს, 15:30 საათზე.

კონკურსის პირველ ეტაპზე მონაწილეობისათვის პროექტის განაცხადი წარმოდგენილ უნდა იქნას სამხრეთ კავკასიის თანამშრომლობის პროგრამის ოფისში არაუგვიანეს 2005 წლის 21 თებერვლის 17:00 საათისა. მისამართი:

საქართველო, თბილისი, კავსაძის ქ. N3
ტელ/ფაქსი: (99532) 22-32-64, 25-39-42, 25-39-43

დაგვიანებით ან არასრულყოფილი ფორმით წარმოდგენილი განაცხადები არ განიხილება.

პირველი ეტაპის შედეგები გამოცხადდება 2005 წლის 21 მარტს.

მოკლულის დედა გამოძიებას უსამართლობაში ადანაშაულებს

"ჩვენს ქვეყანაში სამართლის პოვნა დიდ პრობლემას რომ წარმოადგენდა, ამაში ეჭვი არასდროს შემპარვია, თუმცა იმას მაინც ვერ დავიჯერებდი, რომ გამოძიება, ისეთი დანაშაულის ჩამდენს, როგორიც მკვლელობაა, ხელს დააფარებდა", - აცხადებს მოკლული ლევან ახალკაცის დედა და გენერალურ პროკურატურას მისი შვილის მკვლელობის საქმის ობიექტურად გამოძიებას სთხოვს.

ხათუნა ჯანგირაშვილი

20 წლის ლევან ახალკაცი საკუთარ სახლთან 30 დეკემბერს მოკლეს. **"ღამის 12 საათი იყო დაწყებული, ჩემს შვილს მისმა ჯგუფელმა ლევან წერეთელმა დაურეკა - შენგან ნასესხები 150 ლარი მოგიტანე, უნდა გადმოგცე და სადარბაზოსთან გამოდიო. სატელეფონო საუბარი მეც მოვისმინე და ჩემს შვილს, რომელსაც ქურთუკიც კი არ ჩაუცვამს, ჯემპრით გავიდა გარეთ, თან გავყევი. ლევან წერეთელი რომ დავინახე, სახლში შემოვბრუნდი, რადგან მას ვიცნობდი, ჩემი სტუდენტი იყო. სახლში შემობრუნებულმა, ზუსტად ოთხ წუთში გასროლის ხმა გავიგონე, გარეთ გავიხედე და დავინახე, რომ ლევან წერეთელი რამდენიმე ბიჭთან ერთად გარბოდა. ჩემი შვილი კი წელს ზემოთ შიშველი, მომაკვდავი ეგდო,"** - ასე იხსენებს მკვლელობის დღეს მოკლულის დედა და ვაკე-საბურთალოს რაიონის პროკურატურას უჩივის.

სამართალდამცველებმა მკვლელობის ღამესვე მიიყვანეს პოლიციაში ლევან წერეთელი, მოწმის სტატუსით დაკითხეს და იმავე ღამეს შინ გაუშვეს. ლევან წერეთელი ირწმუნებოდა, რომ ლევან ახალკაცს ვალი დაუბრუნა და დაშორდა. ამის შემდეგ კი რა მოხდა - არაფერი იცოდა.

ლევან ახალკაცს თავი ჰქონდა გატეხილი. ეს ექსპერტიზამაც დაადასტურა. ასევე დადგინდა, რომ მას უკნიდან ნასროლი ტყვია ზურგში მოხვდა.

მოწმედ დაკითხული ლევან წერეთელი სამართალდამცველებმა 12 დღის შემდეგ დააკავეს. გამოძიების მასალებით, წერეთელმა მკვლელად მისი მეგობარი ირაკლი გურჩიანი დაასახელა – მან ესროლა ლევანსო. სამართალდამცველებმა ირაკლი გურჩიანიც დააკავეს. იარაღის უკანონოდ შეძენა, შენახვა, ტარება და განზრახ მკვლელობა – ეს ის ბრალდებებია, რომლითაც გურჩიანი ორთაჭალის იზოლატორში გადაიყვანეს. რაც შეეხება ლევან წერეთელს, მართლმსაჯულებამ ის დანაშაულის დაფარვის ბრალდებით პოლიციის ზედამხედველობის ქვეშ გაათავისუფლა.

"გამოძიება მკვლელობიდან რამდენიმე საათში მოწმის სტატუსით დაკითხულ ლევან წერეთელს ათავისუფლებს პასუხისმგებლობიდან და აძლევს საშუალებას, მოსპოს დანაშაულის მამხილებელი ნივთმტკიცებები, მათ შორის მკვლელობის იარაღი, ჩემი შვილის მობილური ტელეფონი, რომელიც მან თან წაიღო. მოუტანა თუ არა ფული წერეთელმა ჩემს შვილს, არ ვიცი, რადგან გარდაცვლილს ჯიბეში ფული არ აღმოაჩნდა", - გვითხრა ლევან ახალკაცის დედამ.

"წერეთლის მიმართ წაყენებული ბრალდება არ გამომდინარეობს არც რეალური ფაქტებიდან და არც საქმის მასალებიდან, გამოძიებამ მას არასწორი კვალიფიკაცია მისცა. დანაშაულის მთავარი რგოლი – წერეთელი - უბრალოდ დაკითხეს და მომხდარში მისი მონაწილეობა მთლიანად გამორიცხეს. გამოძიება ეყრდნობა მხოლოდ წერეთლის ნაამბობს და არ ითვალისწინებს არც ირაკლი გურჩიანის, არც სხვა დაკითხულ მოწმეთა ჩვენებებს, არც საქმეში არსებულ სხვა მასალებს, რომელთა მიხედვითაც, სწორედ ლევან წერეთელია ამ დანაშაულის უშუალო ორგანიზატორი და მონაწილე," - აცხადებს ლევან ახალკაცის ოჯახის ინტერესების დამცველი ადვოკატი რამაზ მაღრაძე.

სხვათა შორის, ლევან წერეთლისა და გურჩიანის შეთანხმებულ მოქმედებაზე მეტყველებს "მაგთისა" და "ჯეოსელის" მიერ გამოძიებისთვის გადაცემული დოკუმენტაცია – მკვლელობის დღეს წერეთელს, გურჩიანსა და მათ მეგობრებს შორის გამართული სატელეფონო კავშირების შესახებ. ამ დოკუმენტაციაში მითითებულია ის ტერიტორიები, საიდანაც მეგობრები ერთმანეთს უკავშირდებოდნენ მთელი დღის განმავლობაში. მკვლელობამდე რამდენიმე წუთით ადრე და მკვლელობიდან რამდენიმე წუთის შემდეგ გურჩიანსა და წერეთელს შორის შემდგარი სატელეფონო კავშირი მოკლული ლევან ახალკაცის საცხოვრებელი სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფიქსირდება.

გარდაცვლილის დედა, ცარო ახალკაცი, ისევე, როგორც მისი ადვოკატი, ირწმუნება, რომ მისი შვილი ჯგუფურად მომზადებულ, წინასწარ განზრახულ დანაშაულს შეეწირა.

შეიძლება ითქვას, რომ მათ მოსაზრებას ადასტურებს ორთაჭალის იზოლატორში მყოფი ირაკლი გურჩიანიც, რომელიც ლევან წერეთლის ჩვენების საფუძველზე დააკავეს. იგი წაყენებულ ბრალდებებში თავს დამნაშავედ არ ცნობს. გამოძიებისთვის მიცემულ ჩვენებაში კი განმარტავს, რომ 30 დეკემბერს, ლევან ახალკაცის მკვლელობის დღეს, ლევან წერეთელმა მას და მის მეგობრებს საბილიარდო კლუბ "ოლიმპიკში" დაუნიშნა შეხვედრა, სადაც გადაწყდა, რომ ლევან წერეთელი ახალკაცს ვალს დაუბრუნებდა, ახალკაცის საცხოვრებელი სახლის ახლოს მდებარე ნაძვებთან დამალული გურჩიანი და მისი მეგობრები კი ფიზიკური ძალადობის გამოყენებით ამ თანხას წაართმევდნენ. გურჩიანის ჩვენების მიხედვითვე, ნაძვებთან მან დიდხანს უცადა წერეთლის უკან დაბრუნებას და რადგან ის აღარ გამოჩნდა, "თავის გზაზე წავიდა".

"პროკურორმა მამუკა გვარამიამ დამაიმედა, რომ ძალ-ღონეს არ დაიშურებდა ჭეშმარიტების დასადგენად და ლევან ახალკაცის მკვლელობის ყველა მონაწილის კანონის მთელი სიმკაცრით დასასჯელად. დღეს უკვე ეჭვი მეპარება, რომ გამოძიება დანაპირებს შეასრულებს, რადგან მკვლელობიდან უკვე ერთი თვე გავიდა, დანაშაულის ორგანიზატორი და უშუალო მონაწილე ლევან წერეთელი კი ჩვეულებრივად დადის უნივერსიტეტში და ჩემი შვილის მეგობრებს, რომლებიც ამბობენ, რომ ის ლექციებზე მუდამ იარაღით დადიოდა, ემუქრება და აშინებს – თუ არ გაჩუმდებით, სისხლი კიდევ დაიღვრებაო. ერთი სიტყვით, გამოძიებამ დანაშაულის სულის ჩამდგმელი მხოლოდ დანაშულის დაფარვაში ამხილა, არ გაითვალისწინა საქმეში არსებული ფაქტები და მტკიცებულებები, რაც დანაშაულის არასწორად დაკვალიფიცირების საფუძველი გახდა. გამოძიებამ არც ჩემი ჩვენებები გაითვალისწინა. არადა, მე ვამბობ, რომ ჩემი სტუდენტი და ჩემი შვილის მეგობარი ლევან წერეთელი ვნახე მაშინაც, როცა ჩემი შვილი მასთან შესახვედრად გავიდა და ოთხი წუთის მოგვიანებითაც, გასროლის შემდეგ, როცა ის გარბოდა. ფაქტობრივად, გამოძიებამ დამნაშავეს დანაშაულისას გამოყენებული იარაღის გაქრობის საშუალება მისცა," - განაცხადა ჩვენთან საუბრისას ლევან ახალკაცის დედამ.

ის, რომ მკვლელობისას გამოყენებულ იარაღს გამოძიებამ ვერ მიაკვლია, ვაკე-საბურთალოს რაიონის პროკურორმა მამუკა გვარამიამაც დაგვიდასტურა.

"გამოძიება ჯერ არ დამთავრებულა. მოპოვებულმა მტკიცებულებებმა და საქმის მასალებმა რისი საშუალებაც მოგვცა, ის გავაკეთეთ. ამ ეტაპზე ბევრი რამის თქმის უფლება არ გვაქვს. გამორიცხული არაფერია, საქმეში რაიმე ახალი დეტალის გამოკვეთისთანავე შესაბამის ღონისძიებებს გავატარებთ", - ასე პასუხობს ვაკე-საბურთალოს რაიონის პროკურორი მამუკა გვარამია მოკლულის დედისა და ოჯახის ადვოკატის ბრალდებებს.

გამოძიებას ჰყავს მოწმეები, რომლებიც აცხადებენ, რომ დროის იმ მონაკვეთში, როდესაც მკვლელობა მოხდა, ჩხუბის, გინებისა და ჩოჩქოლის ხმა შემოესმათ.

ერთი სიტყვით, რა მოხდა სინამდვილეში, ამის შესახებ გამოძიება, როგორც თავად აცხადებს, გამოძიებისვე ინტერესებიდან გამომდინარე, ჯერჯერობით, ბევრს არაფერს ამბობს. მოკლული ლევან ახალკაცის ოჯახის წევრები და მათი ინტერესების დამცველი კი ირწმუნებიან, რომ მომხდარის ორგანიზატორი და უშუალო მონაწილე ნამდვილად ლევან წერეთელია, რომელიც სასამართლომ პოლიციის ზედამხედველობის ქვეშ გაათავისუფლა.

"როგორც ჩანს, ლევან წერეთლის ოჯახის წევრებს პროკურატურაში ადვილად მიუწვდებათ ხელი. ის კარგად დაარიგეს, როგორი ჩვენებები უნდა მიეცა გამოძიებისთვის, რომ ჩადენილ დანაშაულზე პასუხისმგებლობა თავიდან აეცილებინა. მის მიერ შეცვლილ და ურთიერთგამომრიცხავ ჩვენებებს გამოძიება ისევ მის სასარგებლოდ იყენებს. ვერაფრით დავიწყებთ მტკიცებას, რომ წერეთლისთვის პასუხისმგებლობის თავიდან აცილებაში გამოძიებისთვის შეძლეული ქრთამი იყოს ჩარეული. ჩვენ უფრო მაღალი მფარველის ჩარევაზე ვეჭვობთ, რომელიც ნათესავს თუ ახლობელს ხელს აფარებს. სწორედ ამიტომ, გენერალური პროკურატურისგან ვითხოვ საქმეზე ჭეშმარიტების დადგენას და მკვლელობაში მონაწილეების კანონის მთელი სიმკაცრით დასჯას," – აცხადებს ლევან ახალკაცის დედა.

სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმის კონცეფცია 1 მარტისთვის მზად იქნება

სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმის სამოქმედო პროგრამის პრეზენტაცია იუსტიციის სამინისტროში.

იუსტიციის სამინისტროს სასჯელაღსრულების სისტემის რეფორმის ჯგუფმა იუსტიციის სამინისტროში დღეს სამოქმედო პროგრამის პრეზენტაცია გამართა, რომელსაც საერთაშორისო დონორი ორგანიზაციების, მათ შორის გაეროს განვითარების პროგრამის (UNDP), ციხის საერთაშორისო რეფორმის (PRI), ეუთოს (OSCE), წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტისა და ევროკავშირის წარმომადგენლები ესწრებოდნენ.

იუსტიციის მინისტრის მოადგილემ ეკა ტყეშელაშვილმა შეხვედრის დასაწყისში აღნიშნა, რომ სამუშაო ჯგუფი ნაწილია იმ კომისიისა, რომელიც პრეზიდენტის ბრძანებულებით სისხლის სამართლის სისტემის რეფორმირებისათვის შეიქმნა.

2004 წლის დეკემბერში შექმნილი ზემოთ აღნიშნული სამუშაო ჯგუფის მიერ უნდა განისაზღვროს სასჯელაღსრულებისა და პრობაციის (არასაპატიმრო სასჯელთა აღსრულების) სისტემის რეფორმის კონცეფცია და სამოქმედო გეგმა. ჯგუფის შემადგენლობაში არიან როგორც ქართველი, ასე უცხოელი ექსპერტები.

პრეზენტაციაზე ჯგუფის წევრებმა რამდენიმე მნიშვნელოვანი საკითხი დასვეს, რომელიც კონცეფციაში იქნება ასახული - სასჯელაღსრულების დაწესებულებების ადმინისტრირების წესი, დაწესებულებების რეჟიმის განსაზღვრა, პრობაციისა და სასჯელაღსრულების სისტემების მჭიდრო თანამშრომლობა, მომსახურე პერსონალის შრომის ანაზღაურება და სხვა. უცხოელი ექსპერტები დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ არასაპატიმრო, ალტერნეტიულ სასჯელის ეფექტურად ამოქმედებას.

ეკა ტყეშელაშვილის თქმით, 1 მარტისათვის მზად იქნება კონცეფციის პირველი მონახაზი. რეფორმა დაიწყება ახალი საპატიმროების გახსნით, რომელიც ევროპის სტანდარტებთან იქნება მიახლოებული. ევროკავშირის დაფინანსებით რუსთავის მიმდებარე ტერიტორიაზე №6 საპყრობილის რეაბილიტაცია აგვისტომდე დასრულდება. მალე გაიხსნება ქალთა ახალი საპყრობილე. მიმდინარეებს აქტიური მუშაობა არასრუწლოვანთა საპყრობილისა და ქუთაისის ახალი საპყრობილის მშენებლობაზე. რეფორმის პირველივე ეტაპზე მოხდება საპატიმროების ადმინისტრირების ახალი მოდელის შემუშავება. გარდა ამისა, ჯგუფი, კონცეფციის შესაბამისად, შეიმუშავეს საკანონმდებლო ბაზასში შესატან ცვლილებებს. ტყეშელაშვილის განცხადებით, რეფორმის პროცესში ძალზე მნიშვნელოვანია დონორი ორგანიზაციების კოორდინირებული მუშაობა.

24 საათი

ტერაქტის გამოძიება გრძელდება

გუშინწინ გორში მომხდარი ტერაქტის გამოძიებამ გარკვეული შედეგები უკვე გამოიღო. კერძოდ, ცნობილი გახდა ექსპერტ-კრიმინალისტების დასკვნა.

როგორც ცნობილია, სამხარეო პოლიციის შენობასთან მდგარი ავტომანქანის აფეთქების შედეგად დაიღუპა სამი, 23 ადამიანი კი დაშავდა. სამივე დაღუპული პოლიციის თანამშრომლები გახლდნენ.

შემთხვევის ადგილზე მომუშავე ექსპერტ-კრიმინალისტებმა გარკვეული რაოდენობის ასაფეთქებელი ნივთიერება - ტროტილი და პლასტიდი ამოიღეს, რომელმაც გუშინწინდელი აფეთქების დროს დაწვა ვერ მოასწრო. გარდა ამისა, ამოღებულია სხვა ნივთმტკიცებები.

გუშინ სპეციალურად გამართულ ბრიფინგზე, საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრმა ვანო მერაბიშვილმა ჟურნალისტებს ექსპერტიზის პირველი დასკვნა გააცნო. კერძოდ, როგორც ირკვევა, ტერაქტისას, მინიმუმ, 70 კილოგრამი ჰექსოგენის, ტროტილისა და ამონიუმის ნიტრატის ნაერთი იქნა გამოყენებული. ამასთან, ასაფეთქებელი მასის წამყვანი ნივთიერება პლასტიკური ჰექსოგენი იყო. ასაფეთქებელი ნივთიერების საერთო წონა, სულ მცირე, 70 კილოგრამს შეადგენდა, სიმძლავრე კი აბსოლუტურად ემთხვევა ამ წონას, ვინაიდან აფეთქება ღია სივრცეში მოხდა. დადგინდა აფეთქების შედეგად წარმოქმნილი ღრმულის ზომებიც: მისი სიგრძე 250 სანტიმეტრია, სიგანე - 150, ხოლო სიღრმე - 50 სანტიმეტრი.

მერაბიშვილის თქმით, ასაფეთქებელი ნივთიერება ჩამონტაჟებული იყო შიდა ქართლის სამხარეო პოლიციასთან გაჩერებული "ვაზ 2106" მარკის ავტომანქანის სალონში, უკანა სავარძელთან და მისი მოქმედებაში მოყვანა დისტანციური მართვის პულტით მოხდა.

მინისტრისვე განცხადებით, მუშავდება ტერაქტის რამდენიმე ვერსია, არსებობს გამოკვეთილი მოტივებიც, რომელთა შესახებ ოფიციალური განცხადება, შესაძლოა, უახლოეს დღეებშიც გაკეთდეს. მერაბიშვილი, ჯერჯერობით, ნაადრევად მიიჩნევს იმ ფოტორობოტის გამოქვეყნებასაც, რომელიც უკვე შექმნილია. რაც შეეხება კრიმინალისტების მიერ ამოღებულ 2000-მდე მტკიცებულებას, ამჟამად მათი დეტალური შესწავლა მიმდინარეობს.

ვანო მერაბიშვილისვე განცხადებით, ტერაქტის შედეგად დაღუპული პოლიციელების ოჯახებს კანონით გათვალისწინებული საკომპენსაციო თანხები უკვე გადაეცათ. გარდა ამისა, დაღუპულთა დაკრძალვის და დაშავებული პოლიციელების მკურნალობის ხარჯებს სამინისტრო დაფარავს.

რაც შეეხება ტერაქტის შედეგად დაზარალებულებს, ორი დაჭრილი ქალბატონის მდგომარეობა კვლავაც მძიმეა.

თავად გორში, სამართალდამცველთა მტკიცებით, სიტუაცია სტაბილურია და კონტროლს ექვემდებარება. თუმცა, მიღებულია უსაფრთხოების მკაცრი ზომებიც.

შინაგან საქმეთა სამინისტროს ცნობით, მომხდარ ტერაქტთან დაკავშირებით, საქართველოს შს სამინისტრო დაცვის გაძლიერებულ რეჟიმზე გადავიდა. ყაზარმულ რეჟიმზეა გადასული საქართველოს შს სამინისტროს ყველა ქვედანაყოფი. გაძლიერებულია კონტროლი როგორც გორის ქუჩებში, ისე ქალაქის შესასვლელ-გასასვლელებში: მოწმდება ყველა ავტომანქანა და მოქალაქე, თუმცა ჯერჯერობით, რაიმე საეჭვოს აღმოჩენის შესახებ განცხადებები არ გაკეთებულა.

ამასთან, შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს აფრთხილებს, საეჭვო ნივთის ან პიროვნების შემჩნევის შემთხვევაში, დაუყოვნებლივ მოახდინონ რეაგირება და დაუკავშირდნენ საპატრულო პოლიციას ნომერზე 022.

დაბოლოს, გუშინ სახელმწიფო მინისტრმა გოგა ხაინდრავამ გააკეთა განცხადება იმის თაობაზე, რომ უახლოეს პერიოდში შესაძლოა საქართველომ, ჩრდილოეთ ოსეთმა და სამხრეთ ოსეთმა ერთობლივი შერეული ძალოვანი სტრუქტურა ჩამოაყალიბონ, რომლის ძირითადი დანიშნულება კრიმინალის წინააღმდეგ ბრძოლა იქნება.

როგორც ჩანს, ეს შესაძლებლობა გორში მომხდარ ტერაქტს არ უკავშირდება - ერთობლივი უწყების ჩამოყალიბების შესახებ გადაწყვეტილება შერეულ ოთხმხრივ საკონტროლო კომისიაზე იქნა მიღებული და ამ პროექტს მხარი ეუთო-მაც დაუჭირა. თუმცა, სახელმწიფო მინისტრის თქმით, გუშინწინ მომხდარმა ამგვარი უწყების შექმნის აუცილებლობა დაადასტურა:

"გუშინდელი ფაქტი კიდევ ერთხელ გვარწმუნებს, რომ ამგვარი ერთობლივი ძალოვანი სტრუქტურის ჩამოყალიბება აუცილებელია. საჭიროა ჩრდილოეთ ოსეთს, სამხრეთ ოსეთსა და საქართველოს შორის თანამშრომლობა უფრო გააქტიურდეს," - აცხადებს ხაინდრავა, რომლის თქმითაც, ქართულ-ოსურ ძალოვან სტრუქტურას, რომელსაც 50-დან 100-მდე თანამშრომელი ეყოლება, ეუთო დააფინანსებს. ჯერჯერობით უცნობია, ამ უწყებაში საქართველოს, სამხრეთ ოსეთისა და ჩრდილოეთ ოსეთის მხარეები რა კვოტებით იქნება წარმოდგენილი.

24 საათი

უფასო იურიდიული კონსულტაციის ქვითარი

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

____

ა ნ კ ე ტ ა

სახელი, გვარი ....

ასაკი, პროფესია, სამუშაო ადგილი ....

საკონტაქტო ტელეფონი...

იურიდიული ოფისი "გაპი" - წერეთლის გამზ. 77. ტელ/ფაქსი: 34-76-58. www.gapi.ge

გაზეთ "24 საათის" მკითხველს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს უფასო იურიდიული კონსულტაცია მისთვის საინტერესო სამართლებრივ საკითხებზე. მკითხველი შეკითხვას დასვამს გაზეთში გამოქვეყნებული უფასო ქვითრის საშუალებით, ამოჭრის მას და ჩააგდებს თბილისში განთავსებულ იურიდიული ოფისის "გაპისა" და გაზეთ "24 საათის" ლოგოებიან სპეციალურ ყუთებში (მიიღება მხოლოდ გაზეთიდან ამოჭრილი ქვითრები. ქსეროასლები არ განიხილება).

ყუთები განთავსებულია ქალაქ თბილისში მეტროს ქვემოთ ჩამოთვლილ სადგურებსა და შემდეგ მისამართებზე:

1. მეტროს სადგური "ახმეტელის თეატრი" (გლდანი);
2. მეტროს სადგური "მარჯანიშვილი";
3. მეტროს სადგური "თავისუფლების მოედანი";
4. მეტროს სადგური "წერეთელი";
5. მეტროს სადგური "სამგორი II";
6. მეტროს სადგური "ვარკეთილი";
7. მეტროს სადგური "გოცირიძე II", (ყოფილი მეტროს სადგური "დელისი");
8. მეტროს სადგური "ვაგზლის მოედანი I";
9. მეტროს სადგური "დიდუბე";
10. ვაჟა-ფშაველას 45 "სოფშენის" შენობის I-ლი სართული გაზეთ "24 საათის" ოფისი;
11. წერეთლის 77 იურიდიული ოფისი "გაპის" ოფისი;

"24 საათის" მკითხველს, უფასო შეკითხვის ქვითარი, სამართლებრივ საკითხზე დასმული შეკითხვით, შეუძლია გამოაგზავნოს აგრეთვე ფოსტით შემდეგ მისამართზე: 0119 თბილისი, წერეთლის გამზ.77. იურიდიული ოფისი "გაპი".

1

იურიდიული ოფისი „გაპი" და გაზეთი "24 საათი"

ახორციელებენ პროექტს, რომლის მიზანსაც წარმოადგენს მოსახლეობისათვის სამართლებრივი დახმარება.

2

გაზეთ "24 საათის" მკითხველს აქვს შესაძლებლობა მიიღოს უფასო იურიდიული კონსულტაცია მისთვის საინტერესო სამართლებრივ საკითხებზე. მკითხველი შეკითხვას დასვამს გაზეთში გამოქვეყნებული უფასო ქუპონის საშუალებით, ამოჭრის მას და ჩააგდებს თბილისში განთავსებულ იურიდიული ოფისის "გაპისა" და გაზეთ "24 საათის" ლოგოებიან სპეციალურ ყუთებში. (მიიღება მხოლოდ გაზეთიდან ამოჭრილი ქუპონები. ქსეროასლები არ განიხილება.) უფასო შეკითხვის ქუპონები გამოქვეყნდება ყოველდღიურად, გაზეთის A7 გვერდზე ხოლო ამომწურავ პასუხს მკითხველი მიიღებს ყოველ ხუთშაბათს გაზეთ "24 საათის" მეშვეობით.

მკითხველი, სურვილის მიხედვით, ავსებს უფასო შეკითხვის ქუპონის ქვემოთ გამოქვეყნებულ ანკეტას. ამავდროულად, სასურველია მკითხველმა მიუთითოს საკონტაქტო ტელეფონი, რათა საჭიროების შემთხვევაში, მოხდეს შეკითხვის დაზუსტება.

3

ყუთები განთავსებული არიან ქალაქ თბილისში მეტროს ქვემოთჩამოთვლილ სადგურებსა და შემდეგ მისამართებზე:

1. მეტროს სადგური „ახმეტელის თეატრი" (ღრმაღელე);
2. მეტროს სადგური „მარჯანიშვილი";
3. მეტროს სადგური „თავისუფლების მოედანი";
4. მეტროს სადგური „წერეთელი";
5. მეტროს სადგური „სამგორი II";
6. მეტროს სადგური „ვარკეთილი";
7. მეტროს სადგური „გოცირიძე II", (ყოფილი მეტროს სადგური „დელისი");
8. მეტროს სადგური „სადგურის მოედანი I";
9. მეტროს სადგური „დიდუბე";
10. ვაჟა-ფშაველას 45 "ნოვემბერის" I სართული;
11. წერეთლის 77 იურიდიული ოფისი „გაპის" ოფისი;

"24 საათის" მკითხველს, უფასო შეკითხვის ქუპონი, სამართლებრივ საკითხზე დასმული შეკითხვით, შეუძლია გამოაგზავნოს ფოსტით შემდეგ მისამართზე: 0119 თბილისი, წერეთლის გამზ. 77 იურიდიული ოფისი "გაპი".

უფასო იურიდიული კონსულტაცია

"24 საათის" მკითხველისთვის

მზია თუთარიშვილი

1. რა მანძილით უნდა იყოს დაშორებული 8 სართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზოდან სხვა შენობა-ნაგებობა?
2. სავალდებულო არის თუ არა საცხოვრებელი კორპუსის სადარბაზო მისადგომი იყოს ნებისმიერი სახის ავტომობილისთვის (სახანძრო და ა.შ.)?
3. დასაშვებია თუ არა კორპუსის აივანი უთანაბრდებოდეს გვერდით (სამი მეტრის დაშორებით) აშენებული შენობის სახურავს,
4. სხვა ობიექტისგან რა მანძილის დაშორებით არის დასაშვები კორპუსის მშენებლობა?

ქალბატონო მზია,

ამ საკითხებს აწესრიგებს საქართველოს ურბანიზაციისა და მშენებლობის მინისტრის N59 ბრძანება "ბუნებრივი განათებულობა და ინსოლაცია, სამშენებლო ნორმებისა და წესების" დამტკიცების შესახებ", რომელიც 2001 წლის 21 სექტემბროთ თარიღდება. ამ ბრძანებაში მოცემულია, მთელი რიგი დებულებები, თუ როგორ უნდა მოხდეს სამშენებლო ნორმების დაცვით ბუნებრივი განათებისა და ინსოლაციის პირობების დაცვა. ისე კი, ზოგადი ორიენტირისათვის მოგახსენებთ, რომ სამშენებლო ნორმებისა და წესების თანახმად, მანძილები საცხოვრებელ შენობებს შორის განისაზღვრება ინსოლაციისა და განათებულობის ანგარიშის საფუძველზე შენობის განივ მხარეებს შორის, თუ შენობა ოთხ სართულზე მეტია, საჭიროა არანაკლებ 20 მეტრის დაშორება. სახანძრო უსაფრთხოების წესებზე დაყრდნობით კი, სადარბაზოსთან მისადგომი უნდა ჰქონდეს ნებისმიერ ავტომობილს.

ნოდარ გადილია

საგადასახადო კოდექსით ლიზინგით (ფინანსური იჯარა) მუხლი 21 ითვალისწინებს ქონებაზე საკუთრების უფლების გადაცემას ხელშეკრულებით იჯარის მიმღებზე.

გთხოვთ, განმიმარტოთ, აღნიშნული კანონი ვრცელდება თუ არა ცეკავშირის ორგანიზაციაზე და თუ არ ვრცელდება, რატომ?

ბატონო ნოდარ,

საგადასახადო კოდქსი წარმოადგენს ერთიან ნორმატიულ აქტს, რომელიც ვრცელდება ნებისმიერ ორგანიზაციულ-სამართლებრივი ტიპის დაწესებულებაზე.

ნოდარ გადილია

საქართველოს კანონში "სალიზინგო საქმიანობის ხელშეწყობის შესახებ" მე-5 თავში მუხლი 13-ში ნათქვამია: "გამცემის გაკოტრების შემთხვევაში მის კრედიტორებს არა აქვთ იმაზე მეტი უფლება ლიზინგის საგანზე, ვიდრე გამცემს ექნებოდა ლიზინგის ხელშეკრულებით".

გთხოვთ, განმიმარტოთ: ამ შემთხვევაში ლიზინგის ხელშეკრულებით მიმღების უფლებაში მქონე ქონება გაიყიდება თუ არა აუქციონზე (ხელშეკრულების გაუქმება) გამცემის კრედიტორული დავალიანების (მათ შორის ბიუჯეტის) დასაფარად?

ბატონო ნოდარ,

ლიზინგის ხელშეკრულება ქირავნობის ხელშეკრულების მოდიფიცირებული ვარიანტია, რაც იმას გულისხმობს, რომ ლიზინგის მიმღები ვალდებულია ან შეიძლება მიენიჭოს უფლება, ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ იყიდოს ლიზინგის საგანი. (სამოქალაქო სამართლის კოდექსი მუხლი 576.2) ხოლო როგორც "სალიზინგო საქმიანობის ხელშეწყობის შესახებ" კანონის მე-3 მუხლშია დაფიქსირებული, ლიზინგის ხელშეკრულებაში, როგორც წესი, აღნიშნული უნდა იყოს, რა შემთხვევაში ითვლება ლიზინგის საგანი მიღებულად და ლიზინგის საგნის მიღების ვადა. ეს საკითხი, მართალია, მოწესრიგებულია ამავე მუხლის პირველი ნაწილით, მაგრამ იგი საშუალებას აძლევს ხელშეკრულების მონაწილეებს, თვითონაც განსაზღვრონ თუ რა შემთხვევაში ითვლება ლიზინგის საგანი მიღებულად და რა ვადა ითვლება ლიზინგის საგნის მიღების ვადად. ასე რომ, თუ ქონება რეალურად უკვე მიმღების ბალანსზეა აღრიცხული და მის საკუთრებას წარმოადგენს, მაშინ გამცემის გაკოტრების შემთხვევაში იგი გაკოტრების მასაში შეყვანილი არ იქნება.

ნინა ბერიანიძე

მოქალაქემ განცხადებით მიმართა საქართველოს გენერალურ პროკურატურას, სადაც აღნიშნავდა, რომ მის მიმართ ისანი-სამგორის რაიონის სამოქმედო ტერიტორიაზე ჩადენილია სისხლის სამართლის დანაშაული. გენერალური პროკურატურიდან განცხადება შემდგომი რეაგირების მიზნით (გარკვეული მიზეზების გამო) გადაიგზავნა დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის პროკურატურაში, სადაც ხსენებულ განცხადებასთან დაკავშირებით მასალების მოკვლევა წარმოებდა სამი თვე და შემდგომ აღძრულ იქნა სს საქმე. მოქმედი კანონმდებლობით პროკურატურის თანამშრომლების მხრიდან ხომ არ არის კანონის დარღვევა, დადებით შემთხვევაში გთხოვთ მიგვითითოთ კანონის ნორმა.

ქალბატონო ნინა,

გენერალური პროკურატურა საქმეებს ანაწილებს ქვემდებარეობის მიხედვით. სსსკ-ის 56-ე მუხლის "ლ" ქვეპუნქტის თანახმად კი პროკურორს უფლება აქვს ჩამოართვას საქმე ერთ გამომძიებელს და გადასცეს მეორეს საგამოძიებო ქვემდებარეობის შესახებ მოთხოვნათა დაცვით. ხოლო ის ფაქტი, თუ რატომ გადაეცა ისნის რაიონის ტერიტორიაზე ჩადენილი დანაშაული გამოსაძიებლად დიდუბე-ჩუღურეთის რაიონის პროკურატურას, თქვენ უნდა დააზუსტოთ გენერალურ პროკურატურაში.

ნინა ბერიანიძე

დღეისათვის მოქმედი კანონმდებლობით რომელი ნორმა ავალდებულებს საქართველოს მოქალაქეს "მოხელეს, თანამდებობის პირს" სამართალდამცავი ორგანოების გამოზახების შემთხვევაში მისცეს ახსნა-განმარტება მასალების მოკვლევის დროს. გთხოვთ, მიმითითოთ კანონის ნორმა.

ქალბატონო ნინა,

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 93-ე მუხლის თანახმად მოწმედ შეიძლება გამოძახებულ იქნეს ნებისმიერი პირი, რომელმაც შეიძლება იცოდეს სისხლის სამართლის საქმის გარემოებათა დასადგენად საჭირო მონაცემები. ასე რომ, მოხელის, თანამდებობის პირი სტატუსი არ ათავისუფლებს მას მოწმედ გამოძახებისაგან, გარდა გამონაკლისი შემთხვევებისა (პირები, რომლებიც სარგებლობენ იმუნიტეტით).

ნინა ბერიანიძე

სამართალდამცავი სტრუქტურების მიერ ახსნა-განმარტების მისაცემად გამოძახებულ იქნა მოქალაქე, რომელიც იმ პერიოდში იმყოფებოდა საავადმყოფო ფურცელზე ბიულეტენზე და ვერ შეძლო გამოცხადება, რაც მან წერილობით აცნობა და გადაუგზავნა კიდეც სათანადო დოკუმენტების ქსეროასლები. დღეისათვის სამართალდამცავი ორგანოს თანამშრომლები, ისე რომ არ შეუმოწმებიათ, მოქალაქის მიერ დაყენებული ვერსია. აცხადებენ, გამოძახებული პირი თავს არიდებს გამოცხადებასო, რაც არაერთხელ აღნიშნეს წერილობით ზემდგომ ინსტანციებში.

გთხოვთ განმიმარტოთ, რამდენად კანონიერია სამართალდამცავი თანამშრომლების ქმედება და როგორ უნდა მოხდეს ამ საკითხის გასაჩივრება.

ქალბატონო ნინა,

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 94.2 მუხლი, რომელიც შეეხება მოწმის უფლება-მოვალეობებს, ითვალისწინებს მოწმის იძულებით მოყვანას 176-ე მუხლის საფუძველზე, თუ იგი არასაპატიო მიზეზით არ ცხადდება საგამოძიებო ორგანოებში. ავადმყოფობა კი ითვლება საპატიო მიზეზად, რომლის დამადასტურებელ საბუთსაც წარმოადგენს ბიულეტენი.

ნინა ბერიანიძე

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდქსის 29-ე მუხლის პირველი ნაწილის თანახმად "თუ ბრალდებული თანამდებობის პირი ან რეკეტირია ან თავს არიდებს საგამოძიებო ორგანოში გამოცხადებას, ამ მუხლის პირველი ნაწილის "ა" და "ბ" ქვეპუნქტებით განსაზღვრულ შემთხვევაში სისხლის სამართალწარმოება არ ჩერდება" საქართველოს პროკურატურის მუშაკების მიერ სს პასუხისგებაში მხილებული იქნა სახელმწიფო მოხელე, თანამდებობის პირი, რომელიც პროკურატურის განცხადებით დაემალა წინასწარ გამოძიებას. მის მიმართ სასამართლოს მიერ გაცემულია დაპატიმრების ბრძანება, მიუხედავად იმისა, რომ წინასწარი გამოძიება დამთავრებულია, პროკურატურამ საქმე შეაჩერა საქართველოს სსს კოდქსის 29.1 "ა"' ქვეპუნქტით.

გთხოვთ, განმიმარტოთ კანონიერება პროკურატურის.

ქალბატონო ნინა,

სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 29-ე მუხლის პირველი ნაწილის "ა" ქვეპუნქტში საკმაოდ ნათლად არის ჩამოყალიბებული სისხლის სამართალწარმოების შეჩერების საფუძვლებიდან ერთ-ერთი, კერძოდ: სისხლის სამართალწარმოება ჩერდება, თუ: ბრალდებული დაიმალა - მის მოძებნამდე; აქედან გამომდინარე, პროკურატურამ სრულიად მართებულად შეაჩერა წინასწარი გამოძიების წარმოება ბრალდებული პირის დაძებნამდე, ხოლო მისი მოძებნის შემდეგ, სსსკ-ის 394-ე მუხლის საფუძველზე საქმის წარმოება განახლდება.

მერი მდივანი

ჩემი ოჯახი შედგება ორი სულისგან. ჩვენი თვიური შემოსავალი შეადგენს: ჩემი პენსია - 28 ლარი, სოციალური საოჯახო დახმარება - 35 ლარი; მარტოხელა დედისთვის განკუთვნილი თანხა - 5 ლარი. ვარ მარტოხელა პენსიონერი, იმავდროულად მარტოხელა დედა. მეორე ჯგუფის ინვალიდი. შვილი სწავლობს უნივერსიტეტში საბიუჯეტო სექტორზე. ჩემთვის გასაგებია ხუთი ლარი, რომელსაც სახელმწიფო მიხდის, ბავშვის 18 წლის შესრულების დღიდან მომეხსნება, მომეხსნება ასევე მარტოხელა დედის სტატუსიც.

გთხოვთ, განმიმარტოთ, კანონით მარტოხელა პენსიონერის სტატუსი და შესაბამისად, 35 ლარი, რომელიც გაიცემა ასეთ შემთხვევაში ორსულიანი ოჯახისათვის შვილის უნივესიტეტის დამთავრებამდე.

ქალბატონო მერი,

მარტოხელა პენსიონერად კანონმდებლობით ითვლება პირი რომელსაც არ ჰყავს კანონიერი მარჩენალი. საქართველოს სამოქალაქო კოდექსით კი სრულწლოვანი შვილები ვალდებულნი არიან არჩინონ თავიანთი შრომისუუნარო მშობლები. რაც იმას გულისხმობს, რომ თქვენ აღარც მარტოხელა დედად ჩაითვლებით და აღარც მარტოხელა პენსიონერად.

ნიკო ნიჟარაძე

საქვეუწყებო სახელმწიფო საბიუჯეტო ორგანიზაციას არ აქვს დაგეგმილი არასაბიუჯეტო შემოსავლები. პერიოდულად, შემოწირულობების, სააქტო დარბაზების ერთდჯერადი ქირით ან სხვა სახით მაინც შემოდის ასეთი თანხები. მათი განკარგვის უფლება კანონით არ გვაქვს. როგორ აღვრიცხოთ და ბანკში ან ხაზინაში რომელ ანგარიშზე ჩავრიცხოთ ასეთი თანხები, რომ ბიუჯეტი არ დაზარალდეს და კანონით საწინააღმდეგო ქმედებაში არ ჩაგვეთვალოს მათი მიღება.

ბატონო ნიკო,

ეს არ არის სამართლებრივი ხასიათის შეკითხვა. შესაბამისად, ჩვენ ვერაფერს გირჩევთ. თუ მიგაჩნიათ, რომ ამ თანხებმა მომავალში შეიძლება გარკვეული გაუგებრობა გამოიწვიოს, შეიტანეთ ცვლილება დებულებაში ანდა წესდებაში, რომელიც არასაბიუჯეტო სახსრების მართვის უფლებას მოგანიჭებთ.

ელდარ დვალიშვილი

მიუხედავად მოსამართლის განჩინებებში გამახვილებული ყურადღებისა მუხლების 178, 179, 38-ე მუხლის "ა" ქვეპუნქტის და39-ე მუხლის პირველის ნაწილის "ა" ქვეპუნქტის, გარკვეული დოკუმენტების რომ განვამტკიცო, მოსარჩელემ, მიუხედავად დიდი მცდელობისა, ვერ მივაღწიე, რადგან მე ყოველგვარ დოკუმენტაციასთან შეხება არ მაქვს 2002 წლის დეკემბრიდან. არაკანონიერად გამათავისუფლეს სამსახურიდან. ამიტომ დოკუმენტაცია მოპასუხემ უნდა წარმოადგინოს. ამჟამად მოსამართლის თანაშემწე მეუბნება, რომ ჩემი სარჩელი საოლქო სასამართლოში იქნება გადაგზავნილი. რამდენად სამართლიანია მათი ქმედება.

ბატონო ელდარ,

თუკი რაიონულმა სასამართლომ გამოიტანა გადაწყვეტილება და ეს რომელიმე მხარეს არ აკმაყოფილებს, მას შეუძლია სააპელაციო სარჩელით მიმართოს საოლქო სასამართლოს შესაბამის პალატას.

სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი საშუალება აძლევს მხარეს, სააპელაციო ინსტანციაზე წარმოადგინოს ახალი ფაქტები და ახალი მტკიცებულებები. ამავე დროს, გასათვალისწინებელია, რომ ახალი ფაქტები და ახალი მტკიცებულებები, რომლებიც მხარეს შეეძლო მოეყვანა ჯერ კიდევ პირველი ინსტანციის სასამართლოში საქმის განხილვისას, სააპელაციო სასამართლოს შეუძლია არ მიიღოს, როგორც დაგვიანებით წარმოდგენილი, თუ მათი განხილვა ხელს შეუშლის სააპელაციო სასამართლოში საქმის დროულად განხილვას და მხარემ უხეში გაუფრთხილებლობის გამო არ წარუდგინა ეს მასალები პირველი ინსტანციის სასამართლოს. (მუხლი 380). სამოქალაქო საპროცესო კოდექსი მხარეთა შეჯიბრებითობის პრინციპზეა აგებული, შესაბამისად, მტკიცებულებათა წარმოდგენა იმ მხარის მოვალეობას წარმოადგენს, რომელიც მიიჩნევს, რომ ეს მტკიცებულება მის პოზიციას დაამტკიცებს.

ნოდარ ბახია

აქვს თუ არა უფლება "აიეტი-ტვ"-ის საკაბელო ტელევიზიას მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსის სახურავზე დაამონტაჟოს თავისი ეგრეთწოდებული ყუთები, იმავე კორპუსის ან სხვა კორპუსების მაცხოვრებელთათვის თავისი არხების ჩვენებისათვის (ანუ საქმიანობის განსახორციელებლად) და ვინ მიანიჭა მას ამის უფლება.

ბატონო ნოდარ,

სამოქალაქო კოდექსით, მრავალბინიან სახლებში სახლის სახურავი წარმოადგენს მაცხოვრებელთა საერთო საკუთრებას. ასე რომ, თუ საცხოვრებლების უმრავლესობა გადაწყვეტს, რომ მათ სურთ "აიეტი-ტვ"-ის მომსახურებით სარგებლობა, მაშინ ისინი იმასაც უნდა "შეეგუონ", რომ მათი სახლის სახურავზე სპეციალური მოწყობილობები იქნება დამონტაჟებული.

ქ. თელავის გამგეობის აპარატი

გთხოვთ, განგვიმარტოთ, 2004 წლის 31 დეკემბრის N1433 პრეზიდენტის ბრძანებულებისა, რომელიც ეხება აღმასრულებელ ხელისუფლებაში დასაქმებულ მოსამსახურეთა შრომის ანაზრაურების მოწესრიგების ღონისძიებებს, კერძოდ: აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მოსამსახურეთა მინიმალური თანამდებობრივი სარგოს 115 ლარით განსაზღვრას.

გვეხება თუ არა იგი თვითმმართველობის აღმასრულებელ ორგანოში, (ქალაქის გამგეობაში) მომუშავე მოსამსახურეებს.

ბატონო მოქალაქეებო,

საქართველოს კანონმდებლობა ერთმანეთისაგან მიჯნავს ცენტრალურ აღმასრულებელ ორგანოებსა და ადგილობრივ აღმასრულებელ ორგანოებს. მათი საქმიანობა სხვადასხვა კანონმდებლობით არის მოწესრიგებული. 2004 წლის 31 დეკემბრის ბრძანებულება მხოლოდ ცენტრალურ აღმასრულებელ ხელისუფლების ორგანოებში დასაქმებულ მუშაკებს ეხება და არ ვრცელდება ადგილობრივ ორგანოებზე.

ოთარ კაპანაძე

გთხოვთ, განმიმარტოთ, აქვს თუ არა უფლება პოლიციას, ჩხრეკის დამსწრედ გამოიყენოს 2004 წლის 7 სექტემბერს, 1995 წლის 20 აგვისტომდე საქართველოს შს სამინისტროს დაწესებულება უ.ი. 123/34-ის კონტროლიორად ნამუშევარი პიროვნება და შესაბამისად მისი თანდასწრებით მოპოვებული მტკიცებულებანი ჩათვალოს კანონიერად. იმ პერიოდში როდესაც იგი გასამართლებული ჰყავს იმავე რაიონს და იმყოფება იმავე პოლიციის ზედამხედველობის ქვეშ საკასაციო პერიოდის განმავლობაში.

ბატონო ოთარ

საქართველოს სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსის 321-ე მუხლის თანახმად, ამოღებას ან ჩხრეკას ესწრება არანაკლებ ორი დამსწრისა. პირს, რომელთანაც ტარდება ამოღება ან ჩხრეკა, უფლება აქვს აცილება მისცეს დამსწრეს, თუ საფუძველი აქვს ივარაუდოს, რომ დამსწრე გაახმაურებს მონაცემებს გასაჩხრეკის პირადი ცხოვრების შესახებ ან თავად ჩხრეკის ფაქტს. აქედან გამომდინარე, ჩხრეკის დამსწრედ შეიძლება გამოყენებულ იქნეს ნებისმიერი ფიზიკური სრულწლოვანი პირი, ხოლო შინაგან საქმეთა სამინისტროს დაწესებულებაში ნამუშევრობა არ იწვევს ამ უფლების შეზღუდვას.

მაყვალა გურეშიძე

ვარ რეპრესირებული მამის შვილი, ამავე დროს შრომის ვეტერანი. მაინტერესებს, მეკუთვნის თუ არა მეტროთი მგზავრობის უფასო ბილეთი და კონკრეტულად ვის მივმართო.

ქალბატონო მაყვალა,

საქართველოს კანონი "საქართველოს მოქალაქეთა პოლიტიკური რეპრესიების მსხვერპლად აღიარებისა და რეპრესირებულთა სოციალური დაცვის შესახებ" მე-12 მუხლში მართლაც ადგენს, რომ სახელმწიფო სოცუზრუნველყოფის ორგანოების საშუალებით უზრუნველყოფს სახელმწიფო ტრანსპორტით მგზავრობის ტალონებით უფასოდ სარგებლობას დადგენილი წესით. "მეტროპოლიტენი" წარმოადგენ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებას, რაც იმას გულისხმობს, რომ თუ სახელმწიფოს მასთან არ აქვს გაფორმებული აღნიშნულ საკითხზე ხელშეკრულება, მაშინ კანონში მითითებული შეღავათი მეტროთი გადაადგილებაზე არ ვრცელდება.

თენგიზ ალდამიძე

"მუზეუმების შესახებ" კანინს 33-ე მუხლში ნათქვამია: "სახელმწიფო ორგანოების მიერ შექმნილი მუზეუმები 2002 წლის 1 იანვრამდე სახელმწიფო კანონმდებლობის შესაბამისად ჩამოყალიბდნენ საჯარო სამართლის იურიდიულ პირებად".

საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად ჩამოყალიბება რთული პროცედურაა. იგი ითვალისწინებს რამდენიმე სამინისტროს თანხმობას და პრეზიდენტის ხელმოწერას. ამის გამო კულტურის სამინისტრში შემავალი და ადგილობრივი დაქვემდებარების მუზეუმებიდან დღემდე მხოლოდ ფიროსმანის მუზეუმი ჩამოყალიბდა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად.

გთხოვთ, განმიმარტოთ: ითვლება თუ არა საჯარო მოხელედ იმ მუზეუმის დირექტორი, რომელიც დღემდე არ არის ჩამოყალიბებული საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად.

ბატონო თენგიზ,

მართალია, თქვენი მუზეუმი, როგორც თქვენ ამბობთ, ჯერ-ჯერობით არ გარდაქმნილა საჯარო სამართლის იურიდიულ პირად, მაგრამ ეს იმას არ გულისხმობს, რომ იგი არ არის საჯარო სამართლის იურიდიული პირი. საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის მე-2 მუხლის თანახმად:

სახაზინო (საბიუჯეტო) დაწესებულება (შემდგომ - დაწესებულება) არის სახელმწიფო ბიუჯეტის ან ადგილობრივი თვითმმართველობის ბიუჯეტის სახსრებზე შექმნილი და ბიუჯეტის დაფინანსებაზე მყოფი დაწესებულება, რომლის ძირითადი ამოცანა საჯარო ხელისუფლების განხორციელებაა. გამომდინარე იქიდან, რომ მუზეუმების დაფინანსება ხდება სახელმწიფო ბიუჯეტის ხარჯზე, თქვენ, როგორც მზეუმის დირექტორი, ითვლების საჯარო მოხელედ და თქვენზე ვრცელდება საჯარო სამსახურის შესახებ კანონის დებულებები.

გაეხსენი სიყვარულს



B3

დეტროიტის ავტოსალონის სიახლეები

B6

რევოლუცია კედლებზე

B8

ქეთევან სადღობელაშვილი

პირველ(ებ)ად იყო რე-აქცია?!

საბჭოური "ზასტოის" იდეოლოგიამ, რომელიც სსრკ-სთან ერთად ნამდვილად არ დანგრეულა, წლების მანძილზე მოსახლეობა შეაჩვია აზრს, რომ მის მაგივრად სახელმწიფომ უნდა იფიქროს, იზრუნოს და გადაწყვიტოს. თვითონ ხალხმა კი მადლიერებით მიიღოს და, თუ საჭიროა, მოთმინებით აიტანოს შედეგი ("დათა თუთაშხიადან" არქიფო სეთურის იმედის ჭისა და მასში მყოფი ზებოს გახსენებაც კმარა, რომლის ზარის შემოკვრას სიმწრით ელოდება გამათხოვრებული ხალხი). ასე გაზარმაცდა, გაგულგრილდა და ბრძოლის უნარი დაკარგა ხალხის ფსიქიკამ. ეს სრულიად შეგნებული იდეოლოგია და მისგან გამომდინარე გათვლილი შედეგი იყო. სახელმწიფოს სჭირდებოდა მორჩილი, შეგუებული და მუდმივად მის იმედზე მყოფი უმრავლესობა. სისტემა კი დაინგრა, მაგრამ ცნობიერებას ასე უცებ რა შეცვლიდა? ხალხის მაგივრად ისევ ვიღაცას უნდა ეფიქრა, მოეთხოვა და ამორფულ ქვეყანაში გაჩნდა ასეთივე ამორფული ჟურნალისტის ახალი, სოციალური ტიპი, რომელიც თავს უფლებას აძლევს იმოქმედოს, იჩხუბოს, მოიპოვოს ხალხის სახელით და ერთგვარ ჟანა დ,არკად მოევლინოს ძვირფას ტელემაყურებელს. სად რომ ადგენენ და როგორ საეჭვო პირობებში, არავინ იცის, ისეთი რეიტინგებით, ინგა გრიგოლია პირველი ჟურნალისტია საქართველოში. არ გამოვრიცხავ, მარადიულ მოიმედეთათვის ასეც იყოს, მაგრამ რა დააშავა საზოგადოებამ, რომელსაც აზროვნებაც შეუძლია, განსჯაც, ბრძოლის უნარიც გააჩნია და არც ხმელეთის ჩინოსან მკვიდრთა იმედით (პატარკაციშვილის "იმედზე" რომ არაფერი ვთქვათ) აპირებს ცხოვრებას.

სავარაუდო დოსიე: როგორც ამბობენ, ფილოლოგი გრიგოლია სააგენტოდან მივიდა "რუსთავი 2"-ში, სადაც კარგა ხანს იმუშავა რეპორტიორად. იმ პერიოდში "რუსთავი 2" ქვისგამხეთქავი რეიტინგით სარგებლობდა და მათზე განაწყენებული გრიგოლია ადვილად მიიღო "პირველმა არხმა", თავდაპირველად "მოამბეში", მოგვიანებით, საავტორო გადაცემით " მოამბე ინგა გრიგოლიასთან ერთად" დაიწყო დამკვიდრება, როგორც მიუკერძოებელმა და ხალხის გულშემატკივარმა. არადა, სტუდიაში გამართული ჩხუბისა და "ქოჩორს ხელი გაუშვის" ფონზე ეს იყო დაკითხვების სერია ორ დაპირისპირებულ მხარეს შორის, გრიგოლია კი მომრიგებელი მოსამართლე. ხალხს ბაზრული შოუ სჭირდებოდა და მოგვიანებით "მზემაც" დააფასა მისი ნიჭი. "მზიდან" წამოსული ამჯერად "იმედზე" დამკვიდრდა ერთის მაგივრად ორი გადაცემით: (ჩვენც ხომ უნდა გვყოლოდა ჩვენი ბარბარა უოლტერსი და სვეტლანა სოროკინა) "პირველები" და "რეაქცია". გასულ წელს, როგორც საუკეთესო ჟურნალისტს, „ოქროს კალამი" მიანიჭეს. ოღლა ბებიასი არ იყოს, "სად ნახეს მისი ნაწერი მაგ შეჩვენებულებმა?"

ახლა საქმე: ყოველ სამშაბათს, გადაცემაში "პირველები" ინგა გრიგოლია ინტერვიუერად გვევლინება, ყოველ პარასკევს, გადაცემაში "რე-აქცია" მოდერატორად, გნებავთ შოუს წამყვანად. ორივე გადაცემის ქუდში კი ზედხედი, გვერდხედი, წინხედი, ტუჩხედითაა წარმოდგენილი. აზრობრივად, თუ გადაცემის სათაურიდან გამოვალთ, "რე-აქცია"ერთგვარ აქციას გულისხმობს, წამყვანი კი აქციის ორგანიზატორს, რომელიც ტელემიტინგს ატარებს საათნახევრის მანძილზე, მხოლოდ „იმედის" არხზე. ეტყობა, ჩვენ ეროვნული მოძრაობის პერიოდში ჩავრჩით და მიუხედავად იმისა, რომ მიტინგების ავადსახსენებელი ხანა გამოვიარეთ, მაინც გაურკვევლობისაკენ გვექაჩება ჟურნალისტი, რომელსაც თემის გააზრება, პრობლემის განზოგადება და აუდიტორიის მართვა არ შეუძლია (სხვათა შორის, მრავალრიცხოვანი აუდიტორიის მართვა გრიგოლიაზე გამოცდილ რუს ჟურნალისტებსაც კი გაუჭირდათ). ნებისმიერი რეაქცია, თუ ის პრაგმატულ გონებაში არ გადაიხარშა, ყოველთვის ანარქისტული იქნება, ემოციურმა რეაქციებმა კი რა შედეგებიც მოგვიტანა, კარგა ხანს "ჩამოვჩრთქავთ". თემა, რომლის გაუთავებელი ანონსი, კითხვების სახით, მთელი კვირის მანძილზე ტრიალებს არხის ეთერში, გადაცემის დამთავრების შემდეგ პასუხგაუცემელი და იმაზე ბუნდოვანია, ვიდრე გადაცემამდე იყო. თუკი ჟურნალისტს არავისი აზრის ბოლომდე მოსმენა არ სურს (თითქმის ყველა რესპონდენტი ყელგამოწეული ეხვეწება: დამამთავრებინე, რა. მაცალე, ვთქვა.), გაუგებარია, რატომ მოჰყავს ამდენი სტუმარი სტუდიაში, რომელსაც პირდაპირი ჩართვები და დარბაზის აზრიც ემატება. ამიტომაცაა, სიტუაციას რომ ვერ აკონტროლებს და ისღა დარჩენია, სტუდიაში აქეთ იქით დადგმული ღია ვოლიერებისაკენ (სადაც პოზიცია-ოპოზიცია ჰყავს გამომწყვდეული) ბუგრიმოვასავით უხილავი მათრახი ატყლაშუნოს, უადგილოდ ჩაერთოს შუა საუბარში და განუწყვეტლივ იძახოს სიტყვები: გმადლობთ, გასაგებია! კაცს აზრი არ ჩამოუყალიბებია, რა არის გასაგები?

თანმიმდევრობით: სამშაბათს, "იმედის" არხზე, საღამოს ეთერში გადაცემაში "პირველები" ჯერჯერობით, მხოლოდ პოლიტპირველებს მასპინძლობს ინგა გრიგოლია, დარწმუნებული იმაში, რომ პოლიტიკა კარგად ესმის. არჩეული რესპონდენტისა და თემის გარშემო კითხვები ძირითადად ბულვარული პრესის სტატიებითა და სათაურებითაა შთაგონებული, არსად სიღრმე და ანალიზი, არსად ლოგიკური მსჯელობა. ჟურნალისტს მხოლოდ ერთი რამ აინტერესებს - ხალხს დარჩეს შთაბეჭდილება, რომ ის უკომპრომისო და შემტევია. ამიტომაც, შეუძლია, სტუდიაში მოწვეულ პრემიერ-მინისტრს ის კი არ ჰკითხოს, ვინ არის ხალხი, ვინც საქართველოს ქონებას ყიდულობს, ან ვინ იღებს პასუხისმგებლობას დღევანდელი პრივატიზაციის პროცესზე (თუმცა, ეს კითხვა არც პრემიერზე დამოკიდებულ "იმედის" მეპატრონეს მოეწონება და ძვირად ღირებულმა ჟურნალისტმაც კარგად იცის, რაზე გადის მისი "უკომპრომისობის" ზღვარი), არამედ, დაინტერესდეს, რატომ იჯდა ოქრუაშვილის გვერდით მერაბიშვილი და ბარამიძის განთავისუფლება მინისტრობიდან ჟვანიას დაღმასვლას ხომ არ უკავშირდება. თანაც, ეს კითხვა, პასუხის მიუხედავად, შეუძლია, ერთი საათის მანძილზე ხუთჯერ დაატრიალოს. ეს მხოლოდ წვეთია იმ უამრავი გადაცემის ასევე უამრავი, ჟურნალისტური ლაფსუსებიდან, რომელიც ინგა გრიგოლიას "მაღალ" რეიტინგს უქმნის. გაგახსენებთ შევარდნაძესთან ინტერვიუს, რომლის დროსაც 25 წუთის მანძილზე იმის გარკვევას ცდილობდა, ვინ დაურეკა დაბადების დღეზე და რა აჩუქეს ნაპრეზიდენტალს. შემდგომი 25 წუთი კი ერთი და იგივე კითხვით იმას არკვევდა, არის თუ არა მასონი შევარდნაძე. ამის გასარკვევად მოიშველია პლატონოვის წიგნი, რომელიც, თურმე, "ამ დილით მოუტანეს". იქნებ, ჯერ წიგნი წაეკითხა, გაეგო მასონების იდეები, კონცეფცია და ამ კუთხით "გამოეძია" რესპონდენტის მასონობა, მაგრამ, როგორც მისი გადაცემებიდან, შეკითხვებიდან, აუდიტორიასთან დამოკიდებულებიდან და ტონიდან სჩანს, ის მხოლოდ ბულვარულ გამოცემებს სწყალობს.

ფრაგმენტი გადაცემიდან "პირველები" (1 თებერვალი. ინტერვიუ ზურაბ ჭიაბერაშვილთან. სტილი დაცულია):

გრიგოლია: „არსებობს ინფორმაცია, რომ მერის მამას თავდაცვის სამინისტრომ აშოვნინა საკმაოდ დიდი ფული. თუ არ ვცდები, მამათქვენს, ბატონო ზურაბ, ასეთი ფირმა აქვს, "ბაბუ 94", რომელიც თავდაცვის მინისტრმა გიორგი ბარამიძემ... უკაცრავად, ეს განცხადება გუშინწინ გააკეთა ირაკლი ბათიაშვილმა, თუ არ ვცდები, ყოველ შემთხვევაში, მე დღევანდელ გაზეთში, "ახალ თაობაში" ამოვიკითხე ამავე სათაურით. განცხადების ავტორი, თუ არ ვცდები, არის ირაკლი ბათიაშვილი. ყოველ შემთხვევაში, ახალშექმნილი მოძრაობა, თქვენი ოპოზიცია, ისინი ამბობენ, რომ გიორგი ბარამიძის მინისტრობის დროს მამათქვენის ფირმას გააკეთებინეს ოფისის რემონტი, მაშინ, როცა ოფისის რემონტი არ იყო საჭირო და ამით მამათქვენმა იშოვა დიდი ფული. მაშინ, როდესაც დედაქალაქის მერი აცხადებს, რომ იგი არის პატიოსანი, რომ მას არავითარი შეხება არ აქვს მაქინაციებთან. როგორ აღმოჩნდა მამათქვენი ასეთ პრივილეგირებულ მდგომარეობაში?

ჭიაბერაშვილი: თქვენ არასწორად სვამთ კითხვას. რა დოკუმენტი გაქვთ, როცა ბათიაშვილს უჯერებთ?

გრიგოლია: ამ შემთხვევაში მე ვსაუბრობ გაზეთ "ახალ თაობაზე", რომელსაც პირველ გვერდზე აქვს სათაური გამოტანილი და გუშინდელი პრესკონფერენცია, სადაც ეს განცხადება გააკეთა თქვენმა ოპოზიციამ, რომ მამათქვენს, იმის გამო, რომ იგი არის დედაქალაქის მერის, ძალიან გავლენიანი ადამიანის მამა, ჩაატარებინეს რემონტი თავდაცვის სამინისტროში, იქ, სადაც რემონტი არ იყო ჩასატარებელი და ამით მან იშოვა ფული, მამათქვენმა.

ჭიაბერაშვილი: (გრიგოლიას სიყალბის ტირაჟირებაში ადანაშაულებს და უხსნის, რომ იმ გაზეთებმა, ვინც ეს დაბეჭდა, ბოდიში მოიხადა და აღიარა ფაქტობრივი შეცდომა. გრიგოლიას კი ურჩევს, გამოიკვლიოს ტენდერის მასალები ერთი თვის ან წლის მანძილზე).

გრიგოლია: მე რატომ მაძლევთ ამ დროს, ამ წერილის ავტორს უნდა მისცეთ ვადა. მე ვუკეთებ ტირაჟირებას კი არა, მე გისვამთ კითხვას, თქვენ ბრძანდებით ჟურნალისტი და უნდა იცოდეთ, რას ნიშნავს ჟურნალისტის კითხვის ფასი". (აუჰ!) ბოლოს და ბოლოს, როგორც იქნა, გრიგოლიამ იკითხა: მე მაინც ვერ გავიგე, იშოვა თუ არა მამათქვენმა ფული? ჭიაბერაშვილმა უპასუხა: არ უშოვნია. 100-ჯერ NO COMMENT.

ინტერვიუს ტექნოლოგია: "რა მიზანს ისახავთ ინტერვიუს აღებისას, აჩვენოთ თქვენი აგრესია თუ მიიღოთ პასუხი კითხვაზე? მიზანმიმართული და თავაზიანი მოქმედებით აღწევთ მიზანს, უხეშობისა და აგრესიულობის შემთხვევაში კი რესპონდენტიც იგივეს აკეთებს. თქვენდამი მტრულად განწყობილ რესპონდენტებსაც კი მიეცით საშუალება, ბოლომდე გამოთქვან საკუთარი აზრი. ნუ შეაწყვეტინებთ ლაპარაკს, ისწავლეთ მოსმენა. თუ შეზღუდული ხართ დროით, მოერიდეთ უმნიშვნელო კითხვებს, გადადით პირდაპირ მთავარ შეკითხვაზე, შეკითხვაში ნუ გამოთქვამთ თქვენს მოსაზრებებს". ეს ინტერვიუს ტექნოლოგიის ამერიკული მოდელია. ახლა "ბი ბი სი"-საც გადავხედოთ: **"ბი ბი სი"-ს მიერ ჩატარებული ინტერვიუ დახვეწილობითა და თავაზიანობით უნდა გამოირჩეოდეს. იმის მიუხედავად, მძაფრია თუ არა ინტერვიუ, დაუშვებელია ტენდენციურობა, უხეშობა ან დებატებში მონაწილე რომელიმე მხარის გამორჩევა. თითოეულ რესპონდენტს დასმულ კითხვაზე სრული პასუხის გაცემის საშუალება უნდა მიეცეს. ყოველი ინტერვიუ გარკვეულ მიზანს უნდა ისახავდეს, მოერიდეთ გასაშუქებელი მოვლენის მონაწილე პირების მოწვევას, თუ ზუსტად არ იცით, რა სახის ინფორმაციის მიღებას ელით მათგან. პირდაპირი ეთერისას აუცილებელია დროის ფაქტორის გათვალისწინება, ჟურნალისტს არა აქვს უარყოფითი ემოციების გამოვლენის უფლება. ჟურნალისტები ყოველ სიტყვას, ჟესტს, ტონს და ა. შ უნდა დაუკვირდნენ, რათა თავიდან აიცილონ არაობიექტურობაში დადანაშაულება".**

ვერ ვიტან მსუყე ციტირებებს, მაგრამ სუბიექტურობაში რომ არავინ დამადანაშაულოს, აგერ, ბატონო, ტელემეტრები. თუ ვინმე დამიმტკიცებს, რომ გრიგოლიას ინტერვიუები ამ ტექნოლოგიით მზადდება, საჯაროდ ბოდიშს მოვიხდი.

თეზისურად, გრიგოლიასეული ინტერვიუების "მეთოდიკა" ასეთია:

1) რესპონდენტი აღქმულია, როგორც რაიმე დანაშაულში ეჭვმიტანილი პირი, რომელმაც გადაცემის დამთავრების შემდეგ, თავისი ნებით უნდა მოითხოვოს ხელბორკილი. ეს დამოკიდებულება განსაკუთრებით მაშინ მძაფრდება, თუ რესპონდენტი მაღალი სახელისუფლებო ეშელონებიდან არ არის. საქართველოში მოვლენებისა და პრობლემების უმეტესობა უბრალო ადამიანებს ეხება, თუმცა, არც ერთ თოქ შოუში დარბაზის ერთწუთიანი რეპლიკების გარდა, რიგითი მოქალაქეების აზრები არ მომისმენია. ეს ამერიკელები კი ამბობენ: **"ნუ შემოიფარგლებით მხოლოდ ოფიციოზის ჩვენებით, თუ მოქალაქეს აქვს საკუთარი აზრის გამოთქმის სურვილი, მიეცით ამის საშუალება, რადგან მაყურებელი ხედავს, რომ ტელეკომპანიას აინტერესებს უბრალო ხალხის აზრი".** ხალხისთვის მებრძოლ ჟურნალისტს რომ ხალხის აზრი არ აინტერესებდეს, სადაური ამბავია?

2) იშვიათი გამონაკლისის გარდა, ჟურნალისტი ერთდროულად სვამს ოთხ-ხუთ კითხვას, აქედან ორს თავად პასუხობს და მეექვსეს ეკითხება რესპონდენტს. ან გამუდმებით ატრიალებს ერთი და იგივე კითხვას, არა მხოლოდ ერთ, არამედ, გადაცემიდან გადაცემაში. იგივე პრემიერ-მინისტრს, სადაც თვალს მოკრავს, მუდმივად ეკითხება, შევარდნაძის დროს ისიც ხომ იყო ხელისუფლებაში. რისი გაგება უნდა, არ გვიმხელს.

3) რესპონდენტთა პასუხები უმეტესად არ აინტერესებს, წინააღმდეგ შემთხვევაში, ბოლომდე მოუსმენდა და წინასწარ დაწერილი კითხვების გარდა იქნებ საქმესთან ახლო კონტრკითხვებიც გასჩენოდა, რაც საკითხის გაანალიზებაში დაეხმარებოდა მხოლოდ. საუბარში უადგილო ადგილას ჩახტომა და აზრის უხეშად გაწყვეტა ეთიკისგან საკმაოდ შორს დგას. არადა, ინტერვიუში ხომ არაჩვეულებრივად სჩანს ადამიანის ხასიათი.

4) აგრესია და მოუთოკავი ხმა, მიმიკური ინტონაციები, ხელებით, განსაკუთრებით საჩვენებელი თითით მინიშნებები და იმპერატიული ტონი, შესაძლოა, მასის ნიშან-თვისებებს ატარებდეს (აღარაფერს ვამბობთ საეთერო ჩაცმულობასა და ხელოვნური ვარდბიჟუტერიის გამოყენების თაობაზე) და მის გემოვნებას სრულად აკმაყოფილებდეს, მაგრამ პროფესიონალი ჟურნალისტის თვისებებთან რომ არაფერი აქვს საერთო, ზემოთ მოტანილმა ციტატებმაც დაგვანახა. გაგრძელება, რა თქმა უნდა, უსასრულოდ შეიძლება, ამის საბაბს გრიგოლიას "შემოქმედება" ნამდვილად იძლევა, მაგრამ დავინდობ ქართული ტელევიზიებისგან ისედაც სახტად დარჩენილ, გონიერ საზოგადოებას, განსხვავებით იმ ძვირფასი ტელემაყურებლისაგან, რომელსაც პოლიტიკური, ეკონომიკური და ემოციური "რე-აქცია" (თუ, როგორც თბილისში შაყირობენ, ერექცია მხოლოდ "იმედის" არხზე) ურჩევნია ფიქრს, ანალიზს, მშვიდ განსჯას და წუმპედან ამოსვლის თავგანწირულ მცდელობას.

და კიდევ: მგონი, სულ ტყუილად ამტკიცებდა სტანისლავსკი: "სარდაფიდან პირდაპირ მეექვსე სართულზე ვერ აბიჯებ, შემოქმედების ბუნებას თავისი კანონები აქვს, ყველასათვის აუცილებელიო". ჩვენთან "ეგეთები" არ ჭრის.

მომავალ შეხვედრამდე!

e-mail:
ksadgobelashvili@24hours.ge

ა ნ კ ე ტ ა

1. ქართულ ტელესივრცეში რომელ არხს გამოარჩევდ-ით და რატომ?

2. როგორი გადაცემების ნახვას ისურვებდით ქართუ-ლი ტელეეთერით?

3. როგორია ქართული ტელევიზიების სამეტყველო ენა და საზოგადოებაზე ზეგავლენის ხარისხი?

4. ხედავთ თუ არა დილეტანტიზმის მაღალ დონეს ქართულ ტელეჟურნალისტიკაში?

(კონკრეტული მაგალითების მოხმობით)

5. გადაცემა და წამყვანი, რომელიც მოგწონთ ან გა-ღიზიანებთ...

მწერალი ზაალ სამადაშვილი

1. ეს შეკითხვა სულ ადრე, ოთხი- ხუთი და სულ გვიან, ორი წლის წინ რომ დაგესვათ, უყოყმანოდ გიპასუხებდით-"რუსთავი 2". ახლა კი იგივე არხს არც თუ ისე ხანმოკლე ყოყმანის შემდეგ ვასახელებ.

2. თავიდან ბოლომდე ვუყურებდი გადაცემას ნებისმიერ თემაზე, სადაც ექსპერტებად მოწვეულები არ იქნებოდნენ საბჭოთა იდეოლოგების მიერ შეთხზული ავტორიტეტები, სადაც ძალადობასა და სიცრუესთან შეურიგებლობაზე ლაპარაკით კონფორმისტები არ დაიღლიდნენ ენას.

3. ურიგოდ მეტყველებას ეშველება, წინადადებების გამართვას და ერთმანეთზე გადაბმას ისწავლის კაცი. ტიტინს გადაჩვევაა ძნელი. ტიტინებენ არა მხოლოდ დამწყებები, არამედ სტაჟიანებიც და ტიტინებენ არა მხოლოდ ვიზუალურ მასალაზე ტექსტის "დადებისას", არამედ გადაცემებისთვის სახელების დარქმევისასაც. საზოგადოებაზე ზეგავლენის ხარისხი?... ტელევიზორთან გატარებული საღამოს შედეგია ფრაზა, რომელიც ყოველ დილას შეიძლება გაიგონო, გინდა ქუჩაში და გინდა სამარშრუტო ტაქსში - ეს ვინ ყოფილა, კაცო, აზრზე ხარ, რეები ჩაუტარებია?!

4. წამოჭრილი პრობლემის შეუსწავლელობა, გასაანალიზებელი მოვლენის ზერელე ცოდნა და სკანდალურ გამონათქვამებზე ორიენტირებულობაა იმის მიზეზი, ჭკუას ფსევდოავტორიტეტებსა და კონფორმისტებს რომ ეკითხებიან და ტიტინებენ, ტიტინებენ გაუთავებლად...

5. კარგი იყო გია მაჩაბელი "მეცხრე არხის" სადა, გაუპრანჭავ ინტერიერში. საქმეს სერიოზულად ეკიდებიან და არცთუ იშვიათად აღწევენ მიზანს დათო კიკალიშვილი და ირაკლი იმნაიშვილი.

თეატრები

თეატრალური სარდაფი რუსთაველზე
პატრიკ ზიუსკინდის მიხედვით
"კაფე როსინი"
რეჟისორი: ლევან წულაძე
დას: 20:00 სთ.

თეატრალური სარდაფი ვაკეში
რალფ კნიგი
ET CETERA
რეჟისორი: ლევან წულაძე
დას: 19:00 სთ.

სამეფო უბნის თეატრი
თემურ ჩხეიძის შემოქმედებითი სახელოსნოს სპექტაკლი
"აქ, ამ სავანეში"
(ოთხი ერთმოქმედებიანი პიესა)
ფასი: 3 და 5 ლარი
დას: 19:00 სთ.

თავისუფალი თეატრი
დათო ტურაშვილი
"ჯინსების თაობა"
რეჟისორი: დათო დოიაშვილი
დას: 19:00 სთ.

ვერიკო ანჯაფარიძის სახელობის ერთი მსახიობის თეატრი
პატრიკ ზიუსკინდი
"კონტრაბასი"
ფასი: 3 ლარი
დას: 18:00 სთ.

კინოთეატრები

რუსთაველი
"ნიუ იორკის ტაქსი"
დას: 13:00 სთ.

"ეროვნული საგანძური"
დას: 15:00 სთ.

"ოპერის მოჩვენება"
დას: 20:00; 22:00 სთ.

ამირანი
"ბრიჯიტ ჯონსი 2"
დას: 14:30 სთ.

"შეხვედრა ფაკერებთან"
დას: 12:00; 17:00; 19:30; 22:00 სთ.
ფასი: 7-დან 10 ლარამდე.

გალერეები

საქართველოს ხელოვნების სახელმწიფო მუზეუმი
გამოფენა "შუა საუკუნეების ქრისტიანული ხელოვნება"

ძველი გალერეა
თანამედროვე ქართველი მხატვრების ნამუშევრების გამოფენა (ფერწერა)

თბილისის ისტორიის მუზეუმი "ქარვასლა"
"ქარვასლასა" და სახელმწიფო ხელოვნების მუზეუმში დაცულ ექსპონატთა გამოფენა

ჰობი
ელდარ ქავშბაიას ნამუშევართა პერსონალური გამოფენა
"დახურული ქოლგები"
I დარბაზი

თანამედროვე ქართველ მხატვართა ნამუშევრების
გამოფენა (ფერწერა)
II დარბაზი

სურათების ეროვნული გალერეა
კავკასიური ნაივური მხატვრობა

კლუბები

Jam
The Future Sound OF Tbilisi წარმოადგენს:
დი-ჯეები: Yaman a.k.a. Lapricon (სტამბული), ედგარი და ქრეიზი
კლუბის გახსნა: 22:00 საათზე
ფასი: 10 ლარი;
გოგონებისთვის - უფასო.

დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ შეგიძლიათ მოგვაწოდოთ ინფორმაცია ელექტრონულ მისამართზე: culture@24hours.ge

ფილმი ქართულ-ებრაულ კვირეულზე

კინოთეატრ "ამირანში" გუშინ ბუბა ხოტივარის დოკუმენტური ფილმის "ლეხაიმის" პრემიერა გაიმართა. ფილმი ასახავს მსოფლიოს ქართველ ებრაელთა კვირეულს, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის ინიციატივითა და პატრონაჟით საქართველოში შარშან 25 ოქტომბრიდან 1 ნოემბრამდე გაიმართა.

"ლეხაიმში" გადმოცემულია ქართველთა და ებრაელთა 26-საუკუნოვანი მეგობრობის ერთი კვირის ქრონიკა; კინონამუშევარში საქართველოსა და ისრაელის ურთიერთობას საქართველოს პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი და ისრაელის პრეზიდენტი მოშე კაცავი აფასებენ. "ლეხაიმის" პრემიერას საზოგადო მოღვაწეებთან ერთად ებრაული თემისა და საკანონმდებლო ხელისუფლების წარმომადგენლები დაესწრნენ. ***ინტერ-პრესი***

"რუსთაველი" მცირე დარბაზს ხსნის

დღეს კინოთეატრ "რუსთაველში" ახალი, მცირე დარბაზი ცნობილი მიუზიკლის "ოპერის მოჩვენების" პრემიერით გაიხსნება. "დარბაზში ძირითადად ინტელექტუალური ფილმები იქნება წარმოდგენილი. დოლბის ციფრული სისტემით აღჭურვილი დარბაზი, 91 მაყურებელს იტევს. გამოსახულების თვალსაზრისით ის მაღალი დონის ვიდეოდარბაზს განეკუთვნება", - განაცხადა კინოთეატრის ბიზნეს-განვითარების მენეჯერმა, ირაკლი ჩიკვაიძემ. მცირე დარბაზში დღეში ერთხელ მხატვრული ფილმების ინგლისურენოვანი სეანსი გაიმართება. ***ინტერ-პრესი***

მუსიკალური საქართველო

ჟურნალი მათთვის, ვისაც მუსიკა უყვარს

სოფო კილასონია

ჯერ კიდევ 90-იან წლებში საქართველოს კომპოზიტორთა კავშირი გამოსცემდა გაზეთს "მუსიკა", რომელიც მკითხველთა უმრავლესობას თუ არა, ნაწილს მაინც ემახსოვრება. 2000 წლიდან გაზეთი ჟურნალად იქცა, თუმცა არასტაბილურად გამოიცემოდა. ვერც თემატიკის მრავალფეროვნებით აწონებდა თავს მკითხველს. საჭირო იყო მისი რეორგანიზაცია. კომპოზიტორთა კავშირმა ეს საქმე მასთან არსებულ მუსიკალურ ფონდს დაევალა და 2004 წლის ბოლოს ფონდის პატარა სტამბამ დაბეჭდა ჩვენი დღევანდელი საუბრის მიზეზი, ახალი ჟურნალის "მუსიკალური საქართველოს" პირველი ორი ნომერი.

"საქართველოს კომპოზიტორთა საერთო ეროვნული კავშირი და შპს "მუსიკალური ფონდი" იწყებს შემეცნებით- პოპულარული, ეროვნული და მსოფლიო მუსიკის ისტორიული და თანამედროვე ლიტერატურული, ფოტო და სანოტო მასალით გაჯერებული 40-გვერდიანი ჟურნალის - "მუსიკალური საქართველოს" გამოცემას. ჟურნალი გააშუქებს მუსიკის მოყვარულთა ყველა ფენისთვის საინტერესო მასალას ჟანრების განურჩევლად და, ფაქტობრივად, ერთადერთი წყარო იქნება ამ დარგში მოღვაწე პროფესიონალთა თუ მოყვარულთათვის." - ვკითხულობთ ჟურნალის პირველი ნომრის პირველსავე გვერდზე ამ გამოცემის შესახებ საკმაოდ ამომწურავ წინასიტყვაობას. თუმცა, იმისთვის, რომ უფრო კარგად გავიგოთ, რაზეა საუბარი, ჟურნალის პირველ გვერდს უნდა გავცდეთ და სპეციალურ რუბრიკათა ვრცელ ნუსხას გადავხედოთ.

"მუსიკალური საქართველო" (რედაქტორები ომარ ჩიტაია და გულბათ ტორაძე) ქართველ კომპოზიტორთა და შემსრულებელთა პორტრეტებსა და ინტერვიუებს გვთავაზობს. "ხშირად მეკითხებიან, თუ ვინ არის საოპერო სპექტაკლში მთავარი - დირიჟორი, რეჟისორი თუ მომღერალი. ზოგჯერ მგონია, რომ მომღერალი..." წერს პირველ ნომერში პაატა ბურჭულაძე და საუბარს აგრძელებს დირიჟორის, რეჟისორისა და მომღერლის ურთიერთობასა და XXI საუკუნის ოპერაში მიმდინარე პროცესებზე. უკვე გამოსული ორი ნომრის ფურცლებზე ვხვდებით საინტერესო მოგონებებსა და სტატია-ჩანახატებს, მაგალითად, ოთარ თაქთაქიშვილის, თენგიზ ამირეჯიბისა და ჯორჯ ბალანჩინის შესახებ. ჟურნალი გვაცნობს ახალგაზრდა კომპოზიტორებს, მათ მიღწევებსა და შემოქმედებას. მაღალ პროფესიულ დონეზე აშუქებს განვლილ თუ მიმდინარე კულტურულ-მუსიკალურ ღონისძიებებსა და პროექტებს, თუმცა სულ ეს როდია.

მუსიკალური ფონდის პირმშო საკამათო და საჭირბოროტო საკითხებსაც ეხება. "ვაი, დაკარგულო ქართულო სიმღერავ," - ასე ჰქვია რუბრიკას, რომელშიც ბიძინა კვერნაძის, ვაჟა აზარაშვილის, ნუნუ გაბუნიას, იოსებ კეჭაყმაძისა და სხვათა მოსაზრებებს ვეცნობით. "ჩვენ განვიცდით უფსკრულს დროისას. ამ პირობებში მთავარი და განმსაზღვრელი უნდა იყოს არა აბსტრაქტული განცდა მოქალაქეობისა, არამედ პირადი ღირსება და პასუხისმგებლობა როგორც აწმყოს, ისე მომავალი თაობების მიმართ." - ვკითხულობთ ინტერვიუში კომპოზიტორ ფელიქს ღლონტთან, რომელიც ქართული კლასიკური მუსიკის ტრადიციებსა და დღევანდელობას ეხება. "მუსიკალური საქართველოს" მეორე, დეკემბრის ნომერი ქართული ესტრადის პრობლემის განხილვასაც კისრულობს - ამ საკითხზე არაერთ სტატიასა და განსხვავებულ მოსაზრებას გვთავაზობს. "ქართული ესტრადა? ასეთი რამ არ არსებობს," - აღნიშნავს სტუდია "მაესტროს" ხელმძღვანელი მამუკა ღლონტი. ამავე ნომერში სტატიაში "დღევანდელი ესტრადისთვის ჩემი შვილი მენანება" შეხვდებით თამრიკო ჭოხონელიძეს. აქვე კომპოზიტორი ნოდარ მამისაშვილი საკუთარი ცხრა სიმფონიისა და სამების საკათედრო ტაძრის ზარების შექმნის საინტერესო ისტორიას გვიყვება და ა.შ.

ჟურნალი ქართველ კომპოზიტორთა ნაწარმოებების ნოტებსაც ბეჭდავს, ძირითადად, იმ რჩეულ ქმნილებებს, რომლებიც მსურველთათვის არცთუ ისე ხელმისაწვდომია. როგორც მუსიკალური ფონდის გენერალური დირექტორისგან ბარამ ბარამიძისგან შევიტყვეთ, "მუსიკალური საქართველო" არა მარტო თბილისში, არამედ საქართველოს მრავალ რეგიონში გავრცელდება. გამომცემელთათვის ყველაზე საინტერესო და სასურველი ისაა, რომ ჟურნალი ხელმისაწვდომი იყოს რეგიონების სამუსიკო სკოლებისა და სხვადასხვა სასწავლებლისთვის, რომლებიც "მუსიკალური საქართველოს" საშუალებით არა მხოლოდ ინფორმაციას მიიღებენ, არამედ ნოტების პატარა ბიბლიოთეკასაც შექმნიან.

ჟურნალი ორ თვეში ერთხელ გამოვა. იმის მიუხედავად, რომ მუსიკალური ფონდი მას საკუთარი ფინანსური შესაძლებლობებით გამოსცემს, რაც გასაგები მიზეზების გამო იოლი ნამდვილად არაა, როგორც ბატონმა ბარამმა აღნიშნა, ამ წამოწყებას აღარ შეეშვებიან. უკვე გამოცემული ორი ნომერი იგზავნება რაიონებში, სადაც "მუსიკალური საქართველო" ყველა კულტურულ-მუსიკალურ დაწესებულებაში დაიდებს ბინას. სამომავლოდ ჟურნალს დაემატება რამდენიმე ახალი რუბრიკა. გაშუქდება ევროპულ კლასიკურ მუსიკაში მიმდინარე პროცესები და წარმოჩინდება საქართველოს სხვადასხვა კუთხის მუსიკალური ცხოვრების პრობლემატიკა.

ეს ახალი და სხვებისგან გამორჩეული ჟურნალი მათთვისაა, ვისაც მუსიკა უყვარს. თბილისელ მკითხველს, მუსიკოსებსა და, უბრალოდ, მელომანებს "მუსიკალური საქართველო" გელით იქ, სადაც ჟურნალ-გაზეთები და წიგნები იყიდება.

"ლადო ჯაფარიძე: მოგონებები, ჩანაწერები"

ქართული კულტურის 50-წლიანი ისტორია

შოთა ხოდაშნელი

ამ საინტერესო წიგნში "ლადო ჯაფარიძე. მოგონებები, ჩანაწერები", რომლის ყდასაც ამშვენებს დიდი ილიას, აკაკის, გალაკტიონის, ვაჟას, ყაზბეგის, სერგეი მესხის, გიორგი ლეონიძის, ელენე მაჩაბელი-ჩერქეზიშვილისა და დიმიტრი არაყიშვილის, ქართველი ხალხის მეგობრების, მწერლების: კნუტ ჰამსუნისა და რუსული სცენის მშვენების ფიოდორ შალიაპინის სურათები, - მოთხრობილია ქართული კულტურის ისტორია, ნაჩვენებია, რა მოღვაწეები ჰყავდა საქართველოს ფარგლებს გარეთ - 1900-1950 წლებში: სუმბათაშვილ-იუჟინი, ანდრია რაზმაძე, კოტე მარჯანიშვილი, მაიაკოვსკების ოჯახი, მხატვრები დავით კაკაბაძე და ალექსანდრე ციმაკურიძე, მწერლები - გრიგოლ რობაქიძე და იპოლიტე ვართაგავა.

ლადო ჯაფარიძემ გააფორმა ჟურნალი "ცისფერი ყანწები", მანვე გამოუგზავნა და ჩამოუტანა საჯარო ბიბლიოთეკას მეცენატ სარკიზოვ-სერაზინის უძვირფასესი ბიბლიოთეკის ნაწილი; ძმები ლადო და გრიგოლი დაესწრნენ "იასნაია პოლიანაში" ლევ ტოლსტოის დაკრძალვას და მათვე ჩაიხატეს ლევ ტოლსტოი კუბოში. ბატონი ლადო დაესწრო ნიკოლოზ ბარათაშვილის ნეშტის გადასვენებას მთაწმინდაზე. მას მიუძღვნეს სიყვარულიანი წერილები "ცოცხალი მემატიანე". საყვარელი მასწავლებელი - პროფესორმა ავთანდილ ციბაძემ პროფესორმა ჯ. ზალდასტანიშვილმა დოცენტებმა - აკაკი დოკვაძემ და შოთა ბუაძემ.

ტყუპი ძმების - ლადოს და გრიგოლის საარაკო მსგავსება ხომ იუმორის საგანი იყო ათწლეულებში და არის დღესაც.

ძმები - ლადო, გრიშა, ვალიკო, ალექსანდრე, დათიკო, უჩა - ქართველი ხალხის სამსახურში მათმა მამამ, პედაგოგმა მალაქიამ ჩააყენა, ვინც ზემო რაჭაში ონის სამაზრო ორკლასიანი დაწყებითი სკოლა გახსნა და თაობები აღზარდა. წიგნში მოცემულია ჯაფარიძეთა გენეალოგიის სქემა.

ლადო და გრიგოლი დაბადებულები იყვნენ 1887 წლის 14 მაისს.

ეს მათ დახატეს შოთა რუსთაველი 1910 წელს მოსკოვში; ეს მათ თარგმნეს რუსულად და მილიონიანი ტირაჟით გამოსცეს ალექსანდრე ყაზბეგის "ელისო" და სხვა ნაწარმოებები; აგრეთვე "ბაში-აჩუკი" რუსულად, საიდანაც მერე ჩეხურად ითარგმნა. ეს მათ გააკეთეს პწკარედი აკაკის 19 ლექსისა და პოეტ ალექსანდრე გილიაროვსკის ათარგმნინეს რუსულად და გამოსცეს აკაკი წერეთლის წიგნი მოსკოვში 1910 წელს.

"მაგრამ ჩვენ ორივე წითელმა კატასტროფამ გვიმსხვერპლა. თითქოს ჩვენი შესაძლებლობიდან აღარაფერი დაგვიტოვა. ყველაფერზე ხელი ჩავიქნიეთ, რაკიღა ყველამ ერთად წამოჰყო თავი, მცოდნემ თუ უვიცმა და ღირსეულმა თუ უღირსმა და "ცხოვრების გაშლილ სუფრას მიესია". ასეთ დროს ჩვენი ადგილი აღარსად დარჩა. უკადრებელს ვერ ვიკადრებდით და უღირსთა დარად ცხოვრებას მუჯლუგუნებით ვერ გავარღვევდით... ასე თანდათან მდაბიოთა და უღირსთა ხელში აღმოჩნდა ქვეყანა. თუ პროლეტარული წარმოშობისა არ იყავი, არ გენდობოდნენ არაფერში, თუ ნასწავლი იყავ - კიდევ უარესი, თუ გეცვა და ადამიანურად გეხურა, ეჭვის თვალით გიყურებდნენ და "ცილინდრიო" გაიძახოდნენ. სანდო არ იყავი და შენთვის გზაც გადაკეტილი იყო. ასე და ამნაირად ჩამოვრჩით ცხოვრებას - უიმედონი და გულგატეხილნი. სამაგიეროდ თავხედი და უმეცარი წერა-კითხვის უცოდინარი პროლეტ-რევოლუციონერები მიიწევდნენ ზემოთ და ზემოთ. მაგრამ მიუხედავად ყველაფრისა, სინდისის კარნახით ვასრულებდით ჩემი პატიოსანი და ადამიანური შეგნებით. მამაჩვენი და ჩვენი ოჯახის წმინდა სახელი არ შეგვიბღალავს არც მე და არც ჩვენ ძმებს. ჩვენ ყველანი ერთნი ვიყავით ადამიანური შეგნებით, სინდისით, პატიოსნებით. ეს მაღალი ცნებები ყველას ერთნაირად გვესმოდა და გვესმის დღესაც (1981 წელი. ლ. ჯაფარიძე)".

წიგნი იხსნება განმარტებით "პედაგოგის, მთარგმნელის, მხატვრისა და საზოგადო მოღვაწის ლადო ვლადიმერ მალაქიას ძე ჯაფარიძის 1887-1981 წლების წინამდებარე წიგნში წარმოდგენილია არაერთი დიდმნიშვნელოვანი მოგონება და ჩანაწერი მეცხრამეტე და მეოცე საუკუნეთა გამოჩენილ ქართველ და რუს შემოქმედთა ხელოვნებისა და საზოგადო მოღვაწეთა შესახებ".

კრებული შეადგინეს დავით მაჭავარიანმა, შოთა ხოდაშნელმა, რედაქტორი - სოლომონ ხუციშვილი და ფილოლოგიის მეცნიერებათა დოქტორი ბორის დარჩია. წიგნის გამოცემაში უდიდესი წვლილი შეიტანა გამომცემლობა "ნაკადულის" დირექტორმა, ცნობილმა პოეტმა ანზორ აბულაშვილმა. წიგნის ტირაჟია 500 ცალი. წიგნის პრეზენტაცია სპორტის აკადემიაში 8 თებერვალს გაიმართება. ღონისძიების ორგანიზატორია საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ტურიზმის მუშაკთა დამოუკიდებელი პროფესიული კავშირი, შემოქმედ-მოღვაწე ვეტერან პენსიონერთა გაერთიანება, გამომცემლობა "ნაკადული" და სპორტის აკადემია.

ვუცქიროთ პორნოს

ბერლინალე პატივს მიაგებს სექსოლოგს



მომავალ კვირას ბერლინალე უძველესი თემით - სექსითა და პორნოგრაფიით გაიხსნება. კონკურსზე წარდგენილი ფილმების წყალობით თემატიკა ფესტივალს რეფრენად შემდეგ დღეებშიც დარჩება.

ბერლინალეს დირექტორის დიტერ კოსლიკის თქმით, პორნოსულისკვეთება ნაწილობრივ სექსოლოგიის დარგის მკვლევარს ალფრედ კინსის ეძღვნება ("კინსიში" მთავარ როლს ლიამ ნისონი ასრულებს), ნაწილობრივ კი ასეთი არჩევანი ზოგადად პორნოფილმების კომერციული წარმატებითაა გაპირობებული.

"ბაზარზე უამრავი ასეთი ფილმი გამოდის, ამიტომ ვიფიქრეთ, რომ დროული იყო, დავბრუნებოდით დროსა და ფასეულობებს, რომლებიც 30-იოდე წლის წინ მოვიტოვეთ უკან. ეს იყო სექსუალური შეზღუდვებისა და ტაბუების ხანა, როცა სინამდვილეში სექსზე გადაღებული ფილმებით დიდი ფული კეთდებოდა", - განმარტა კოსლიკმა.

პორნოინდუსტრიისა და ბერლინალეს ურთიერთდამოკიდებულებაზე საუბრისას ხშირად იხსენებენ ხოლმე შარშან "ოქროს გლობუსით" დაჯილდოებულ ფილმში მთავარი როლის შემსრულებელს სიბილ კეკილისაც, რომელიც დიდ კინოში მოსვლამდე პორნოვიდეოებში მონაწილეობით ირჩენდა თავს.

ცხადია, კეკილი წარსულს გულმოდგინედ მალავდა, მაგრამ ყვითელმა პრესამ დიდი სიამოვნებით გამოამზეურა მიჩქმალული და სამარცხვინო ფაქტები. ამის გამო იყო, რომ, იქიდან მოყოლებული, მსახიობი დღეებს ბულვარული პრესის ლანძღვაში ატარებს. თუმცა, გულს იმით იმშვიდებს, რომ მაყურებელმა აინუნშიც არ ჩააგდო მისი პორნოწარსული და Head-On-ს მხურვალე ტაში დაუკრა.

"კინსი" ერთ-ერთი ის წამყვანი ფილმია, რომელიც შარშან ბერლინალეზე წარმოქმნილ პორნოთემატიკას გააგრძელებს. ლიამ ნისონის გმირი 40-იანი წლების სკანდალური სექსოლოგია, რომლის კვლევამაც "სექსუალური ქცევა მამაკაცებში" უდიდესი გამოხმაურება გამოიწვია.

"ღრმად ხახაში" - ეს იმავე თემატიკის მეორე დოკუმენტური ფილმია, რომელიც 1972 წელს გამოსულ თითქმის იმავე სახელწოდების პროვოკაციულ სურათს ეძღვნება. მაშინ ფილმში ასახულმა ცნობილი პორნოვარსკვლავის ლინდა ლოვლეისის სექსუალურმა ცხოვრებამ საშინელი შოკი გამოიწვია. ახლა კი ფილმის რეჟისორები ფენტონ ბეილი და რენდი ბარბატო ცდილობენ, გამოიკვლიონ, თუ როგორი გავლენა მოახდინა სკანდალურმა სურათმა საზოგადოებაზე. ლოვლეისის ამბების მთხრობელი დენის ჰოპერია. ფილმში გამოყენებულია თავად ლინდას კომენტარებიც არქივიდან (მსახიობი ქალი 2002 წელს ავტოავარიაში დაიღუპა).

პორნოგრაფიის გარდა, ბერლინალეს რეფრენი წელსაც უცვლელად ჰოლივუდელი ვარსკვლავები იქნებიან. ამერიკული კინოსტუდიები ხომ გერმანულ კინოფესტივალს თავიანთი პროდუქციის ევროპაში შემოტანისთვის იყენებენ.

ასე რომ, ბერლინის წითელ ხალიჩაზე ისეირნებენ: უილ სმიტი, კეანუ რივზი, კდენის ქუაიდი, კევინ სპეისი, ასევე ცნობილი ევროპელი მსახიობები: კრისტინ სკოტ ტომასი, დენიელ დეი-ლუისი, გლენ ქლოუზი, ჯოზეფ ფაინსი, ჟერარ დეპარდიე, კატრინ დენევი.

მართალია, ზამთრის ბერლინში კინოსთვის ჩასვლა ბევრს ეზარება ხოლმე და ზაფხულის კანსა და ვენეციას ანატრებინებს, მაგრამ ფაქტია, რომ ბერლინალე ათასობით სტუმარს მასპინძლობს.

ტრადიცია არც წელს დაირღვევა. ფესტივალი, რომელიც 10-20 თებერვალს გაიმართება, უპრეცედენტოდ დიდი იქნება - 52 ქვეყნიდან წარმოდგენილი 343 ფილმით. მათგან ოქროსა და ვერცხლის დათვების მოპოვებისთვის 21 კონკურსანტი ფიმლი იბრძოლებს.

საკონკურსო პროგრამის პარალელურად გაიმართება საზოგადოებრივი ჩვენებებიც და სხვა დამატებითი ღონისძიებები. წინასწარი ვარაუდით, დაახლოებით 1079 ჩვენებისთვის გაიყიდება 400 ათასი ბილეთი, პროგრამის "ევროპული კინოს ბაზრის" ფარგლებში კი რეკორდული რაოდენობის - 500 ფილმს წარმოადგენენ.

გამარჯვებულ ფილმებს შეარჩევს შვიდკაციანი ჟიური რეჟისორ როლანდ ემერიხის თაოსნობით. ჟიურიში კინემატოგრაფის წარმომადგენლების გარდა იქნება ნინო ჩერუტიც - დიზაინერი, რომელიც უამრავ ვარსკვლავს აცმევდა - ანიტა ეკბერგიდან დაწყებული (La dolce vita-ში) ტომ კრუზით დამთავრებული ("ფართოდ დახუჭული თვალები").

ისარგებლეთ ლაი-ლაი-თი
&
იკითხეთ 24 საათი

1 აქციაში მონაწილეობის მიღება შეუძლია „24 საათი“-ს ყველა მკითხველს

2 შეაგროვეთ სამი ქვემოთ მონიშნული კუპონი და მიიღეთ საჩუქრად ლაი-ლაის სიმ-ბარათი

3 კუპონები ამოჭერით მითითებულ ადგილას და შეაგროვეთ ისე, რომ დაკომპლექტდეს ნუმერაცია 1, 2, 3 (მნიშვნელობა არ აქვს რომელი თარიღის გაზეთიდანაა ამოჭრილი კუპონი).

4 კუპონები წარადგინეთ ჯეოსელის თბილისისა და რეგიონების სარეალიზაციო წერტილებში ან სადილერო ქსელში. თქვენ იხდით 10 ლარს ისევ თქვენი სასაუბრო დროისთვის და იღებთ ლაი-ლაის სრულ სასტარტო პაკეტს (ლაი-ლაის სიმ-ბარათი + 10 ლარის ღირებულების სასაუბრო დრო)

ქალაქი	მისამართი
თბილისი	რუსთაველის გამზ. №38
	კოსტავას №37
	ბაქოს №2
	შეშელიძის №3
	ჯავახეთის №44
	ქ. წამებულის გამზ. №75
	კინოთეატრი "რუსთაველი"
	გამსახურდიას გამზ. №24
	რუსთაველის გამზ. №31
	მარჯანიშვილის №19
	წერეთლის გამზ. №141ა
	ყაზბეგის გამზ. №41
	მ.კოსტავას №22
	მ.კოსტავას №7
ზესტაფონი	ჭანტურიას № 2
ქუთაისი	თამარ მეფის №25
სამტრედია	რუსთაველის № 27
სენაკი	რუსთაველის № 211
ზუგდიდი	კოსტავას №5ა
ხობი	ლალიანის № 238
ფოთი	26 მაისის № 2
ბათუმი	ერას №54/62
ქობულეთი	აღმაშენებლის №135
ოზურგეთი	ჭავჭავაძის № 6
ჩოხატაური	ლუმბაძის №7
ლანჩხუთი	თავისუფლების №2
რუსთავი	ხალხთა მეგობრობის №10
მარნეული	რუსთაველის №37
ბოლნისი	ს.-ს. ორბელიანის № 44
თელავი	კოსტავას № 3
ყვარელი	ილია ჭავჭავაძის №64
ლაგოდეხი	26 მაისის №14
წნორი	სტალინის №11
დედოფლისწყარო	რუსთაველის № 4
მცხეთა	სამხედროს №11
კასპი	სტალინის №98
გორი	სტალინის №15
ცხინვალი	ცელნიკოვის №211/39
ხაშური	რუსთაველის №16
ბორჯომი	რუსთაველის № 121
ახალციხე	ნათენაძის № 76
ახალქალაქი	კლარა ცეტკინის №77

24 საათი 3 ლაი-ლაი

აქცია ძალაშია: 2005 წლის 1 თებერვლიდან 1 აპრილამდე.

კუპონების განაღდება შესაძლებელია: 2005 წლის 15 აპრილამდე.

სიმ-ბარათის აქტივაციის ბოლო ვადაა: 2005 წლის 30 აპრილი.

ამოჭერი

პაულო კოელიოს სვეტი

გაეხსენი სიყვარულს



ალბათ, ყველას დამართნია ასე. მთელი გულით სურს განსაცდელში ჩავარდნილი საყვარელი ადამიანის დახმარება, მაგრამ არაფრის გაკეთება ძალუძს. არ ძალუძს არა იმიტომ, რომ თვითონ სიტუაციაა გამოუვალი, არამედ იმიტომ, რომ ეს ადამიანი დახმარების საშუალებას არ აძლევს. ის იმდენად გულჩათხრობილია, იმდენად ჩაკეტილია, რომ გამხნევების ნებისმიერ მცდელობას ნერვულად უარყოფს.

და ამ მომენტში, შენი კეთილი განზრახვის უარყოფის, ხელის კვრის მომენტში, ერთადერთი, რაც გრჩება, სიყვარულია. ასეთ დროსაც ხომ სიყვარულის უფლებას არავინ გვართმევს. ასეთ დროსაც ხომ ისევ შეგვიძლია, გვიყვარდეს - მთელი გულით, ნებისმიერი ჯილდოს, დაფასების და საპასუხო გრძნობის გარეშე.

თუ ასე მოვიქცევით, თუ კვლავაც გვეყვარება, ჩვენი გრძნობისგან წარმოქმნილი ენერგია გარესამყაროსაც შეცვლის. სადაც კი ეს ენერგია გავრცელდება, თავის კვალს ყველგან დატოვებს. "დრო ადამიანს ვერ ცვლის. ნებისყოფა ადამიანს ვერ ცვლის. სიყვარული ცვლის", - ამბობს ჰენრი დრიუმონდი.

ერთხელ გაზეთში ვკითხულობდი ერთი ბრაზილიელი გოგონას ამბავს, რომელიც მშობლებმა უმოწყალოდ სცემეს. ამ ინციდენტის შემდეგ გოგონამ მოძრაობის და მეტყველების უნარი დაკარგა. გოგონა საავადმყოფოში დააწვინეს. მედდა, რომელიც პატარას უვლიდა, ყოველდღე უმეორებდა მას: "მე შენ მიყვარხარ". ექიმები ქალს არწმუნებდნენ, რომ გოგონას მისი არ ესმოდა, ის კი მაინც დაჟინებით უმეორებდა ბავშვს ყოველ ცისმარე დღეს: "არ დაგავიწყდეს, მე შენ მიყვარხარ".

სამი კვირის შემდეგ პატარას მოძრაობის უნარი დაუბრუნდა. ოთხი კვირის შემდეგ ის უკვე ლაპარაკობდა და იღიმებოდა კიდეც.

მედდამ ჟურნალისტებთან გასაუბრებაზე უარი განაცხადა, შესაბამისად, ვერც გაზეთში ამოვიკითხე ამ საოცარი ქალის სახელი, მაგრამ ის კი აშკარად ვირწმუნე, რომ სიყვარული კურნავს. ეს არავის არ უნდა დაავიწყდეს.

ასე რომ, გამოდის, სიყვარული გარდაქმნის და სიყვარული კურნავს. მაგრამ ხანდახან ხდება ისეც, რომ სიყვარული ფატალურ მახეებსაც აგებს და მთლიანად ანგრევს ადამიანს, რომელმაც თავი მთლიანად ამ გრძნობას მიუძღვნა. ამიტომაც მაინტერესებს, მაინც რა არის ეს კომპლექსური გრძნობა - ხანდახან ერთადერთი მიზეზიც კი, რომელიც ცხოვრების გაგრძელების სურვილს გვიჩენს, ბრძოლის ჟინით გვავსებს, გარემოს გაკეთილშობილებისკენ გვიბიძგებს?

ძალიან დიდი უგუნურება იქნებოდა ჩემი მხრიდან, რომ სიყვარულის განსაზღვრება მეცადა ახლა, რადგან მეც, ისევე როგორც ყველა დანარჩენ სულიერს, მხოლოდ ამ გრძნობის განცდა შემიძლია და არა მისი სიტყვებით აღწერა-დახასიათება.

სიყვარულზე ათასობით წიგნი დაწერილა, სპექტაკლები დადგმულა, ფილმები გადაუღიათ, ლექსები შექმნილა, სკულპტურები გამოქანდაკებულა - ხესა თუ მარმარილოში, და მაინც ერთადერთი, რისი გადმოცემაც ხელოვანს შესძლებია, ყოფილა იდეა გრძნობის შესახებ და არა თვითონ გრძნობა.

მაგრამ ერთიც ვიცი, რომ ეს გრძნობა პატარ-პატარა საგნებსა და მოვლენებში განსხეულდება ხოლმე და ხანდახან ისეთ უმნიშვნელო ქმედებებში გამოვლინდება, ვერც კი წარმოიდგენ. ამიტომაც ყოველთვის საჭიროა, სიყვარული მხედველობისა და აღქმის (გონებრივად აღქმის) არედან არ დაკარგო - იმის მიუხედავად, ვაკეთებთ რამეს ამ სიყვარულის ფრთების შესასხმელად თუ არა.

სიყვარული შეიძლება გამჟღავნდეს ყველაფერში. ამისთვის საკმარისია:

ყურმილის აღება და წრფელი სიტყვების წარმოთქმა, რომელსაც დიდი ხანია, მომავლისთვის ვდებდით.

კარის გაღება იმ ადამიანისთვის, ვისაც ჩვენი დახმარება სჭირდება.

სამსახურზე თანხმობის განცხადება.

სამსახურიდან წამოსვლა.

გადაწყვეტილების მიღება, რომელსაც სახვალიოდ ვდებდით.

იმ შეცდომისთვის პატიების თხოვნა, რომელიც სინდისს გვიფორიაქებს.

იმ უფლების მოთხოვნა, რომელიც ჩვენ გვეკუთვნის.

ფლორისტულ მაღაზიაში მუდმივ კლიენტად ჩაწერა - მაღაზიაში, რომელიც გაცილებით უფრო ძვირფასია, ვიდრე საიუველირო სალონი.

მუსიკის ხმამაღლა ჩართვა, როცა საყვარელ ადამიანს არ ვაწუხებთ.

მაგნიტოფონის ხმადაბლა მოსმენა, როცა ის ახლოსაა.

იმის ცოდნა, როდის უნდა ვთქვათ, "დიახ" ან "არა".

სპორტის იმ სახეობების აღმოჩენა, რომელსაც ორი მოთამაშე სჭირდება.

რეცეპტების გარეშე ცხოვრება, თუნდაც იმ რეცეპტების - ამ აბზაცში რომ შეხვდით, ვინაიდან სიყვარულს შემოქმედებითობა უხდება.

თითოეული ეს ქმედება მნიშვნელოვანია იმიტომ, რომ სიყვარული გამოიყოფა ჩვენს თითოეულ ქმედებაში, ყოველი ჩვენგანის მიერ დახარჯული ენერგიის პარალელურად.

მაგრამ, როცა აღარაფერი დაგვრჩენია, როცა მარტოსულები ვრჩებით, მაშინ გაიხსენე ეს პატარა ამბავი, რომელიც ჩემმა ერთ-ერთმა მკითხველმა მომწერა და კვლავ ირწმუნე სიყვარულის ძალა:

ვარდი დღედაღამ ფუტკრების გამოჩენაზე ოცნებობდა, მაგრამ მის ფურცლებს მწერი ერთხელაც არ მიეკარა. ყვავილი კი განაგრძობდა ოცნებას. დაუსრულებელი ღამეების განმავლობაში ის წარმოსახვაში დახატავდა ხოლმე ფუტკრებით სავსე სამოთხეს, სადაც მწერები მუდამ თავზე დაფარფატებდნენ და მხურვალედ უკოცნიდნენ მშვენიერ ფურცლებს.

ეს ფანტაზია იმდენად ტკბილი იყო, რომ ყვავილი სასიცოცხლო ძალით ივსებოდა და მეორე დღესაც მხნედ და ხალისიანად ატარებდა - მზის სხივებს ეძლეოდა მთელი არსებით.

ერთხელაც, ღამით, მთვარე გაესაუბრა ვარდს. ვინ ვინ და, მთვარემ ხომ ყველაზე კარგად იცოდა ვარდის მარტოსულობის ამბავი:

"არ დაგღალა ლოდინმა?"

"ალბათ, დამღალა კიდეც, მაგრამ მაინც დავუცდი".

"რატომ?"

"იმიტომ, რომ თუ არ გავიფურჩქნები, თუ არ გადავიშლები, უბრალოდ, აღარ ვიქნები".

გამოდის, რომ როცა სილამაზეს მარტოსულობა განადგურებით ემუქრება, გამოსავალი ერთადერთია - არ უნდა დანებდე, შინაგანად გახსნილი უნდა დარჩე. გახსნილი სიყვარულისთვის.

ქართულად გამოცემულია პაულო კოელიოს საერთაშორისო ბესტსელერები: "თერთმეტი წუთი", "ალქიმიკოსი", "რიო-პედრას ნაპირას ჩამოვჯექი და ავტირდი" და "ვერონიკამ სიკვდილი გადაწყვიტა". იკითხეთ წიგნის მაღაზიებში.

ინფოთეკა

სელადესი და სესარი "რეალს" დატოვებენ

ნახევარმცველები ალბერტ სელადესი და მეკარე სესარი მადრიდის "რეალს" სეზონის ბოლოს დატოვებენ, როცა ფეხბურთელებს კლუბთან მოქმედი კონტრაქტი დაუმთავრდებათ. "გუნდის ხელმძღვანელობამ ვერ შეძლო ამ ფეხბურთელებთან ახალი კონტრაქტის დეტალებზე შეთანხმება. სელადესისა და სესარის კონტრაქტი 30 ივნისს იწურება. ამ დღიდან ნახევარმცველსა და მეკარეს შეუძლიათ, ახალი კლუბი მოძებნონ," - ნათქვამია კლუბის ოფიციალურ განცხადებაში.

"ჩელსის" მცველი ორი თვით დაისვენებს

მუხლის ტრავმის გამო ლონდონის "ჩელსის" გერმანელი მცველი რობერტ ჰუტი დაახლოებით ორი თვით დაისვენებს. არადა, ფეხბურთელი სულ ახლახან გამოჯანმრთელდა და ინგლისის თასის მეოთხე რაუნდის მატჩში "ბირმინგემთან" გოლიც კი გაიტანა. ის თამაში "არისტოკრატებმა" - 2:0 მოიგეს.

"ჰუტს აშკარად არ გაუმართლა. თუმცა, ქირურგიული ჩარევა საჭირო არ იქნება," - განაცხადა "ჩელსის" ექიმმა მაიკ ბენქსმა.

"ტოტენჰემმა" ინგლისის ნაკრების ფეხბურთელი შეიძინა

ინგლისის პრემიერლიგის კლუბი "ტოტენჰემ ჰოტსპური" "დერბი ქაუნთის" ხელმძღვანელობას შეუთანხმდა ინგლისის ახალგაზრდული ნაკრების ფეხბურთელის ტომი ჰადლსტოუნის ტრანსფერის თაობაზე. სააგენტო როიტერი იუწყება, რომ 18 წლის ფეხბურთელი ლონდონურ კლუბს 2005 წლის ზაფხულში შეუერთდება. "ტოტენჰემმა" ფეხბურთელის სანაცვლოდ 2,5 მილიონი გირვანქა სტერლინგი გადაიხადა.

"ლივერპული" "ევერტონს" დაეხმარა

ინგლისის "ევერტონის" გულშემატკივრებმა და ხელმძღვანელობამ თავის ყველაზე პრინციპულ მეტოქეს, თანაქალაქელ "ლივერპულს" მადლობა უნდა მოახსენონ იმისთვის, რომ მიკელ არტეტამ გადაწყვიტა "ევერტონში" გადასვლა. 22 წლის ფეხბურთელი ინგლისს ესპანეთის "რეალ-სოსიედადიდან" ეწვია და ის მადრიდის "რეალში" გადასულ დანიელს, ტომას გრავესენს შეცვლის. ახალგაზრდა ესპანელი ფეხბურთელის თქმით, მან გადაწყვეტილება მას შემდეგ მიიღო, რაც სერიოზულად ესაუბრა "ლივერპულში" მოთამაშე თანამემამულეებს. "მე რამდენიმე მიმზიდველი წინადადება მქონდა, მაგრამ გადავწყვიტე, "ევერტონზე" შემეჩერებინა არჩევანი, - ამბობს მიკელ არტეტა, - ხაბი ალონზოსა და ლუის გარსიას ვესაუბრე. მათ დამარწმუნეს, რომ ლივერპულში გადასვლა ყველა ვარიანტს სჯობდა. ხაბიმ მიამბო, რომ "ევერტონი" შესანიშნავი გუნდია და მას უაღრესად ექსცენტრიული გულშემატკივარი ჰყავს, ხოლო ლუის გარსიამ ამიხსნა, რომ ლივერპულში ნამდვილი ესპანური კლანი ჩამოყალიბდა".

ბალდემ "სელტიკთან" კონტრაქტი გააგრძელა

შოტლანდიური "სელტიკის" მცველმა ბობო ბალდემ კლუბთან ახალ კონტრაქტს მოაწერა ხელი. როიტერის ცნობით, შეთანხმება 4,5 წელიწადზეა გათვლილი. ამრიგად, გაქარწყლდა ხმები იმის თაობაზე, რომ ფეხბურთელი სხვა გუნდში გადასვლას აპირებდა. ადრე 29 წლის ბალდე ინგლისის "მიდლსბროსთან" აწარმოებდა მოლაპარაკებებს. თავის მხრივ, შეთანხმებით კმაყოფილია კლუბის მთავარი მწვრთნელი მარტინ ო`ნილი. მისი განცხადებით, კარგია, რომ ბალდემ გუნდში დარჩენა გადაწყვიტა.

აიალამ მორიგი ტრავმა მიიღო

"ვალენსიას" არგენტინელმა მცველმა რობერტო აიალამ ესპანეთის ჩემპიონატის მორიგი ტურის მატჩში ბილბაოს "ატლეტიკთან" ტრავმა მიიღო, რის გამოც ის სამ კვირას დაისვენებს. ფეხბურთელი ერთ-ერთ ეპიზოდში ბილბაოელ ფერნანდო ლორენტეს შეეჯახა. ექიმები ვარაუდობენ, რომ აიალას შეიძლება ნეკნი ჰქონდეს გატეხილი. ამჟამად აიალა სამედიცინო გამოკვლევის შედეგებს ელოდება.

აღსანიშნავია, რომ აიალამ გასული წლის აგვისტოში მუხლის ტრავმის გამო სეზონის დიდი ნაწილი გამოტოვა და მინდორზე მხოლოდ იანვრის დასაწყისში გამოჩნდა. ფეხბურთელმა მხოლოდ სამი მატჩის გამართვა მოასწრო.

ვერისბაღელები

ქართული ფეხბურთის გენერალისიმუსი

რუბრიკას უძღვება
ნინო სვანიძე

დღეს დიდი ბორის პაიჭაძის დაბადების დღეა და ჩვენი რუბრიკის სტუმარია მისი ერთ-ერთი ყველაზე ერთგული თაყვანისმცემელი გულბათ ტორაძე. მასთან ერთად დიდ ფეხბურთელზე და ვერისბაღულ თავგადასავლებზე სასაუბროდ გვესტუმრა დათო ხაზარაძეც.

გულბათ ტორაძე: ჩემთვის ბორის პაიჭაძე პირველ ადგილზე დგას; მეორეზე ვერავის დავაყენებ; მესამიდან უკვე იწყება - ღოღობერიძე, მესხი... უმაგალითო, უნიკალური დრიბლინგი ჰქონდა - მარადონას გარღვევები ხომ გახსოვთ, აი, ეს იყო პაიჭაძე. ბორიას მუდამ სამი კაცი იჭერდა...

დათო ხაზარაძე: და სულ მუხლებში ურტყამდნენ - ორივე მუხლზე მენისკი დამართეს...

გულბათ ტორაძე: სულ მახსენდება რუსი მეკარეების პანიკური ყვირილი: "держите Паичадзе"!

ЦДКА-სთან საკვირველად მოგებული მატჩი, ალბათ, ჩემი ცხოვრების ყველაზე მნიშვნელოვანი შთაბეჭდილებაა - პირველ ტაიმში 4:1 ვაგებდით და ბოლოს 5:4 მოვიგეთ... უიმედო სიტუაცია იყო, გულშემატკივრების ნაწილმა სტადიონი დატოვა, ტრიბუნები დაიცალა; ვინც დავრჩით, გვეტირებოდა. რა ხდებოდა, იცით? - ჩვენი გუნდის კაპიტანი შოთა შავგულიძე იმ დროს უკვე ველარ თამაშობდა და იმ დღეს, საერთოდაც, ავად იყო. მოკლედ, დაცვა სულ მოიშალა. მეორე ტაიმში შავგულიძე შეცვალეს და გამოიყვანეს მინჯია; ბრწყინვალედ ითამაშა სლალოვმა, რომელმაც დაიჭირა ცენტრალური თავდამსხმელი ფედოტოვი - იმ ოთხი გოლიდან ფედოტოვს არც ერთი არ გაუტანია.

დათო ხაზარაძე: მე მაგ თამაშს არ მოვსწრებივარ და არ მახსოვს - ბობროვი ჯერ არ თამაშობდა, არა?!

გულბათ ტორაძე: არა, ბობროვი ჯერ არ თამაშობდა. უჰ, ბობროვისნაირი ფეხბურთელი რუსებს არ ჰყოლიათ - ზაფხულში ფეხბურთს თამაშობდა, ზამთარში - ჰოკეის...

დათო ხაზარაძე: ბაღში ამბობდნენ - ფრენბურთსაც თამაშობდა და იქაც ისეთი მონაცემები ჰქონდა, ფრენბურთელი რომ გამხდარიყო, ისეთივე წარმატება ელოდა, როგორიც ფეხბურთშიო...

გულბათ ტორაძე: ერთ-ერთი თამაშის მერე რუსეთის პრესა წერდა, - სულ მარტომ მოუგო თბილისის "დინამოსო", - სხვათა შორის, მართლა ასე იყო...

მაგრამ, ისევ იმ საოცარ მატჩს დავუბრუნდეთ. პაიჭაძემ იმ დღეს ერთი გოლი გაიტანა პირველ ტაიმში. საინტერესო ის იყო, რომ იმ თამაშში პირველად გამოიყენეს ადგილების შეცვლის ტაქტიკა ე.წ. блуждающий форвард. პაიჭაძე და ასლან ხარბედია თამაშის დროს ერთმანეთს უცვლიდნენ ადგილებს. ეს იმდენად უჩვეულო იყო, რომ რუსი ჟურნალისტები წერდნენ: ამ დღეს პაიჭაძემ მარცხენა ფლანგზე ითამაშაო. იმ დღეს ძალიან დიდი სტიმული მისცა ჩვენს "დინამოს" იმან, რომ მეორე ტაიმის მეორე წუთზევე რუსების კარში პენალტი დაინიშნა - ბერძენიშვილი გამოიქცა და ბურთი ნელა გააგორა კარის მარცხენა კუთხისკენ. მეკარე მარჯვნივ გადახტა; ბურთი იმდენად ნელა მოძრაობდა, თვითონაც ცოცვით წავიდა იმ მხარეს, მაგრამ ველარაფერი უშველა. ამის შემდეგ მხიარული ატმოსფერო შეიქმნა და დინამოელებს გული მოეცათ. ჰოდა, რუსების კარის მიმართულებით იმისთანა შტურმი დაიწყო, რომლის მსგავსი მე არც თბილისში მინახავს ოდესმე და არც - ეკრანზე.

დათო ხაზარაძე: ისე, ბორიას მძიმე ხასიათი ჰქონდაო, - ამბობენ, - სიმთვრალე არ უყვარგოდაო...

გულბათ ტორაძე: ცხოვრებაში, შეიძლება, ეგრეც იყო, მაგრამ მოედანზე საოცარი წესრიგით გამოირჩეოდა. ისეთი ავტორიტეტი ჰქონდა, 24 წლის ბიჭს ზოგიერთი მსაჯი მამის სახელით მიმართავდა. ძალიან კორექტული იყო - რაც მაგას ფეხებში ურტყეს... მაგრამ არასოდეს სიტყვა არავისთვის შეუბრუნებია.

ბორიას წაქცევა შეუძლებელი იყო; მოედანზე თითქმის არასოდეს ეცემოდა. ერთი ჟურნალისტი წერდა: პაიჭაძე არასოდეს ეცემა, ისეთი შთაბეჭდილება იქმნება, თითქოს ამ ფეხბურთელს დაცემა ღირსების შელახვად მიაჩნიაო.

დათო ხაზარაძე: დიდი ანგარიშით მოგებებიდან, "არარატს" 5:0 რომ მოვუგეთ, ის მახსენდება... ხუმრობით ამბობდნენ, - იმის მერე სომხები ტირში, ათიანის მაგივრად, დათუნაშვილის სურათებს დებენ და ესვრიანო...

გულბათ ტორაძე: ჰო, "არარატს" ხუთივე გოლი დათუნაშვილმა გაუტანა სულ რაღაც 27 წუთში. მერე ერთი ჩემი მეგობარი, ცნობილი სომეხი კომპოზიტორი მირზოიანი მიყვებოდა: ერევანში ბავშვები ცუდად რომ იქცევიან, დედები ასე აშინებენ: "სუსკაც, სუსკაც, დათუნაშვილი გალისაო"...

ერთხელ კიდევ 3:0 მოვუგეთ სომხებს და ამის მერე, მალე, კიროვაკანის მხარეში მოვხვდი. ვხედავ, უზარმაზარ კლდეს სულ მაღლა დიდი ასოებით აწერია: "დინამო" თბილისი / "არარატი" - 3:0; დღემდე მიკვირს, იმ სიმაღლეზე ვინ აძვრა ამის დასაწერად.

დათო ხაზარაძე: სამაგიეროდ, რუსული გუნდების გამო როგორ ვიჩაგრებოდით?! - "სპარტაკმა" ჩემპიონობა რომ წაგვართვა...

გულბათ ტორძე: გადათამაშება რომ დაგვინიშნეს? - ჩემპიონატის ბოლო ტური იყო; ჩვენებმა მოსკოვის "ტორპედოს" მოუგეს და თბილისის "დინამო" მოსკოვის "სპარტაკს" ორი ქულით უსწრებდა. "სპარტაკი" ბოლო ტურში დამარცხდა და ქართველები ჩემპიონები ხდებოდნენ, მაგრამ ეს "თბილისი"-"ტორპედოს" შეხვედრის ბოლო წუთზე გახდა ცნობილი. აღშფოთებული რუსი მაყურებლები მოედანზე ჩაცვივდნენ და თამაში ჩაშალეს. ყველა მოელოდა, რომ რუსებს დამარცხებას ჩაუთვლიდნენ, იმიტომ, რომ ასეთ შემთხვევებში ასე იყო მიღებული; დინამოელები საღამოს რესტორანში ზეიმობდნენ გამარჯვებას, როდესაც მოგვიანებით იქ ბორის პაიჭაძე მივიდა (მაშინ მწვრთნელი იყო) და გუნდს გამოუცხადა, - გადათამაშება გადაწყდაო.

ნამთვრალევმა და გაწბილებულმა ქართველებმა ის გადათამაშება, რასაკვირველია, წააგეს და ჩემპიონი მოსკოვის "სპარტაკი" გახდა.

დათო ხაზარაძე: მაშინ მწვრთნელი ბორია იყო...

გულბათ ტორაძე: ჰო, მოუწია, იმიტომ რომ, ალბათ საგანგებოდ, ორი კვირით ადრე "დინამოს" მაშინდელი მწვრთნელი იაკუშინი რუსეთში გაიხმეს. თანაც, იმ დროს ბერიას პროცესი მიმდინარეობდა. ამბობენ, - ფალსიფიცირებული პროცესი იყო, ბერია გაცილებით ადრე მოკლესო, მაგრამ გაზეთები სულ ამაზე წერდნენ, რა ვიცი.

ბორია მეორე წელსაც დარჩა მწვრთნელად, მაგრამ, რამდენადაც დიდი ფეხბურთელი იყო, მწვრთნელად არ ივარგა; მე მაინც ქართული ფეხბურთის გენერალისიმუსი დავარქვი.

თავგადასავლები

დათო ხაზარაძე: ბაღში დადიოდა ერთი მინდია მოსაშვილი, რომელსაც ძალიან მოსწონდა მელაშვილი; ცუდი ფეხბურთელი ნამდვილად არ იყო, მაგრამ იმ დროს "დინამოში" ვარსკვლავები თამაშობდნენ, ამას კიდევ მესხზე მეტად მელაშვილი მოსწონდა. ჰოდა, ბოლოს ბაღიდან გააძევეს - გემოვნება არა გაქვსო. მერე მონანიების წერილი გამოგზავნა და ისე დაბრუნდა.

გულბათ ტორაძე: ბაღის მესხისტებს ეგ როგორ გაუბედა... ისე, ერთხელ ლევან ხაინდრავამ იყარა მაგათი ჯავრი. ლევანი ბაღში იშვიათად მოდიოდა, მაგრამ ძალიან პატივსაცემი კაცი იყო და ყველა მოწიწებით ეპყრობოდა; კულტის მცირედი გამოვლინებაც კი ლევანში საშინელ პროტესტს იწვევდა. ერთხელაც მოვიდა და ყველას გასაგონად განაცხადა: "у нас прекрасная команда; Сейчас нам нужен хороший левый край"! ამ დროს მარცხენა ფლანგზე მესხი თამაშობს. გამწარდნენ მესხისტები, მაგრამ ვერაფერი ვერ უთხრეს ლევანს.

დათო ხაზარაძე: შალვა ქირია, ბრაზილიისტი?! - პელეს არსებობა პირველად იმისგან გავიგეთ. ბრაზილიის ყველა თამაშს გულშემატკივრობდა - ხან როგორ გაიგებდა ანგარიშს, ხან - როგორ. მსოფლიო ჩემპიონატის ფინალში ბრაზილია შვედეთს შეხვდა და მოიგო. მოხდა ისე, რომ შალვამ ანგარიში არ იცის და ბაღში მოვიდა. ბიჭებმა ერთმანეთს თვალი ჩაუკრეს და მოატყუეს, - ბრაზილიამ წააგოო. კინაღამ ატირდა კაცი. ამ დროს იქვე, მაღალ ბოძზე მიმაგრებული რეპროდუქტორიდან ისმის დიქტორის ხმა: ბრაზილია ჩემპიონი გახდა. შალვა იმსიმაღლე ბოძზე აცოცდა და რეპროდუქტორს აკოცა...

პელე ისე უყვარდა, შვილის შეძენას რომ ელოდებოდა, ბაღელები ხუმრობდნენ - ბიჭი თუ შეეძინა, ნამდვილად პელეს დაარქმევსო; გოგონა გაუჩნდათ და ბაღელებმა უთხრეს, არა უშავს, შეგიძლია, პელო დაარქვაო.

ჭიდაობა

საქართველოს ჩემპიონატი დამძიმდა

ბიგა ბურასაშვილი

წესები შეიცვალა, მეტ-ნაკლებად გამარტივდა და მხოლოდ იმიტომ, რომ ჭიდაობა უფრო სანახაობრივი და დინამიკური გამხდარიყო, მაგრამ დასანანია, რომ თავად ჭიდაობა უკან მიდის.
ვგულისხმობთ იმას, რომ ფანდები და ტექნიკა სადღაც გაქრა. ძველი თაობის მოჭიდავეები სინანულით ამბობენ, ადრე რომ იყო, ის აღარაა. ახლა ტექნიკის ადგილი ძალისმიერმა ორთაბრძოლებმა დაიკავაო. გუშინ ბერძენ-რომაელთა საქართველოს ჩემპიონატი დამთავრდა და ვეტერანმა ფალავნებმა კიდევ ერთხელ თქვეს: ეს ის არაა, რაც ადრე იყო.

ლევან თედიაშვილის სახელობის ოლიმპიური მზადების ცენტრი ორ დღეს ბერძენ-რომაელთა საქართველოს ჩემპიონატს მასპინძლობდა. საქართველოს სხვადასხვა კუთხის 20 გუნდი და 138 ფალავანი ერთმანეთს პირველობას ეცილებოდა. სანახაობრიობის მხრივ ჩემპიონატი აშკარად მოიკოჭლებდა. ეფექტური ფანდებისა თუ გდებების ნაცვლად ძირითადად ძიძგილაობა ვნახეთ. მართალია, ახალმა წესებმა ჭიდაობას ტემპი შემატა, მაგრამ არა ეფექტურობა. ის, რომ ტემპმა იმატა, იმის დამსახურებაა, რომ პერიოდები სამიდან ორ წუთამდე შემცირდა, თუმცა, ამ მხრივ მთავარ როლს მაინც ჯვარედინი შემოვლება ასრულებს. კერძოდ, იმ შემთხვევაში, თუ პერიოდი ნულოვანი ფრით მთავრდება, მონეტის აგდებით ვლინდება ხელის შემკვრელი ანუ ასეთი უპირატესობის მქონე მეტოქე, რომელიც ვალდებულია, 30 წამში გდება განახორციელოს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ქულა მეტოქეს ერიცხება. აქედან გამომდინარე, ხელის შემკვრელი ყველა ღონეს ხმარობს იმისთვის, რომ 30 წამი თავის სასარგებლოდ გამოიყენოს და მეტოქეს ქულა არ აჩუქოს. ძველი წესებით, მეტოქე (ან მეტოქეები) ერთწუთიანი მონაკვეთის გასვლას ელოდნენ და ილეთის შერულებაზე თავს არ იტკიებდნენ.

და კიდევ: რადგან პირველ პერიოდში დაგროვილ ქულებს მეორეში მნიშვნელობა აღარ ენიჭება, მეტოქეს მეორე შეხვედრაში ანგარიშის გათანაბრების შანსი ეძლევა. მნიშვნელობა არა აქვს, ერთი ქულით მოიგებს თუ ათით. მოგება მოგებად რჩება და პერიოდებში დაგროვილი ქულებიც ბათილდება. ერთი სიტყვით, პირველი პერიოდის მომგები ყველა ღონეს ხმარობს, რომ მეორე შერკინებაც მოიგოს, რათა შეხვედრა დამატებით პერიოდამდე არ მიიყვანოს. ერთი სიტყვით, პირველის მომგებს დამშვიდების საშუალება არ ეძლევა და იძულებულია, შეუტიოს.

მართალია, საქართველოს ჩემპიონატი ევროპის ჩემპიონატისთვის ერთგვარი შესარჩევი ასპარეზობაა, მაგრამ სანახაობრიობს მხრივ არც ამას მოუხდენია რაიმე გავლენა. მეტ-ნაკლებად საცქერი ორთაბრძოლები ნახევარფინალებამდე ვიხილეთ, მერე კი ვითარება საგრძნობლად შეიცვალა.

კონტინენტის პირველობა კი იმიტომ ვახსენეთ, რომ რამდენიმე მოჭიდავემ წონა შეიცვალა, უფრო სწორად, ზედა წონებში გადაბარგდა. მაგალითად, ევროპის ვიცე-ჩემპიონი ირაკლი ჭოჭუა, რომელიც აქამდე 55 კგ წონაში გამოდიოდა, 60-იანებში გადავიდა; მსოფლიო ჩემპიონი მანუჩარ კვირკველია - 66-დან 74 კგ წონაში, ევროპის ჩემპიონი და მსოფლიოს ვიცე-ჩემპიონი ბადრი ხასაია 74-დან 84 კგ წონაში. ერთადერთი, ვინც ათენის ოლიმპიური ნაკრებიდან იმავე წონაში დარჩა, ოლიმპიური "ვერხლის" მფლობელი რამაზ ნოზაძე და მძიმეწონოსანი მირიან გიორგაძეა. მსოფლიო ჩემპიონი მუხრან ვახტანგაძე, რომელსაც საქართველოს ჩემპიონატზე არ უასპარეზია, ალბათ, იმავე წონაში დარჩება (84კგ.), რომელშიც აქამდე გამოდიოდა, მაგრამ საინტერესოა, ნაკრების ჯერაც დაუსახელებელი მწვრთნელი მსოფლიო ჩემპიონატზე ხასაიას მიანიჭებს უპირატესობას თუ ვახტანგაძეს? თუ წონა მოიმატა და 96-ში გადავიდა, საეჭვოა, ვინმემ ნოზაძე ნაკრებიდან ამოაგდოს. ასე რომ, ბევრი რამ გასარკვევია. თუმცა, შემოდგომამდე ალბათ წონები დაბალანსდება და ყველა თავის ადგილს დაიკავებს. მწვრთნელის ვინაობა კი გუშინ უნდა გაცხადებულიყო, თუმცა, ის არავის დაუსახელებია. ამის გამოა, რომ ვარაუდების ამარა დავრჩით. იმედია, დღეს ან ხვალ მაინც გაირკვევა ბერძენ-რომაელთა ნაკრების მწვრთნელის ვინაობა.

რაც შეეხება ჩემპიონატის ბოლო დღეს, ჩემპიონები და პრიზიორები გამოვლინდნენ სამ წონით კატეგორიაში. მიუხედავად იმისა, რომ კვირკველიამ წონა მოიმატა, გამარჯვება არ გასჭირვებია, ხოლო ნოზაძესთან დაკავშირებით ეჭვი არავის შეჰპარვია.

დღეს ესტაფეტა თავისუფალი სტილით მოჭიდავეებმა ჩაიბარეს. შესაძლოა, დიდი ფინალის მოწმეც გავხდეთ (ელდარ კურტანიძე და გიორგი გოგშელიძე, რომელიც რუსეთის ნაკრებიდან დაბრუნდა).

ტექნიკური შედეგები:

66კგ.
1. დავით ბედინაძე
2. ზურაბ ზავარაშვილი
3. ალექსანდრე ტაბატაძე
3. თორნიკე ჯანელიძე

74კგ.
1. მანუჩარ კვირკველია
2. ნუგზარ ცალუღელაშვილი
3. გენადი გოგიშვილი
3. შმაგი სალთხუციშვილი

96კგ.
1. რამაზ ნოზაძე
2. გია მორჩილაძე
3. ალექსანდრე ბურდილაძე
3. პაატა დვალიძე

ინფოთეკა

რივალდომ შეიძლება "ოლიმპიაკოსი" დატოვოს

ბრაზილიელმა ფორვარდმა რივალდომ განაცხადა, რომ ამ სეზონს "ოლიმპიაკოსის" შემადგენლობაში ჩაამთავრებს, რათა საბერძნეთის ჩემპიონი გახდეს. შემდეგ კი შეიძლება კლუბი დატოვოს. როიტერის ცნობით, რივალდომ სტადიონი მას შემდეგ დატოვა, რაც 30 იანვარს საბერძნეთის ჩემპიონატის მორიგი ტურის მატჩში "არისთან" შეცვალეს. ის თამაში "ოლიმპიაკოსმა" - 2:1 მოიგო.

აზერბაიჯანს ევროპის ჩემპიონატის მასპინძლობა სურს

უეფას შტაბბინაში ევროპის 2012 წლის ევროპის ჩემპიონატის ჩატარების რვა განაცხადი შევიდა, რომელიც ათი ქვეყნის ფედერაციამ გაგზავნა.

ჩემპიონატის დამოუკიდებლად გამართვის ინიციატივა გამოთქვეს: აზერბაიჯანმა, იტალიამ, რუმინეთმა, საბერძნეთმა, რუსეთმა და თურქეთმა. ხორვატები პირველობის მასპინძლობას უნგრეთთან ერთად აპირებენ, პოლონელები კი - უკრაინელებთან. განაცხადების შეტანის ვადა ორშაბათს ამოიწურა.

ზოგიერთმა ქვეყანამ უფრო ადრე გამოთქვა ჩემპიონატის მასპინძლობის სურვილი. იტალიამ კი 1980 წელს უკვე უმასპინძლა ევროპის ჩემპიონატის ფინალურ ეტაპს და, ამასთან, 1968 წელსაც მასპინძლობდა ამ ეტაპის შეკვეცილ ვარიანტს, ანუ ნახევარფინალსა და ფინალს.

საბერძნეთი თურქეთთან ერთად აპირებდა 2008 წლის ევროპის ჩემპიონატის მასპინძლობას, ისევე, როგორც ხორვატია და ბოსნია, რუსეთი და უნგრეთი, მაგრამ ჩემპიონატი საბოლოოდ ავსტრია-შვეიცარიას ერგო.

ჩემპიონატის მასპინძლის არჩევის პროცესი ორ ეტაპად იყოფა. ეს კეთდება იმისთვის, რომ დაიზოგოს როგორც უეფას, ისე ეროვნული ფედერაციების სახსრები. პირველ ეტაპზე აირჩევა სამი ყველაზე სავარაუდო მასპინძელი, ხოლო მეორე ეტაპზე უკვე საბოლოო გადაწყვეტილებას მიიღებენ.

პირველი ეტაპის რეგლამენტის მიხედვით, პრეტენდენტები ვალდებულნი არიან, თავიანთი დოკუმენტაცია წარადგინონ არა უგვიანეს 21 ივლისისა. 2005 წლის ნოემბერში უეფას აღმასრულებელი კომიტეტი სამ საუკეთესოს დაასახელებს. საბოლოო გადაწყვეტილება კი 2006 წლის დეკემბერში მიიღებენ.

"პრეტენდენტებს ყველა საჭირო მასალას მივაწვდით იმისთვის, რომ პირველი ეტაპისთვის რაც შეიძლება უკეთ მოემზადონ, - განაცხადა უეფას დირექტორმა ლარს-კრისტერ ოლსონმა, - ახლა შერჩევის ჩვენეული სქემა ძალიან ჰგავს იმას, რომელსაც ოლიმპიურ თამაშებზე იყენებენ. კანდიდატებმა უნდა წარმოადგინონ გარანტიები და თავიანთი წინადადებები შემოგვთავაზონ, რის შემდეგაც პირველ ქულებს დავწერთ. საბოლოო გადაწყვეტილება კი მიღებული იქნება მეორე ეტაპის ბოლოს, 2006 წლის დეკემბერში. ეს ნიშნავს, რომ ევროპის ჩემპიონატის ფინალური ეტაპისთვის მოსამზადებლად ქვეყანას კიდევ ექვსი წელი დარჩება".

მოთხოვნების სრული ნუსხა დაინტერესებულ ასოციაციებს 8 თებერვალს გადაეგზავნებათ.

"ტორპედომ" ავსტრიის ნაკრების ფეხბურთელი შეიძინა

ავსტრიის ნაკრებისა და გრაცის "შტურმის" ფორვარდმა მარიო ჰაასმა მოსკოვის "ტორპედოსთან" კონტრაქტის გაფორმება გადაწყვიტა. ამის შესახებ ინფორმაცია გაავრცელა ავსტრიულმა სააგენტო "სპორტლაივმა". ფეხბურთელის სატრანსფერო ფასი 300-დან 400 ათას ევრომდე მერყეობს. 30 წლის ფეხბურთელი 2005 წლის ზაფხულში თავისუფალი აგენტის სტატუსს იღებდა. ამიტომ "შტურმმა" ის სასწრაფოდ გაყიდა. თუმცა, ჯერჯერობით ჰაასს სამედიცინო შემოწმება არ გაუვლია. ასე რომ, შეთანხმება საბოლოოდ დასრულებულად არ შეიძლება ჩაითვალოს.

უილიამსი შეიძლება ჰარისონს შეხვდეს

ბრიტანელმა მძიმეწონოსანმა მოკრივემ დენი უილიამსმა 2004 წლის დეკემბერში ვიტალი კლიჩკოსთან დამარცხების შემდეგ განაცხადა, რომ სურს, მომდევნო ბრძოლა ევროპის ჩემპიონის ტიტულისთვის გამართოს ან შეხვდეს რომელიმე ამერიკელ მოკრივეს, ვისაც კრივის სამყაროში სახელი აქვს.

Allboxing-ის ცნობით, ერთადერთი გამონაკლისი შეიძლება გახდეს 2000 წლის ოლიმპიური ჩემპიონი ოდლი ჰარისონი, რომელთან შეხვედრასაც უილიამსი დიდი ხანია ცდილობს.

ინფოთეკა

მსაჯმა საკუთარი თავი მინდვრიდან გააძევა

ინგლისის ერთ-ერთ სამოყვარულო ლიგაში კურიოზი მოხდა. მატჩის არბიტრი ერთ-ერთი გუნდის მეკარეს იმისთვის გაუწყრა, რომ მისი გადაწყვეტილება გააპროტესტა. მსაჯმა მეკარეს თვალში ჩაარტყა და ამის შემდეგ საკუთარ თავს წითელი ბარათი უჩვენა. ფეხბურთის ისტორიაში ეს უნიკალური მოვლენა მოხდა სამოყვარულო გუნდების "პიტერსბორო ნორთ ენდისა" და "როიალ მეილის" მატჩში.

მატჩის 63-ე წუთზე "როიალ მეილის" ფეხბურთელმა გოლი გაიტანა და მისი გუნდი დაწინაურდა. "პიტერსბოროს" მეკარემ რიჩარდ მაკგაფინმა გადაწყვიტა, რომ გოლი წესების დარღვევით გავიდა და ამის შესახებ მატჩის არბიტრს აცნობა. მსაჯმა ენდი უეინმა, რომელიც ტრაილერის მძღოლია, მოულოდნელად სასტვენი მინდორზე დააგდო და არანორმატიული ლექსიკის გამოყენებით მეკარესთან ხელჩართულ ჩხუბში გადაეშვა. შემდეგ უეინი გონს მოეგო, თავი დამნაშავედ ცნო და შესაბამისი რეაგირებაც მოახდინა - საკუთარი თავს წითელი ბარათი უჩვენა, იქვე მატჩის დამთავრების ნიშნად დაუსტვინა და მინდორი დატოვა.

"მე გავიგონე მეკარის სიტყვები: "მსაჯო, შენ არ იცვლები. ჩვენს სასარგებლოდ არასოდეს უსტვენ". ეს ბოლო წვეთი იყო, მაგრამ, მადლობა ღმერთს, გავაცნობიერე, მართალი არ ვიყავი, - განაცხადა 39 წლის არბიტრმა, - ჩემი მოქმედება აბსოლუტურად არაპროფესიონალური იყო. ეს რომ ფეხბურთელს გაეკეთებინა, მას აუცილებლად მინდვრიდან გავაძევებდი, მაგრამ იმის გამო, რომ ეს მე ჩავიდინე, მინდორიც თავად უნდა დამეტოვებინა".

ინგლისის ფეხბურთის ასოციაციამ პირობა დადო, რომ ამ ინციდენტს გულდასმით შეისწავლის. მსაჯი კი თავს იმით იმართლებს, რომ მას და მის ოჯახს ბოლო დროს პრობლემები ჰქონდა.

ჰინგისის დაბრუნება წარუმატებელი აღმოჩნდა

მსოფლიოს ყოფილი პირველი ჩოგანი, შვეიცარიელი მარტინა ჰინგისი ორწლიანი შესვენების შემდეგ კორტზე დაბრუნდა, მაგრამ ახლა ფეხის ქრონიკული ტრავმის გამო იძულებულია, პროფესიული კარიერა საბოლოოდ დაასრულოს.

სამშაბათს პატაიეს საჩოგბურთო ტურნირის ფარგლებში ჰინგისი პირველ წრეში გერმანელ მარლენ ვაინგარტნერს შეხვდა და სამ სეტში - 1:6, 6:2, 6:2 დამარცხდა. ტურნირის წინ 24 წლის შვეიცარიელმა ჩოგბურთელმა ხაზგასმით აღნიშნა, რომ შეჯიბრებაზე მოგებულ მთელ შემოსავალს სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიაში ცუნამისგან დაზარალებულთა ფონდში გადარიცხავდა.

მარტინა ჰინგისმა საჩოგბურთო კარიერა 22 წლის ასაკში ორივე მუხლზე გადატანილი ოპერაციის შემდეგ დაასრულა. რვაწლიანი კარიერის განმავლობაში ჰინგისმა "დიდი სლემის" სერიის ხუთი ტურნირი მოიგო და ყველაზე ახალგაზრდა ჩოგბურთელი გახდა, რომელიც პროფესიონალ ჩოგბურთელთა რეიტინგს სათავეში ჩაუდგა.

უკანასკნელი შეხვედრა ჩოგბურთელმა 2002 წლის ოქტომბრის შუა რიცხვებში გამართა და გერმანული ფილდერშტადტის ტურნირზე ელენა დემენტიევასთან დამარცხდა.

ლიტველმა ბიზნესმენმა "ჰართსის" აქციების მესამედი შეიძინა

ლიტველმა ბიზნესმენმა ვლადიმირ რომანოვმა შოტლანდიური პრემიერლიგის "ჰართსის" აქციათა 19,6 პროცენტი შეიძინა. სააგენტო როიტერის ცნობით, ამჟამად რომანოვს კლუბის აქციათა 29,9 პროცენტი ეკუთვნის.

გაბაშვილი მეორე წრეში გავიდა

რუსეთის სახელით მოასპარეზე თეიმურაზ გაბაშვილი Millennium Iinternational-ის საჩოგბურთო ტურნირის მეორე წრეში გავიდა. ტურნირი აშშ-ში იმართება და მისი საპრიზო ფონდი 380 ათასი დოლარია. გაბაშვილმა, რომელიც ძირითად ბადეში საკვალიფიკაციო წრიდან მოხვდა, სამ სეტში დაამარცხა მასპინძელი ჯეიმს ბლეიკი - 4:6, 6:2, 6:2.

ბრიატორემ შეიძლება "რენო" დატოვოს

ოთხშაბათს, ახალი ბოლიდის პრეზენტაციაზე, "რენოს" სპორტულმა დირექტორმა ფლავიო ბრიატორემ განაცხადა, რომ რამდენიმე თვეში შეიძლება საჯინიბო დატოვოს. ბრიატორემ აღნიშნა: "უნდა გადავწყვიტო, მინდა თუ არა დასვენება, რადგან 16 წელი ფორმულა 1-ში - ეს დიდი დროა".

ფეხბურთი

როგორი ფეხი აქვს ნამგალაურს?

"დინამო" ესპანეთში გაემგზავრა

მიხეილ აბაიშვილი

ლევან ხერხეულიძის ფოტო

დავით ნამგალაურმა გადაწყვიტა თბილისის "დინამო" მოენახულებინა.

დღეს თბილისის "დინამო" მეორე უცხოურ საწვრთნელ შეკრებაზე გაემგზავრება, ამჯერად ესპანეთის კურორტ მალიორკაზე, სადაც საერთაშორისო ტურნირშიც მიიღებს მონაწილეობას. ტურნირს "მარბელას თასი" ეწოდება. "დინამო" მოსკოვის "სპარტაკს", სანკტ პეტერბურგის "ზენიტს" და დონეცკის "შახტარს" დაუპირისპირდება. ეს მატჩები გაიმართება 5, 7 და 9 თებერვალს.

გამგზავრების წინა დღეს თბილისის "დინამოს" დიღმის ბაზას ქართული სპორტული ოფიციოზის რანგით უმაღლესი სტუმარი ეწვია. საქართველოს სპორტის დეპარტამენტის თავმჯდომარე დავით ნამგალაური "დინამოს" შიდა სამზარეულოს გაეცნო. მისვლისთანავე იხუმრა, რომ მას კარგი ფეხი აქვს, რის შემოწმებასაც დიდი ხნის ლოდინი არ დასჭირდება. ზეგ "დინამო" "მარბელას თასზე" პირველ მატჩს გამართავს.

დინამოელების და კლუბის მმართველი დირექტორის დავით პეტრიაშვილის შეხვედრა დავით ნამგალაურთან, რამაც საბჭოური რეალიზმის "ძველი, კეთილი დრო" გამახსენა, დიღმის ბაზის საკონფერენციო დარბაზში გაიმართა. ფეხბურთელები, რომელთა რიგებშიც ბოლო ორ დღეს სერიოზული ცვლილებები განხორციელდა, შეხვედრაზე ცოტა დაბნეულები ისხდნენ.

ნამგალაურმა მასპინძლებს აუხსნა, თუ რატომ ვერ მოახერხა მათი უფრო ადრე გაცნობა.

"ერთი თვეა, რაც დეპარტამენტის თავმჯდომარის პოსტზე დავინიშნე. პირველივე დღიდან უამრავ პრობლემასთან მომიხდა შეჯახება. მოსაწესრიგებელი იყო სტრუქტურული, საორგანიზაციო და სხვა საკითხები. ამიტომ "დინამოს" გასაცნობად უფრო ადრე ვერ მოვედი. საქართველოს სპორტის დეპარტამენტი ყველაფერს გააკეთებს იმისთვის, რომ ქართული ფეხბურთის და სპორტის წინაშე არსებული პრობლემები უსწრაფესად გადაიჭრას. საქართველოს პრეზიდენტის ხედვაც ასეთია: სპორტი სტრატეგიულ სფეროდ, პრიორიტეტულ მიმართულებად არის გამოცხადებული. სამწუხაროდ, ჯერ ვერ მოვახერხე საქართველოს ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტთან შეხვედრა, თუმცა, ამას უახლოესი მომავლისთვის ვგეგმავ. მიხარია, რომ ქართულ საფეხბურთო სამყაროსთან პირველი შეხება თბილისის "დინამოსთან" სტუმრობით დაიწყო", - განაცხადა დავით ნამგალაურმა.

დინამოელებისა არ იყოს, ჩემთვისაც გაუგებარი დარჩა, რატომ იყო სამწუხარო, რომ დეპარტამენტის ახალმა შეფმა მთელი ერთი თვე ვერ მოახერხა "დინამოსთან" შეხვედრა. ისიც გაუგებარია, ან გუშინდელი შეხვედრა რით იყო მნიშვნელოვანი და აუცილებელი. თუ ბატონმა ნაგალაურმა მაინცდამაინც რომელიმე გუნდთან რანდევუ მოისურვა, უფრო უპრიანი არ იქნებოდა, "თბილისის" წარმომადგენლებს შეხვედროდა? თბილისის "თბილისმა" ხომ სწორედ გუშინ შეწყვიტა ძველი სახით არსებობა, თანაც, სწორედ იმ პრობლემების გამო, რომელთა გადაჭრაზე ზრუნვაც სპორტის დეპარტამენტის ფუნქციაა. მუდმივად დეკლარაციული საუბარი სპორტის სტრატეგიული და პრიორიტეტული მნიშვნელობის თაობაზე ხომ მხოლოდ ფიქციაა და სხვა არაფერი.

რეალურად არსებული საკანონმდებლო ბაზა კი ისეთი უღელია, რომლის ზიდვასაც სოლიდური შეძლების ბიზნესმენებიც ვერ ახერხებენ და სპორტის ინვესტირებაზე ან უარს ამბობენ, ან, თუ ასეთი რამ დაწყებული აქვთ, იძულებული ხდებიან, შეწყვიტონ. თუმცა, ეს ცალკე საუბრის თემაა, რასაც "24 საათი" კიდევ არაერთხელ დაუბრუნდება.

"თბილისის" პრობლემებით ყველაზე უკეთ "დინამომ" ისარგებლა. სიტყვა "ისარგებლა" ისე არ გამიგოთ, თითქოს "დინამოს" რამეში ვადანაშაულებდე. უბრალოდ, "თბილისმა" თავისი არასახარბიელო ფინანსური მდგომარეობის გამოსწორება მთელი გუნდის ტრანსფერზე დაყენებით სცადა და გასაკვირი არაფერია, რომ "დინამომ" არა მხოლოდ ინტერესი გამოხატა რამდენიმე ფეხბურთელის მიმართ, არამედ მათი გადმობირებაც მოახერხა. სავარაუდოდ, სეზონი რომ განახლდება, რვა ექსთბილისელი მოირგებს "დინამოს" მაისურას. თუმცა, გვარების დასახელებისგან თავს შევიკავებ, რადგან კონტრაქტები ჯერ არ გაფორმებულა. ის, რომ ელიავა, ორბელაძე, ოდიკაძე, გოგუა და გიორგი ჭელიძე "დინამოს" ესპანურ შეკრებაზე მიჰყავს, უკვე ბევრისმთქმელია. აქვე გამცნობთ, რომ "დინამომ" გუშინ კონტრაქტი გააფორმა გოჩა ჯამარაულთანაც. გთავაზობთ იმ ფეხბურთელთა სიას, რომლებსაც გია გეგუჩაძე ესპანეთში იახლებს: **ზოიძე, მამალაძე, სალუქვაძე, ჭიჭვეიშვილი, სილაგაძე, ორბელაძე, კაშია, ელიავა, ოდიკაძე, კანდელაკი, ხმალაძე, ნემსაძე, ჯამარაული, ნოზაძე, ლ. ჭელიძე, ბაბუნაშვილი, ქუცურუა, გოგუა, გ. ჭელიძე, რომერო, მახარაძე, მელქაძე, კაკალაძე, დვალი.**

"თბილისმა" აუქციონი გახსნილად გამოაცხადა

მიხეილ აბაიშვილი

გოგიტა ბუხაიძის ფოტო

"თბილისი" საგაზაფხულო სეზონს ახალი გუნდით შეეგებება.

2004 წლის 25 ოქტომბერი. სტადიონი "ოლიმპი". ფეხბურთში საქართველოს ჩემპიონატის მე-12 ტურის მატჩის, "თბილისი"-"დინამო", მატჩის ბოლო წუთი. "დინამოს" კარში დანიშნულია თერთმეტმეტრიანი საჯარიმო დარტყმა. საქართველოს ნაკრების... მეკარე, აკაკი დევაძის დარტყმა ირაკლი ზოიძემ კი მოიგერია, მაგრამ მანამდე ხუთი უპასუხო გოლი გაუშვა და "თბილისმა" "დინამოს" 5:0 მოუგო. მანამდე ეროვნულ ჩემპიონატში "დინამოს" ასეთი ანგარიშით არ წაეგო. სამწუხაროდ, ამ საპატიო რეკორდის შემოქმედი გუნდი ძველი სახით აღარ არსებობს. "თბილისმა" ნამდვილი ბაზრობა-აუქციონი გახსნა და პირველი გუნდის თითქმის ყველა ფეხბურთელი გასაყიდად "დახლზე გამოფინა".

გუშინ საფეხბურთო კლუბ "თბილისის" ხელმძღვანელებმა ნიკოლოზ დოლიძემ, მამუკა გუგეშაშვილმა და მთავარმა მწვრთნელმა ლუის ცაკარიასმა კლუბში მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით პრესკონფერენცია გამართეს.

მოლოდინისამებრ, "თბილისის" დაშლის ერთ-ერთი მთავარი მიზეზი არასახარბიელო ფინანსური მდგომარეობა ყოფილა, თუმცა, ამ პროცესს სხვა მოვლენებმაც შეუწყო ხელი. კლუბის აქციონერის მამუკა გუგეშაშვილის თქმით, საქართველოში სპორტული და, კონკრეტულად, საფეხბურთო ბიზნესი წამგებიანია, რასაც, პირველ რიგში, ცუდი საკანონმდებლო ბაზა განაპირობებს.

"საფეხბურთო კლუბის ფუნქციონირების აუცილებელი წინაპირობა შესაბამისი სტანდარტების ინფრასტრუქტურის შექმნაა. "თბილისი" სწორედ ამ მიმართულებით ვითარდება, მაგრამ ქვეყანაში მოქმედი საგადასახადო კანონმდებლობა ამ პროცესს უსაშველოდ უშლის ხელს. ინფრასტრუქტურაში იგულისხმება სავარჯიშო მოედნები, საწვრთნელი ბაზა, დამხმარე ნაგებობები, საფეხბურთო სპორტსკოლა და ასე შემდეგ. ამ ყველაფერს რამდენიმე ჰექტარი მიწა სჭირდება. ჩვენმა კლუბმა ეს ინფრასტრუქტურა შექმნა, მაგრამ მისი გადასახადები პირდაპირ გვახრჩობს. წარმოიდგინეთ, რომ ერთ კვადრატულ მეტრში ზუსტად ისეთივე მიწის გადასახადით ვიბეგრებით, როგორითაც რესტორნები ან მშენებლობა. ავაშენეთ სპორტსკოლა, საწვრთნელი ბაზა, ოფისი და ისეთივე განაკვეთით დაგვბეგრეს, როგორითაც ის სამშენებლო ფირმები, რომლებიც საცხოვრებელი სახლების კომერციულ მშენებლობას აწარმოებენ და ზღაპრულ თანხებად ყიდიან ბინებს. ვერ გაიგეს, რომ ეს ინფრასტურქტურა გამდიდრებისა და ბიზნესის კეთების საშუალება არ არის. სპორტსკოლა, სავარჯიშო მოედნები, საწვრთნელი ბაზა, პირველ რიგში, ჩვენს მომავალს - ბავშვებს ემსახურება და ქვეყანაში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დანერგვას უწყობს ხელს. სამწუხაროდ, ამ საქმეში დახმარების მაგივრად, უვარგისი კანონების საშუალებით, სახელმწიფო მანქანა დაბრკოლებებს გვიქმნის. ასეთ პირობებში კონკრეტულად ფეხბურთის და ზოგადად სპორტის განვითარებაზე საუბარიც კი სასაცილოა", - აღნიშნა გუგეშაშვილმა.

პრესკონფერენციაზე კარგი ის იყო, რომ ფეხბურთელების ტრანსფერზე დაყენება საფეხბურთო კლუბ "თბილისის" გარდაცვალებას არ ნიშნავს. "თბილისი" ჩვეულებრივ გააგრძელებს ჩემპიონატში და საქართველოს თასის ტურნირში მონაწილეობას, ოღონდ სრულიად ახალი გუნდით. გაშვებულ ფეხბურთელებს ჩაანაცვლებენ რეგიონალლიგაში მოასპარეზე საკუთარი ფარმკლუბის, "თბილისი 2"-ის 1987-88 წლებში დაბადებული ახალგაზრდა ფეხბურთელებით.

"ძველი შემადგენლობიდან სამ გამოცდილ ფეხბურთელს ვიტოვებთ - მეკარე გრიშიკაშვილს, მცველ ქემოკლიძეს და ნახევარმცველ კვარაცხელიას. ამ ფეხბურთელებს ეროვნულ ნაკრებში თამაშის გამოცდილებაც აქვთ და მიგვაჩნია, რომ სწორედ ეს ტრიო იქნება ახალი გუნდის ხერხემალი. მე ვიცნობ ჩვენი ფარმკლუბის ფეხბურთელებს და გარწმუნებთ, საკმაოდ ნიჭიერები არიან. იმდენად ნიჭიერები, რომ ძალიან მალე ბევრი მათგანის სამსახური არა მხოლოდ "თბილისს", არამედ საქართველოს ნაკრებსაც გამოადგება", - დარწმუნებულია თავისი ახალი გუნდის პერსპექტივაში ლუის ცაკარიასი.

"მიუხედავად იმისა, რომ ეროვნულ ჩემპიონატში სრულიად ახალი გუნდით ჩავებმებით, ნურავის ექნება "თბილისის" იოლად დამარცხების იმედი. გპირდებით, გუნდი საპრიზო ადგილებისთვის იბრძოლებს. რაც შეეხება საქართველოს თასს, ამ ჯილდოს წელსვე არავის დავუთმობთ", - ასეთი თამამი განცხადება გააკეთა გუგეშაშვილმა.

აუქციონში ჯერჯერობით ყველაზე უფრო "დინამომ" იაქტიურა, თუმცა, პრესკონფერენციაზე ისიც ითქვა, რომ "თბილისის" ფეხბურთელების მიმართ უცხოური კლუბებიც სერიოზულ ინტერესს იჩენენ.

"გოგუას და ხოჯავას საქართველოში არ გავასხვისებთ. ამ ფეხბურთელების მიმართ ინტერესს იჩენენ ისეთი სერიოზული კლუბები, როგორებიცაა "აიაქსი", "შალკე" და რუსული პრემიერლიგის გუნდები, რომელთა დასახელებისგან ჯერ თავს შევიკავებ. უცხოური კლუბების ინტერესთა სფეროში მოხვდნენ ქემოკლიძე და კვარაცხელიაც. გოგუას და ხოჯავას საქართველოს სხვა გუნდებში იჯარის წესით გავუშვებთ. მათ მხოლოდ სოლიდურ უცხოურ გუნდებში გავყიდით", - განაცხადა გუგეშაშვილმა და ისიც აღნიშნა, რომ ხოჯავას და გოგუას დასაკვირვებლად საქართველო-ლიტვის ნაკრებთა ამხანაგურ მატჩზე "შალკეს" და "აიაქსის" წარმომადგენლები ჩამოვლენ.

ინფოთეკა

მორალესი პაკიაოსთან ჩხუბისთვის მთებში ემზადება

სამ წონით კატეგორიაში მსოფლიოს ექს-ჩემპიონი ერიკ მორალესი მექსიკის მთებში გაიხიზნა, სადაც მომავალი ბრძოლისთვის მომზადების პერიოდს გაივლის. მორალესი მთებში ექვსი კვირით დარჩება. მანამდე კი მოკრივე საერთო ფიზიკურ მომზადებას მშობლიურ ქალაქ ტიხუანში გაივლის. მთებში ის მენი პაკიაოსთან 19 მარტს დანიშნული მატჩისთვის მოემზადება. ვარჯიში დილით ადრე სირბილით დაიწყება, დღის განმავლობაში კი სპარინგებს გამართავს.

"პაკიაოს ძალა მას სახიფათოს ხდის. ამიტომ ბრძოლის დროს თვალთახედვის არიდან ის წუთითაც არ უნდა დავკარგო," - განაცხადა მორალესმა.

რუმინელებმა 130 ათასი დოლარი დაკარგეს

რუმინეთის სადაზღვევო კომპანია ARDAF-მა ქვეყნის ტანვარჯიშის ფედერაციასთან სპონსორული შეთანხმება აღარ გააგრძელა. ეს მას შემდეგ მოხდა, რაც ორი მწვრთნელი სპორტსმენი ქალბატონებისგან ფულის გამოძალვის ბრალდებით თანამდებობიდან გაათავისუფლეს.

ARDAF-ი ვალდებული იყო, შეთანხმების თანახმად ფედერაციისთვის 2005 წელს 130 ათასი დოლარი გადაეხადა. "კომპანიამ მწვრთნელების ბელუსა და ბიტანგის გარშემო ატეხილი სკანდალის გამო გადაწყვიტა, ფედერაციასთან თავისი ურთიერთობისთვის გადაეხედა," - ოთხშაბათს განაცხადა ARDAF-ის პრეზიდენტმა.

TV-სპორტი

ხუთშაბათი. 3 თებერვალი

НТВ+ФУТБОЛ
12:00 თავისუფალი დარტყმა
12:15 საფრანგეთის ლიგის თასი. ნახევარფინალი. "კანი" - "მონაკო"
14:00 იტალიის ჩემპიონატი. "ლეჩე" - "რომა"
15:55 თავისუფალი დარტყმა
16:10 ინგლისის ჩემპიონატი. "მანჩესტერ სიტი" - "ნიუკასლი
17:50 განვლილი კვირის ჰიტ-აღლუმი - ესპანეთის ჩემპიონატი. "სევილია" - "ბარსელონა"
19:30 თავისუფალი დარტყმა
19:45 სახვალიო ტელეპროგრამა
19:50 საუიკენდო მატჩების ანონსი
19:55 "ფეხბურთი ანიდან ჰაემდე"
20:25 იტალიის ჩემპიონატი. "იუვენტუსი" - "სამპდორია"
22:10 "FUTBOL MUNDIAL"
22:40 თავისუფალი დარტყმა
22:55 ჩემპიონთა ლიგა. სეზონი 2004-2005. "დინამო" (უკრაინა) - "რეალი"
00:50 საფრანგეთის ჩემპიონატი. მატჩების მიმოხილვა

НТВ+ПЛЮС
10:00, 13:00, 16:00, 19:00, 21:30 პრესცენტრი
10:20, 21:45 "ქრონიკა"
10:25, 13:15 "ჰარმონიის ფორმულა"
10:40 "თოვლის სამყარო". ტელეჟურნალი
11:10 "ვატერპოლე"
11:40 ამერიკული ფეხბურთი. კვირის მოვლენა
12:15 "სპორტისიმო"
13:30 "ჰოკეი-პლუს"
13:45 ლარისა ლატინინას საიუბილეო საღამო
15:30 "ბილიარდის მეუფენი"
16:15 ჩოგბურთი. ავსტრალიის ღია ჩემპიონატი. გადამწყვეტი მატჩები. ვაჟები. ნახევარფინალი. მარატ საფინი - როჟე ფედერერი
19:15 "ჩქაროსნული სამყარო". ტელეჟურნალი
19:45 ATP-ს საჩოგბურთო მიმოხილვა
20:15 "მოტოვებული კვირა"
21:00 NBA-ს საკალათბურთო მიმოხილვა
21:50 სახვალიო ტელეპროგრამა
22:00 "ჰოკეი-პლუს"
22:15 ჩოგბურთი. ავსტრალიის ღია ჩემპიონატი. ვაჟები. ერთეულთა ფინალი. მარატ საფინი - ლეიტონ ჰიუიტი. შესვენებისას (00:15) - ახალი ამბები

EUROSPORT
10:30 ფრისტაილი. მსოფლიო თასის ეტაპი საფრანგეთში
11:00 ფრისტაილი. მსოფლიო თასის ეტაპი საფრანგეთში
11:30 სნოუბორდი. მსოფლიო თასის ეტაპი რუსეთში
12:00 ფიგურული სრიალი. ევროპის ჩემპიონატი იტალიაში
13:30 მულტისპორტი. იტალია-2006
13:45 სამთო თხილამურები. მსოფლიო ჩემპიონატი იტალიაში. პირდაპირი ტრანსლაცია
15:00 ტრიალი. მსოფლიოს სადარბაზო ჩემპიონატი საფრანგეთში
16:00 ფეხბურთი. უეფას ჩემპიონთა ლიგის კლასიკა. ესპანეთისა და იტალიის კლუბების საუკეთესო მატჩები
17:00 სამთო თხილამურები. მსოფლიო ჩემპიონატი იტალიაში
17:30 სამთო თხილამურები. მსოფლიო ჩემპიონატი იტალიაში. პირდაპირი ტრანსლაცია
18:30 სნუკერი. მალტის თასი. პირდაპირი ტრანსლაცია
20:00 სამთო თხილამურები. მსოფლიო ჩემპიონატი იტალიაში. პირდაპირი ტრანსლაცია
21:00 ფრისტაილ-მოტოკროსი. ევროპის ჩემპიონატი იტალიაში
21:30 ფეხბურთი - უეფას ჩემპიონთა ლიგა
22:00 სნუკერი. მალტის თასი. პირდაპირი ტრანსლაცია
01:00 მულტისპორტი. იტალია-2006
01:15 კრივი. საერთაშორისო ასპარეზობა
02:15 ახალი ამბები
02:30 ტრიალი. მსოფლიოს სადარბაზო ჩემპიონატი საფრანგეთში

2005 NORTH AMERICAN INTERNATIONAL AUTO SHOW

დეტროიტის ავტოსალონის სიახლეები

(მეხუთე ნაწილი)

მერაბ ლორთქიფანიძე

ფორდ ფიუჟენი

დიდი ხანია, "ფორდ მოტორსმა" დათმო პოზიციები საშუალო ზომის სედანების კლასში, სადაც წლების განმავლობაში მას კონკურენციას იაპონური და კორეული კომპანიები უწევენ. ერთ დროს თუ სედანებზე, "ფორდ ტაურასსა" და "მერკური სეიბლზე" "ცისფერი ოვალის" გაყიდვების ლომის წილი მოდიოდა, დღეისათვის სიტუაცია რადიკალურად შეიცვალა. საქმეს სასწრაფოდ შველა უნდოდა და აი, დეტროიტის წლევანდელ ჩრდილოამერიკულ საერთაშორისო ავტოშოუზე, კომპანიამ ამ კლასის ახალი ავტომობილი, "ფორდ ფიუჟენ" წარმოადგინა.

"ფორდი" იმედოვნებს, რომ "ფიუჟენის" გამოშვებით, დაიბრუნებს ბაზრის შესაბამის სეგმენტზე დაკარგულ პოზიციებს. ოღონდ, ეს სულაც არ ნიშნავს იმას, რომ აქცენტი კვლავ ერთი მოდელის წამოწევასა და დიდი რაოდენობით გაყიდვაზე გაკეთდება. მსგავსი სამარკეტინგო პოლიტიკა "ცისფერმა ოვალმა" წარსულს ჩააბარა.

"ფიუჟენი" კომპანიის სამოდელო გამაში დაიკავებს ადგილს კომპაქტურ "ფოკუსსა" და შედარებით დიდი ზომის, თუმცა მაინც საშუალო კლასის სედან "ფორდ 500-ს" შორის. ამასთან, ახალი ავტომობილი მაინც "ფორდის" ფინანსური სტაბილურობის უმთავრესი გარანტი იქნება.

"ფიუჟენის" ბაზისად აღებულია "ფორდის" ჯგუფში შემავალი იაპონური კომპანია "მაზდას" შესაბამისი კლასის სედან "მაზდა6-ის" მოდიფიცირებული პლატფორმა. სწორედ ამ პლატფორმაზე ამყარებს კომპანიის ხელმძღვანელობა დიდ იმედებს. ამის მიზეზი კი ისაა, რომ იაპონურ შასიზე "დაემყნობა" კიდევ 10 ახალი ავტომობილი, რომლებიც "ფორდის", "მერკურის", "ლინკოლნის" და შესაძლოა, კომპანიის ევროპული შტოების, "ვოლვოსა" და "იაგუარის" მარკითაც გამოვა. ამ ახალ ავტომობილებს შორის "ფიუჟენი" პირველია, მას კი წელსვე მოჰყვება "მერკური მილანი" და "ლინკოლნ ზეფირი".

უკვე რამდენიმე წელია, "ფორდი" უზარმაზარ დანაკარგებს განიცდის და ამ კრიზისის დაძლევის ერთ-ერთ მთავარ საშუალებად მისმა მარკეტოლოგებმა ერთ პლატფორმაზე რამდენიმე მოდელის აგება დაისახეს, რაც საგრძნობლად ამცირებს ახალი ავტომობილის წარმოებისთვის მოსამზადებლად გაწეულ ხარჯებს. როგორც კომპანიის ხელმძღვანელობა აცხადებს, მილიარდი დოლარის ინვესტიცია საკმარისი აღმოჩნდა "მაზდა6-ის" მოდერნიზებულ პლატფორმაზე (მისი კოდური ინდექსია CD3) დაფუძნებული ავტომობილების მთელი ოჯახის შექმნაზე. ეს მაშინ, როცა ერთი, სრულიად ახალი ავტომობილის კონვეიერზე დასაყენებლადაც თითქმის ამდენივე თანხაა საჭირო.

"ფიუჟენს" აშკარად ეტყობა კონცეპტუალურ სედან "ფორდ 427-ის" გავლენა. პირველ რიგში, ეს ეხება რადიატორის სამზოლიან დიზაინს, რომელიც, როგორც კომპანიის ხელმძღვანელობა აცხადებს, "ფორდის" საფირმო სტილი გახდება. სხვათა შორის, რადიატორის მსგავსი გაფორმება გამოყენებული იყო ასევე სხვა კონცეპტუალურ მოდელებში - "ბრონქოსა" და "სინუსში".

"ფიუჟენი" 30 მილიმეტრით განიერი და 55 მილიმეტრით გრძელია "მაზდა6-ზე", რაც პირველ რიგში, დადებითად აისახება უკანა სავარძლების მგზავრების კომფორტზე. გარდა ამისა, კონსტრუქტორებმა იზრუნეს სამუხრუჭე სისტემის ეფექტურობის გაუმჯობესებაზე, შასის მზიდი სტრუქტურის სიმტკიცისა და სიხისტის გაზრდაზე და საკიდარის დრეკადი ელემენტების დარბილებაზე. ეს უკანასკნელი განაპირობებს სვლის სირბილესა და აქედან გამომდინარე, კომფორტის გაუმჯობესებას.

ფორდ ფიუჟენი

ლინკოლნ ზეფირი

ახალი ავტომობილისთვის განკუთვნილია ბენზინზე მომუშავე, "დურატეკის" სისტემის ორი ძრავა. ერთი 4-ცილინდრიანია (ერთ რიგში განლაგებული ცილინდრებით), მისი მუშა მოცულობა 2.3 ლიტრია, სიმძლავრე კი - 160 ცხენის ძალა. მეორე ძრავია 3.0-ლიტრიანი V6, რომელიც 210 ცხენის ძალას ფლობს. ორივე ძრავის ცილინდრების ბლოკი ალუმინის შენადნობისგანაა ჩამოსხმული. ამასთან, ცილინდრების თითოეულ რიგს (V-კონფიგურაციის ძრავს ორი რიგი აქვს) ორი გამანაწილებელი ლილვი ემსახურება. ყოველ ცილინდრს ოთხი სარქველი აქვს, რომლებიც კომპიუტერის მიერ კონტროლირებადი, ცვალებადი ფაზებით მოქმედებენ. ამასთან, აქსელერატორსაც ელექტრონიკა აკონტროლებს.

4-ცილინდრიან ძრავს უწყვილდება 5-საფეხურიანი მექანიკური (ხელით გადართვის), ან ამდენივე საფეხურის მქონე, ავტომატური გადაცემათა კოლოფი. V6-კონფიგურაციის ძრავისთვის კი მხოლოდ 6-საფეხურიანი, ავტომატური კოლოფია გათვალისწინებული.

ავტომობილის უსაფრთხოების სტანდარტულ აღჭურვილობაში შედის ორმაგი ფაზის მქონე წინა პნევმობალიშები, სავარძლებსშორისი ბალიშები, გვერდითი პნევმო-ფარდები, რომლებიც მძღოლისა და მგზავრების თავებს იცავს ტრავმისაგან.

წინასწარი მონაცემებით, "ფორდი" წლიურად 160-200 ათას "ფიუჟენს" დაამზადებს. ეს ავტომობილი კონკურენციას გაუწევს ჩრდილოამერიკული ბაზრის შესაბამისი სეგმენტის ისეთ ლიდერებს, როგორებიცაა "ტოიოტა ქამრი", "ჰონდა აკორდი", "შევროლე მალიბუ" და "ნისან ალტიმა". სულ კი, წლიურად პლატფორმა CD3-ზე ბაზირებული 800 ათასი ავტომობილის წარმოება იგეგმება.

"ფიუჟენის" წარმოება დაევალება მექსიკის ჰერმოსილიოს ამწყობ ქარხანას. მისი გაყიდვები კი 2005 წლის შემოდგომაზე დაიწყება. ჯერ გადაწყვეტილი არ არის ახალი სედანის ფასი, თუმცა სავარაუდოდ, მისი საბაზო ღირებულება 18 ათასი დოლარი იქნება. მერმის ბაზარზე გამოჩნდება ყველა წამყვანთვლიანი "ფიუჟენი", კიდევ ერთი წლის შემდეგ კი მყიდველს ჰიბრიდული აგრეგატებით აღჭურვილი "ფიუჟენის" შეძენის საშუალებაც ექნება.

ლინკოლნ ზეფირი

ტრადიციულად, "ფორდი" მაღალი კლასის ავტომობილებს "ლინკოლნის" მარკით ამზადებს. ამიტომ, როცა ჯგუფი "პრემიერ ოტომოტივი" ჩამოაყალიბა, "ლინკოლნიც" მასში შეიყვანა. თუმცა, წლების განმავლობაში, "ლინკოლნმა" საგრძნობლად დათმო პოზიციები, რაშიც პირველ რიგში, "ბრალი" გერმანულ და იაპონურ ავტომობილებს მიუძღვით.

მხოლოდ ლუქსის კლასის ავტომობილების ხარჯზე ძნელი იყო ფონს გასვლა და აი, "ცისფერმა ოვალმა" ამ პრესტიჟული მარკის სამოდელო გამის გაფართოებაზეც იზრუნა - დეტროიტში წარმოდგენილი, წარმოებისთვის გამზადებული სედანი "ზეფირი" ყველაზე მცირე გაბარიტიანი ავტომობილია "ლინკოლნის" არსებობის ისტორიაში და ისევე როგორც "ფორდ ფიუჟენი", ისიც CD3 პლატფორმაზეა ბაზირებული.

მოკლედ, "ზეფირი" პირველი ავტომობილია, რომლითაც "ლინკოლნი" საშუალო ზომის სედანების კლასში დამკვიდრებას ეცდება. მწარმოებელი იმედოვნებს, რომ "ზეფირით" დააინტერესებს მყიდველს, რომელთა საშუალო ასაკი 35 წელია. ეს კი თითქმის ორჯერ ნაკლებია, ვიდრე ამ მარკის მყიდველთა საშუალო ასაკი. უფრო მეტიც, დივიზიონ "ლინკოლნ მერკურის" ხელმძღვანელობა იმედოვნებს, რომ ბაზარზე "ზეფირისა" და "მერკური მილანის" გამოჩენა მათი გაყიდვების 40 პროცენტით ზრდას გამოიწვევს და გაყიდული ავტომობილის რაოდენობას ნახევარ მილიონამდე გაზრდის.

მარკის პრესტიჟულობის შესაბამისად, CD3 პლატფორმაზე აგებულ ავტომობილებს შორის, "ზეფირი" ყველაზე მდიდრულად აღჭურვილი იქნება. ეს ეხება როგორც მის ინტერიერს, ასევე აგრეგატებსა და დამხმარე სისტემებსაც. იმავდროულად, პლატფორმის გარდა, ის მაკომპლექტებელი ნაწილების 35 პროცენტსაც სხვა მოდელებისგან გაიზიარებს.

საბაზო "ლინკოლნ ზეფირი", რომლის კონცეპტუალური მოდელი კომპანიამ დეტროიტის შარშანდელ ავტოსალონზე წარმოადგინა სახელით "ლინკოლნ ნევიქროს", აღიჭურვება 3.0-ლიტრიანი V6 ძრავით, რომელსაც 6-საფეხურიანი, ავტომატური გადაცემათა კოლოფი შეუწყვილდება. გაყიდვების დაწყებიდან ერთი წლის შემდეგ, მყიდველს შესთავაზებენ 3.5-ლიტრიანი V6 აგრეგატით აღჭურვილ ტოპ-ვერსიას.

კომპანიის მარკეტოლოგები ვარაუდობენ, რომ "ზეფირის" მყიდველთა 40 პროცენტი ქალი იქნება. ამასთან, მყიდველთა საშუალო წლიური შემოსავალი 100 ათასი დოლარის ფარგლებში უნდა იყოს. მოგვიანებით, სედანი მიიღებს გაძლიერებულ ძრავს და ყველა წამყვანთვლიან ტრანსმისიას. მიუხედავად იმისა, რომ იმავე პლატფორმაზე დგას, რომელზეც "ფორდ ფიუჟენი", ზეფირი მასზე თითქმის ორჯერ ძვირი ეღირება.

იაგუარ ALC

დეტროიტში "ფორდის" დივიზიონ "პრემიერ ოტომოტივში" შემავალმა კიდევ ერთმა კომპანიამ, ინგლისურმა "იაგუარმა" წარმოადგინა თავისი ახალი ავტომობილი - კონცეპტუალური კუპე JALC (იაგუარ ედვანსდ ლაითვეით კუპე), რომელიც, ზოგიერთი ექსპერტის ვარაუდით, არის კუპე XK-ს მომავალი შემცვლელის პროტოტიპი. ამ ავტომობილის მსოფლიო დებიუტი წლეულს, ფრანკფურტის ავტოსალონზე შედგება და მაშინ გამოჩნდება, თუ რამდენად მართებულია ეს ვარაუდი.

ისევე როგორც სედანი XJ, დეტროიტში წარმოდგენილი კუპეს ძარაც ალუმინისგანაა დამზადებული, რისი წყალობითაც, ის უფრო მსუბუქი (40 პროცენტით) და მტკიცე (60 პროცენტით) გამოვიდა. ეს კონცეპტკარი თავისი გარეგნობით მნახველს წარსულის ლეგენდარულ მოდელებს, კერძოდ კი, E-ტაიპს მოაგონებს. ამასთან, მასში ნაკლებადაა ავანგარდიზმი, რაც წინა ორ კონცეპტუალურ მოდელს (ისინი შესაბამისად, ფრანკფურტში, 2001 და 2003 წლებში იყო წარმოდგენილი) ახასიათებდა. კონსერვატიული გარეგნობა კი ერთ-ერთი მიმანიშნებელია იმისა, რომ ეს ავტომობილი მალე საერთო სარგებლობის გზებზე გამოჩნდება. გარდა ამისა, JALC რაღაცით "პრემიუმ ოტომოტივში" შემავალი სხვა ინგლისური კომპანიის, "ასტონ მარტინის" უახლეს მოდელ DB9-საც წააგავს.

ავტომობილის გარეგნობიდან თვალში საცემია წინა ბამპერში ამოკვეთილი მოქრომილი ჰაერის ამღებები, რომლებიც არა მხოლოდ ჰაერს მიმართავენ საჭირო მიმართულებით, არამედ, მათ აეროდინამიკური ელემენტების დანიშნულებაც აქვთ. პროფილში გამორჩეულია უზარმაზარი, 21-დუიმიანი თვლების თაღები, უკნიდან კი ყურადღებას იქცევს ბამპერის შუაში ამოკვეთილ ნიშაში თავმოყრილი ორი, დიდი ზომის გამოსაბოლქვი მილი, რომლებიც ოდნავ ზევითაა მიმართული. გარდა ამისა, ავტომობილს აქვს საბარგულის უზარმაზარი სახურავი, რომელიც "რბილად" გადადის სახურავში და მასთან ერთად, ერთ მთლიანსა და გლუვ ზედაპირს ქმნის.

JALC-ს ინტერიერი იმაზე გვანიშნებს, რომ კუპე შეძლებული მყიდველისთვის არის შექმნილი. სალონის გასაწყობად მეტწილად გამოყენებულია ძვირფასი ტყავი (ღია ყავისფერი) და ალუმინი. გადაცემათა გადასართავი ბერკეტი "იაგუარის" ავტომობილებისათვის დამახასიათებელი, J-ტრაექტორიის ღარში მოძრაობს. სხვათა შორის, გადაცემათა კოლოფი ნახევრად ავტომატურია და ხელით მართვის შემთხვევაში, მძღოლი საჭის რგოლზე განთავსებული მინი-ბერკეტებით ისარგებლებს.

დეტროიტში წარმოდგენილი კუპეს კაპოტქვეშ მოთავსებულია V8 აგრეგატი, რომლის მუშა მოცულობა იქნება ან 4.2, ან 4.4 ლიტრი. ძრავი აღიჭურვება მექანიკური დამჭირხნით, რომლის წყალობითაც, მისი სიმძლავრე 400 ცხენის ძალამდე იზრდება. ამ აგრეგატით, ავტომობილი ნულიდან 100 კმ/სთ სიჩქარემდე აჩქარებას 5 წამზე ნაკლებს ანდომებს, მისი მაქსიმალური სიჩქარე კი 280 კმ/სთ-ია.

დეტროიტშივე, კომპანიის ხელმძღვანელობამ გამოაცხადა, რომ ჩაფიქრებულია უახლოეს მომავალში მყიდველისთვის სპორტული უნივერსალის ძარიანი ავტომობილის შეთავაზება. საერთოდ, ამ ინგლისურმა კომპანიამ სახელი თავისი მშვენიერი, სწრაფი სედანებით და კუპეებით გაითქვა. ამასთან, არავის აზრადაც არ მოსდიოდა საოჯახო ავტომობილების წარმოებით თავის შეწუხება.

მაგრამ ახლა სხვა დროა. ის დრო, რომელშიც, თუ სამოდელო გამას არ გააფართოებ, კონკურენციის გაძლება თითქმის შეუძლებელია. ჰოდა, "იაგუარის" ხელმძღვანელობა (უფრო სწორედ, "ფორდისა") ბაზრის ამ მკაცრი მოთხოვნის დაკმაყოფილებას აპირებს.

"სერ უილიამ ლაიონსი სულაც არ ფიქრობდა ბაზრის სხვადასხვა სეგმენტზე, როცა "იაგუარს" აყალიბებდა. მაგრამ ახლა სხვა დროა. თუმცა, რაც უნდა მოხდეს, ეს არ იქნება ისეთი ავტომობილი, რომელიც სხვების მიერ გატკეპნილ გზებზე ივლის. "იაგუარი" ხომ ყოველთვის მშვენიერ, პრესტიჟულ, მძლავრსა და სწრაფ ავტომობილებს ამზადებდა და ეს თვისება მას მომავალშიც შეუნარჩუნდება", - ირწმუნება კომპანიის მთავარი აღმასრულებელი ჯო გრინველი.

იმ დროს, როდესაც მყიდველს "პორშეც" კი სთავაზობს უგზოობის ავტომობილებს, ამ ტენდენციებისგან ჩამორჩენა "იაგუარს" ძვირი უჯდება. მაგალითისთვის ამ ფაქტის მოყვანაც გამოდგება: 2004 წელს "იაგუარის" გაყიდვებმა აშშ-ში 16.1 პროცენტით იკლო და 45 875 ცალი ავტომობილი შეადგინა.

კადილაკ STS-V

ჯერ კიდევ ორი წლის წინ, დეტროიტის ავტოსალონზე "კადილაკმა" წარმოადგინა კონცეპტუალური სედანი სახელწოდებით "სიქსტინ", რომელიც, სპეციალისტების ვარაუდით, "ჯენერალ მოტორსის" ამ ფლაგმანი მარკის ყველაზე ძვირფასი ავტომობილი უნდა გამხდარიყო.

თუმცა, მოგვიანებით, "ჯენერლებმა" დაიწუნეს პროექტი, რომლის ამოცანას წარმოადგენდა უზარმაზარი, 16-ცილინდრიანი აგრეგატით აღჭურვილი ავტომობილის სერიული წარმოება. და მაინც, კორპორაციის ვიცე აღმასრულებელი რობერტ ლუცი არ ცხრება და "კადილაკს" უმაღლესი კლასის (ეგრეთ წოდებული ულტრა ლუქსის) სედანის შექმნას ავალებს, ავტომობილისა, რომელმაც კონკურენცია უნდა გაუწიოს ბაზრის ამ სეგმენტის ისეთ გამოკვეთილ ლიდერებს, როგორებიცაა S-კლასის "მერსედეს-ბენცი" და მე-7 სერიის "ბეემვე".

ახალი ავტომობილი მიიღებს 12-ცილინდრიან, V-კონფიგურაციის აგრეგატს და მისი ფასი 100 ათას დოლარზე მეტი იქნება. "კადილაკიდან" გამოსული ინფორმაციით, ასეთ ავტომობილს მსოფლიო პირველად სამი-ოთხი წლის შემდეგ იხილავს.

მანამდე კი, დეტროიტის წლევანდელ ავტოსალონზე, "კადილაკმა" წარადგინა თავისი ფლაგმანი სედანის, მოდელ STS-ის გაძლიერებული ვერსია, სრული სახელწოდებით "კადილაკ STS-V", რომელმაც, კომპანიის ხელმძღვანელთა თამამი განცხადებით, კონკურენცია უნდა გაუწიოს "მერსედეს-ბენცისა" და "ბეემვეს" სპორტულ სედანებს.

STS-V აღჭურვილია "ნორთსტარის" სისტემის 4.4-ლიტრიანი V8 ძრავით, რომელიც მექანიკური დამჭირხნის მეშვეობით, 440 ცხენის ძალას და 430 ნ.მ მაბრუნ მომენტს ავითარებს. მასთან აგრეგატირებულია ახალი, 6-საფეხურიანი, ავტომატური გადაცემათა კოლოფი. ამ აგრეგატების წყალობით, ადგილიდან 100 კმ/სთ სიჩქარის ასაკრეფად, ავტომობილს 5 წამზე ნაკლებიც ჰყოფნის.

ავტომობილის სრულყოფისას, შესაბამისი მოდიფიკაცია ჩაუტარდა მის საკიდარსა და სამუხრუჭე სისტემას. 14 მილიმეტრით დადაბლდა შასი, რომელიც განივი სტაბილიზატორებით გამყარდა. იმისათვის, რომ სპორტულ რეჟიმში მოძრაობისას, გაუმჯობესებულიყო ავტომობილის მართვადობა, შეიცვალა მისი საჭის მექანიზმის გადაცემის რიცხვი. შედეგად, საჭე უფრო "ინფორმატული" გახდა.

საინტერესოა ისიც, რომ ავტომობილს წინ და უკან სხვადასხვა ზომის თვლები აქვს. წინას ზომა 18 დუიმია და მასზე ჩაცმულია 22.5 სმ სიგანის მქონე საბურავი. უკანა თვლის ზომაა 19 დუიმი და ის შემოსილია 27.5 სმ სიგანის საბურავებით. STS-V-სთვის სამუხრუჭე სისტემა დაამზადა იტალიურმა კომპანია "ბრემბომ". შერჩეულ იქნა 4-ცილინდრიანი სუპორტები და 355 მმ (წინ) და 365 მმ (უკან) დიამეტრის მქონე სამუხრუჭე დისკები.

STS-V-ს გაყიდვები აშშ-ის ბაზარზე 2005 წლის შემოდგომიდან დაიწყება, ევროპაში კი ის ერთწლიანი დაგვიანებით გამოჩნდება.

იაგუარ ALC

კადილაკ STS-V

სახელი ____________ მისამართი ____________

გვარი ____________

ასაკი ____________ საკონტაქტო ტელეფონის ნომრები ____________

სიმაღლე ____________

1 ოჯახური მდგომარეობა :
დაქორწინებული
დაუქორწინებელი
გაყრილი
ქვრივი

2 შვილები: (თუ გყავთ)

3 პროფესია :

4 სამუშაო ადგილი (მოკლედ აღწერეთ თქვენი საქმიანობა)

5 ადრე სად მუშაობდით? (მოკლედ აღწერეთ თქვენი საქმიანობა)

6 სხვა რომელ ტელეშოუებში გაქვთ მონაწილეობა მიღებული, სად და როდის?

7 სხვა რომელ არასატელევიზიო კონკურსებში და შეჯიბრებებში მიგიღიათ მონაწილეობა სად და როდის?

8 თქვენი ინტერესები

9 თქვენი ჰობი

10 თქვენი საყვარელი გადაცემა და ტელეშოუები ?

11 როგორ დახარჯავდით 8000 ლარს ერთ დღეში ? (პასუხი: ერთ დღეში ვერ დავხარჯავ არ მიიღება)

12 როგორ გრძნობთ თავს ჯანსაღი კონკურენციის პირობებში ? (ახსენით პასუხი)

13 როგორ წარმოგიდგენიათ თქვენი თავი გადაცემაში "სუსტი რგოლი" თამაშის დროს ? (ახსენით პასუხი)

ჩემი ხელმოწერით ვადასტურებ, რომ მოწოდებული ინფორმაცია არის ზუსტი და რომ არც მე და არც ჩემი ოჯახის წევრი არ მუშაობს სამაუწყებლო კომპანია "რუსთავი 2"-ში.

ხელმოწერა____________ თარიღი____________

ანკეტა ხელმოწერის გარეშე არ მიიღება !

გადაცემა
სუსტი რგოლი

მოთამაშის ანკეტა

გეხერხებათ კროსვორდების ამოხსნა?

გიყვართ ინტელექტუალური თამაშები?

არ გეშინიათ, გადაცემაში "სუსტი რგოლი" თამაში?

დაგვიკავშირდით, "რუსთავი 2" ეძებს ერუდირებულ, თამამ, მონდომებულ კონკურსანტებს.

გადაცემაში მონაწილეობის მისაღებად საჭიროა გქონდეთ მხოლოდ ზოგადი განათლება, იუმორის გრძნობა და მოგების სურვილი.

[illegible]

ანკეტა გამოგზავნეთ ფოსტით ან მოიტანეთ მისამართზე:
[illegible]

თქვენი ფოტოსურათი

გთხოვთ, დაურთოთ ნებისმიერი ზომის ფოტოსურათი, რომელზეც მხოლოდ თქვენ ხართ გამოსახული, მაგრამ სახე გარკვევით უნდა ჩანდეს. გთხოვთ, ფოტოსურათს უკან მიაწეროთ თქვენი სახელი და გვარი. ფოტოსურათი გადაღებული უნდა იყოს ბოლო ერთი წლის განმავლობაში.

TV პროგრამა

3 თებერვალი

რუსთავი - 2

07.30 დილა **08.00** ტელელიპუცები **10.00** სერიალი "ეკლები და ვარდები" **11.00** ფორტ-ბოიარდი **12.00, 15.00, 17.00, 18.00, 21.00, 01.50** კურიერი **12.20** სერიალი "შეყვარებული ქალები" **13.30** მხ. ფილმი **15.25** სერიალი "ბევერლი ჰილზი" **16.30** სერიალი "ეკლები და ვარდები" **17.25** ტელელიპუცები **18.30** პატრული **18.55** სერიალი "ნიკიტა" **19.55** სერიალი "შეყვარებული ქალები" **22.00** ვის უნდა 50 ათასი **23.00** დოკ. ფილმი "პანამის არხი" (ბი-ბი-სი) **00.00** მხ. ფილმი "ენტროპეა" (გ) (სტივენ დორფი) **02.10** პატრული

TV5

06.00, 08.00, 09.00(კანადა) **12.00,** 15.00(ბელგია) **16.00, 18.15, 20.00, 24.00,** 02.20(შვეიცარია), 02.45(აფრიკა), **04.00** TV5-ის საინფორმაციო გადაცემები. **11.00, 14.00, 19.00, 22.00** TV5-ის საინფორმაციო გამოშვებები. **07.05** ნატალი შტუცმანი. დოკ. ფილმი. **08.30** ტელედილა. **10.30** ტელეტურიზმი. **11.05** მოზამბიკის დამოუკიდებლობა. დოკ. ფილმი. **15.30** ციფრები და ასოები. ტელეთამაში. **16.30** გადაცემა: ფრანს ექსპრეს ინფო. **18.30** კითხვები ჩემპიონისთვის. ტელეთამაში. **20.25** გაუგებარი გრძნობები. მხ ფილმი. რეჟისორი ეტიენ პერიე. **22.05** აკუსტიკა. **24.30** ჩემი საუკეთესო მეგობრები. მხ ფილმი. რეჟისორი ჟან-მარი პუარე. **04.20** დალიდა. დოკ. ფილმი.

პირველი არხი

08.00 "ადრე" **10.00** დოკ. ფილმი "ტერი ჯონსის შუა საუკუნეები" **11.00** სერიალი "მემკვიდრე ლუნა" **12.00** "მთავარი" **12.20** ანიმაციური ფილმი "კლიფორდი" **12.45** ანიმაციური ფილმი "ციცქნა მოჩვენებანი" **13.00** "სარჩევი" **14.00** სერიალი "მაქსიმო ჩემი სიყვარული" **15.00** "მთავარი" აზერბაიჯანულ ენაზე **15.20** "მთავარი" რუსულ ენაზე **15.30** "ბიოგრაფიული პორტრეტები" - გალინა ბრეჟნევა **16.30** დოკ. ფილმი "ფატალური ყვავილები" **17.30** დოკ. ფილმი "მითხარი რატომ" -გეოგრაფია **18.00** "მთავარი" -რეგიონებიდან **18.30** სერიალი "ჯეტ ჯექსონი" **19.00** "ჰოლმარკი" წარმოგიდგენთ - "მის იტალია" მე-3ს. **20.00** "მთავარი" **20.45** "ბაბილინა" **21.00** სერიალი "მემკვიდრე ლუნა" **22.00** დოკ. ფილმი "აუტიზმის ამოცანა" **23.00** მედიატორი **23.30** ქართ. ფილმი "საფეხური" (გ) **02.00** საინფ. გამოშვება

მზე

08.30 მუსიკა მზეზე **09.00** "ფოკუსის ისტორია" **09.30** "გეპატიჟებათ ბარტ ვულფი" **10.00** სერიალი "სინიორ ვიანელო" **11.00, 13.00, 14.00, 16.00** საინფ. გამოშვება "მზერა" **11.10** სერიალი "ჩენტო ვეტრინე" **12.05** კრიმინ. დრამა "სთშ: დანაშაულის ადგილი ლას ვეგასი" **13.05** სერიალი "დიელი და პასკო" **14.15** არჩევანის ზღვარზე **15.10** შემეცნებითი პროგრამა "ბრძოლა გადარჩენისთვის" **16.05** სერიალი "ველური მთვარე" **17.00, 20.00** საინფ. გამოშვება "მზერა" **17.20** კრიმ. დრამა "დიელი და პასკო" **18.20** "გეპატიჟებათ ბარტ ვულფი" **18.50** მუსიკა **19.00** სერიალი "ჩენტო ვეტრინე" **20.45** სერიალი "სინიორ ვიანელო" **21.45** კრიმინ. დრამა "სთშ: დანაშაულის ადგილი ლას ვეგასი" **22.45** არჩევანის ზღვარზე **23.45** მხ. ფილმი "შარადა" (გ) (სტენლი ლოდანი)

მეორე არხი

19.00 სერიალი "კარიბის გული" მე-2ს. **19.50** "ბაბილინა" **20.05** სერიალი "ჩემი საყვარელი ოჯახი" **20.30** სერიალი "უშიშარნი" **20.55** დოკ. ფილმი "სიკვდილს გადარჩენილნი" **22.05** კინოსეანსი "ლაქა"

იმედი

07.00 სერიალი "რელიქვიების მაძიებელი" **07.30** დოკ. სერიალი "ისტორიის ერთი კვირა" **08.00, 09.00, 10.00, 11.00, 12.00, 13.00, 14.00** ქრონიკა **08.05** იმედის დილა **09.20** "დუბლიორი" **10.05** სერიალი "მოჯადოება" **11.15** სერიალი "კამენსკაია-7" **12.20, 17.10, 02.30** იმედის მელოდიები **12.40, 16.25, 02.00** ტვ-მარკეტი **13.15** მხ. ფილმი "მეოთხე ანგელოზი" (გ-ვერსია) **15.00, 17.00, 18.00, 19.00, 22.00, 01.50** ქრონიკა **15.20** სერიალი "ოცნების სანაპირო" **16.40** დოკ. სერიალი "ბრძოლა გადარჩენისთვის" **17.25** "ათასიდან ერთი შანსი" **18.05** სერიალი "მოჯადოება" **19.35** სერიალი "ოცნების სანაპირო" **20.30** თოქ-შოუ "რეაქცია" **22.50** "ათასიდან ერთი შანსი" **23.20** მხ. ფილმი "მეორე სახე" (15) (ნ. ჰენსტრიჯი) **00.55** სერიალი "ნეშ ბრიჯესი"

აჭარა

09.00 საინფ. დაიჯესტი **09.20** კომედია "ძლიერი ქარი" **10.50** მუსიკა **11.30, 14.30, 17.30, 20.30** საინფ. გამოშვება **11.45** სათავგ. ფილმი "ტყვიაგაუმტარი ბერი" **13.25** დოკუმენტური ფილმი **14.45** დეტექტივი "გადამზიდველი" 16,20 მულტფილმი **17.45** მხ. ფილმი "მიტოვებული" **18.30** საინფ. გამოშვება "ნოვოსტი" **20.00** "გადარჩენილი სიტყვა" **21.00** დრამა "ნორტფორკი" **22.45** "ექსკლუზივი" **23.30** საინფ. დაიჯესტი **23.50** მხ. ფილმი "ზეციური ქმნილებები"

კავკასია

11.00 მხ. ფილმი "ეპიცენტრი" (გ) **13.00** ტუწ-ემ **17.00, 19.00, 20.30, 00.00** საინფორმაციო პროგრამა "დღეს" **17.20** ტუწ-ემ **19.20** სპექტრი **21.15** მხ. ფილმი "პანსიონი ჯერიკო" (გ) **00.30** ტუწ-ემ

202

10.00 დებატები (განმ.) **12.00** მუსიკა **13.00** სერიალი "დიდი სახლი" (გან.) **14.00** მუსიკა **19.00** სერიალი "მუსკულები" (გან.) **19.30** სერიალი "დიდი სახლი" **22.30** მუსიკა **23.00** დებატები 202-ზე

ОРТ

06.00 "Доброе утро" **09.00, 12.00, 15.00, 18.00** Новости. **09.20, 21.30** Сериал **"БЛИЗНЕЦЫ". 10.30, 18.40** Сериал **"КЛОН". 11.30** Дисней-клуб: "Утиные истории". **12.20** Сериал **"ЖЕНЩИНЫ В ЛЮБВИ". 13.20** Сериал **"ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-2". 14.30** "Угадай мелодию" **15.20** Сериал **"ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ БУРЖУЯ". 16.30** "Пять вечеров". Вторник. **17.30** Сериал **"ДВЕ СУДЬБЫ". 19.50** Сериал **"ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАСТНОГО СЫСКА ДАША ВАСИЛЬЕВА-2". 21.00** Время. **22.40** "Человек и закон" **23.30** Ночное "Время". **23.50** Горячие точки холодной войны. "Корейский барьер". **00.20** "Гении и злодеи". О.Генри. **00.50** Док. фильм "По следам НЛО". **01.20** Уоррен Битти в комедии **"БУЛВОРТ"**. 1996 год, штат Калифорния. Сенатор от демократов Джей Булворт, баллотирующийся на второй срок, находится на грани нервного срыва: предвыборная гонка и бесконечные скандалы с женой исчерпали его последние силы. Результат - глубокая депрессия. Решив, что карьере пришел конец, Булворт совершает отчаянный поступок: страхует свою жизнь на огромную сумму денег, а затем, через посредника нанимает для себя убийцу. Расставив все точки над "i" и почувствовав себя совершенно свободным, он начинает рассказывать всем истинную правду о политической жизни и борьбе. Неожиданно его рейтинг среди избирателей становится очень высоким... **03.20** Энди МакДауэлл в фильме **"ЖЕНСКИЕ ТАЙНЫ"**. Три сорокалетние женщины дружат со школьной скамьи. Каждую неделю они встречаются для привычного ритуала: потягивая джин и покуривая сигареты, подруги делятся своими любовными неудачами и определяют, кому из них было в эти дни хуже других. Но совершенно неожиданно у одной из них, учительницы Кэйт вспыхивает роман с бывшим учеником Джедом Уиллитсом, юношей намного моложе ее. Подружки, естественно, не собираются пускать ситуацию на самотек...

НТВ

06.00 "Сегодня утром". **09.05** Детективный сериал **"ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО: СЕМЕЙНЫЙ ДОКТОР". 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 00.00** "Сегодня" **10.20** Анатомия преступлений. **10.55** Кулинарный поединок. **11.55** Сериал **"ПАРНИ ИЗ СТАЛИ". 13.30** Сериал **"СВОБОДНАЯ ЖЕНЩИНА". 14.30** Сериал **"КАРУСЕЛЬ". 15.35** Чрезвычайное происшествие. **16.20** Ток-шоу "Принцип домино". **17.30** Сериал **"ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ". 18.35** Чрезвычайное происшествие. **19.40** Сериал **"ПАРНИ ИЗ СТАЛИ". 20.45** Сериал **"КАРУСЕЛЬ". 21.50** Чрезвычайное происшествие. **22.40** "К барьеру!" Ток-шоу **00.15** Харви Кайтел в криминальном фильме **"БЕШЕНЫЕ ПСЫ"**. В условленном месте после неудачного ограбления собираются уцелевшие члены банды, чтобы выяснить отношения и определить, кто же из них стал наводчиком. И действительно, один из бандитов оказывается полицейским, хотя в это отказываются верить даже самые отпетые преступники... **02.15** Бильярд. **03.15** Сериал **"ЗАПАДНОЕ КРЫЛО". 04.10** Сериал **"ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО". 04.55** Остросюжетный сериал **"БЕЗ СЛЕДА-II". 05.40** Чрезвычайное происшествие.

სკანვორდი



ალერსიანი და მრისხანე მარლონ ბრანდო

"მარლონი: ჩემი სიყვარული, ჩემი განცდები", - ამ სახელწოდებით გამოვიდა წიგნი, რომელშიც მარლონ ბრანდოს მესამე და უკანასკნელი მეუღლე წყვილის სიყვარულის ისტორიას მოუთხრობს მკითხველს. სახელოვანმა მსახიობმა ტარიტა ტერიიპაისთან განშორებებითა და ოჯახური ტრაგედიებით სავსე 43 წელიწადი გაატარა.

"ეჭვგარეშეა, ეს იყო შეუძლებელი სიყვარული, მაგრამ ასეთი იყო ის", - განუცხადა ტარიტა ტერიიპაიმ ფრანგულ ჟურნალ Paris Match, რომელმაც წიგნის გამოსვლასთან დაკავშირებით გამოაქვეყნა ინტერვიუ მის ავტორებთან - ტარიტა ტერიიპაისა და ლიონელ დიურისთან. რაც შეეხება წიგნს, აქ ტარიტა მკითხველს მარლონ ბრანდოსთან დაკავშირებულ ამბებთან ერთად ცნობილი მსახიობის მეტად რთული ხასიათის შესახებაც აუწყებს; "მარლონს შეეძლო, მოფერებიდან უეცრად მრისხანებასა და ფიზიკურ ძალადობაზე გადასულიყო", - იხსენებს ყოფილი მეუღლე.

წყვილმა ათი წელიწადი იცხოვრა ერთად - განქორწინდნენ 1972 წელს, თუმცა, ურთიერთობა არ შეუწყვეტიათ. 1995 წელს მათ ერთად გადაიტანეს ქალიშვილის - ჩაიენის თვითმკვლელობა. თუმცა, ეს არ ყოფილა მათ ოჯახში ერთადერთი ტრაგედია. უფრო ადრე, წინა ქორწინებიდან მარლონის ვაჟმა ჩაიენის საქმრო მოკლა... ჩაიენის გარდაცვალებიდან მალევე ტარიტა და მარლონი ფსიქოლოგიურ სეანსზე შეხვდნენ ერთმანეთს. მსახიობმა აღიარა, რომ, განქორწინების მიუხედავად, ისევ უყვარდა ყოფილი ცოლი...

ტარიტა პოლინეზიელი მეთევზის შვილი იყო. ბრანდომ საცოლე ერთ-ერთი ფილმის - Mutiny On The Bounty გადაღებისას გაიცნო.

ფილმში ტარიტაც მონაწილეობდა. ისინი 1962 წელს დაქორწინდნენ (ორი შვილი - ჩაიენი და სიმონი, ბრანდოს ამ ქორწინებიდან შეეძინა). როგორც წიგნის ავტორი იხსენებს, თავდაპირველად ტარიტა ბრანდოს გამოწვევას ვერ პასუხობდა. ამის მიზეზი მსახიობის ცხოვრების ექსტრავაგანტური სტილი იყო. ტარიტას მიაჩნდა, რომ ვერასდროს გახდებოდა ბრანდოს ცხოვრების სიყვარული. შესაძლოა, ამის გამოც გადაწყვიტა ქალმა, არ გადასულიყო მეუღლესთან ერთად ჰოლივუდში საცხოვრებლად და ტაიტიში დარჩენა არჩია. წყვილი წელიწადში სულ რამდენიმე თვეს ატარებდა ერთად. მსახიობი ხშირად დადიოდა ტაიტიზე, სადაც შვილთან ერთად თევზაობა უყვარდა. გარდაცვალების შემდეგ ბრანდოს ფერფლი წყნარ ოკეანეში მდებარე მის კუთვნილ კუნძულს ტეტიროას მოაბნიეს.

მართალია, ცნობილი მსახიობი მეუღლეს სასიყვარულო წერილებს უგზავნიდა, მაგრამ, როგორც ირკვევა, არც ერთ მათგანში არ ეწერა სიტყვა "მიყვარხარ". შვილის დაბადებამდე მსახიობს ისიც კი უთქვამს მეუღლისთვის, რომ არასდროს დაუშვებდა, ქალს ეთქვა მისთვის: "მიყვარხარ, მარლონ". ტარიტი იხსენებს: "შევპირდი, რომ მსგავს არასოდეს არაფერს ვეტყოდი, თუმცა, პირობა მაშინ დავარღვიე, როდესაც მას 78 წელი შეუსრულდა. მაგრამ საქმე ის არის, რომ პირველმა თვითონ მითხრა იგივე".

მარლონ ბრანდოს მესამე და უკანასკნელი მეუღლე ტარიტა ტერიიპაი ახლა 64 წლისაა და გარდაცვლილ მეუღლეზე აწმყო დროში საუბრობს; მაგალითად, ასე: "ის ყველაფერს მაძლევს. მასთან თავს დაცულად ვგრძნობ, ის მიფარავს".

ბიოგრაფიიდან: მარლონ ბრანდო დაიბადა 1924 წლის 3 აპრილს ნებრასკას შტატში. სამხედრო სკოლისა და დრამატულ სახელოსნოში სწავლის შემდეგ დაამთავრა სამსახიობო სტუდია, სადაც სტანისლავსკის სისტემას სწავლობდა. ბროდვეის სცენაზე ბრანდომ გამოსვლა დაიწყო 1944 წელს - სანტიმენტალური დადგმით "მახსოვს, დედა"; აღიარება მოუტანა ელია კაზანის სპექტაკლმა "ტრამვაი სურვილი". ამავე ნაწარმოების ეკრანიზაციაში ბრანდო 1951 წელს გადაიღეს. თუმცა, მისი პირველი როლი კინოში 1950 წელს გადაღებული ფრედ ცინემანის ფილმი "მამაკაცები" იყო. 50-იანი წლების პირველ ნახევარში შესრულებული საინტერესო დრამატული როლების წყალობით მარლონ ბრანდო წამყვან ამერიკელ მსახიობებს შორის ჩაირიცხა. 80 წლის მსახიობი შარშან ივლისში, გარდაიცვალა.

ყველაზე ზუსტი ასლები

ბერლინის სახელმწიფო ბიბლიოთეკაში დაცული მოცარტის საოპერო პარტიტურების ციფრული ასლები დაამზადეს. პირველად მსოფლიო პრაქტიკაში, გამოიყენეს სპეციალური ტექნოლოგია, რისი წყალობითაც ორიგინალთან ასლების აქამდე უჩვეულო სიზუსტეს მიაღწიეს. ბიბლიოთეკის თანამშრომლები აცხადებენ, რომ ორიგინალთან ამდენად მიახლოებული, მაღალი ხარისხის მუსიკალური ასლების პრეცედენტი მსოფლიოში აქამდე არ ყოფილა.

"ჭინჭრაქა" ცხინვალიდან

ცხინვალის ივანე მაჩაბლის სახელობის სახელმწიფო დრამატული თეატრი დღეს "რკინიგზელთა კულტურის სახლში" რეჟისორ თამარ ხიზანიშვილის ერთმოქმედებიანი სპექტაკლის - "ჭინჭრაქას" პრემიერას გამართავს. როგორც თეატრის დირექტორმა ზაზა თედიაშვილმა განაცხადა, წარმოდგენა საქველმოქმედოა - სპექტაკლი აფხაზეთიდან და ცხინვალიდან დევნილი ბავშვებისთვის უფასოდ გაიმართება. მისივე თქმით, საპრემიერო ჩვენება თბილისის შემდეგ თვის ბოლოს გორში გადაინაცვლებს, ხოლო გაზაფხულისთვის "ჭინჭრაქას" წარმოდგენა ცხინვალშიც იგეგმება.

ცხინვალის დრამატულ თეატრს დევნილი ბავშვებისთვის სპექტაკლის დასადგმელად საქართველოს კულტურის, ძეგლთა დაცვისა და სპორტის სამინისტრომ 3000 ლარი გადაურიცხა. სპექტაკლ-ზღაპარში თეატრის 14 მსახიობი მონაწილეობს. ***პრაიმ-ნიუსი***

თამაში მკითხველთან

ბორის აკუნინმა ერთდროულად სამი წიგნი მოამზადა გამოსაცემად. მაღაზიის თაროებზე ისინი ზუსტად ერთი კვირის ინტერვალით გამოჩნდება.

წიგნებს ერთი იდეა აერთიანებს. "ფანტასტიკა", "ჯაშუშური რომანი" და "საბავშვო წიგნი" - ავტორი შეეცადა, მხატვრული ლიტერატურის პოპულარული ჟანრები გაეშიშვლებინა. აქციას მწერალი მკითხველთან თავისებურ თამაშს უწოდებს. ციკლზე - "ჟანრები" გრიგოლ ჩხარტიშვილი შარშან, მთელი წლის განმავლობაში მუშაობდა. "რასაკვირველია, კარგად მესმის, რომ რომელიღაც ჟანრი უკეთესად გამომდის, რომელიღაც - ცუდად, ზოგი - ალბათ, საერთოდ არ გამომდის. მაგრამ, ეს სრულიად ნორმალურია. ყოველ შემთხვევაში, ვცდილობ, ჟანრის წესები დავიცვა", - ამბობს მწერალი. აკუნინი ვერ პასუხობს შეკითხვას - რამდენი წიგნის გამოცემას ვარაუდობს პროექტის ფრაგლებში, სამაგიეროდ, გამოთვლილი აქვს, რომ პროექტი 15-დან 18 ჟანრს მოიცავს. აკუნინმა ზუსტად იცის, რას არ დაწერს. ეს არის ეროტიკული რომანი. როგორც მწერალი ამბობს, საამისოდ რუსული ენა არ გამოდგება: ან ანატომიის სახელმძღვანელო გამოვა, ან - ვულგარიზმის.

წიგნებს სათაურების ნაცვლად მითითებული აქვს ჟანრები. "ისინი სხვადასხვანაირად სუნთქავენ, სხვადასხვა ფერის, გემოსი და სურნელის მატარებელნი არიან. საბავშვო წიგნსა და ჯაშუშურ რომანს საერთო არაფერი აქვთ, ისევე როგორც თეთრსა და შავს. ფანტასტიკას ახლა გაკვირვებული ვკითხულობ და ვფიქრობ, საიდან მაქვს თავში ამდენი ტარაკანი". მწერალმა ექსპერიმენტს მიმართა გამოცემის თვალსაზრისითაც. იმის მიუხედავად, რომ სამივე წიგნი სხვადასხვა გამომცემლობაშია დაბეჭდილი, ისინი ერთ სტილშია გაფორმებული.

რევოლუცია კედლებზე

ჰავანაში გაიხსნა ლეგენდარული კუბელი ფოტოგრაფის რაულ კორალესის ნამუშევრების გამოფენა.

კორალესი ცნობილია კუბის რევოლუციის დროს გადაღებული ფოტოებით. ექსპოზიციაში თავმოყრილ 52 ნამუშევარს შორის დამთვალიერებელი იხილავს ერნესტო ჩე გევარას, ასევე 40-ზე მეტი წლის წინათ მომხდარ ცნობილ საომარ ოპერაციას, რომლის დროსაც ანტიკომუნისტური გადატრიალების მიზნით კუბაში გადასხმული იყო დივიზია. კორალესის ყველაზე ცნობილი ფოტო კი 1960 წელს, ფიდელ კასტროს ერთ-ერთი გამოსვლისას არის გადაღებული. მოგვიანებით სწორედ ეს ფოტო მილიონობით დაიბეჭდა კუბური პესოს ბანკნოტებისთვის.

რაც შეეხება ექსპოზიციის ავტორს, კორალესი წელს 80 წლისთავს აღნიშნავს და ამბობს, რომ წარმატებული ფოტოები მას თავისთავად გამოსდის და არ იცნობს საკუთარი შემოქმედების ხანგრძლივობის საიდუმლოს.

ბილი ჯოელის არქივი განადგურდა

ბილი ჯოელის ოფისში გაჩენილმა ხანძარმა ცნობილი მუსიკოსის საარქივო მასალები იმსხვერპლა. თუმცა, როგორც ჯოელის პრესსამსახური აცხადებს, დანაკარგი არავითარ ფასეულობას არ წარმოადგენდა მუსიკოსისთვის. ხანძარი ჯოელის კომპანიაში - Maritime Music-ის სარდაფიდან გავრცელდა. საბედნიეროდ, ინციდენტს მსხვერპლი არ მოჰყოლია - იმ დროისთვის მუსიკოსი ფლორიდაში იმყოფებოდა.

მეტრო დელისის მიმდებარე ტერიტორიაზე დაიკარგა ფოქსტერიერის ჯიშის ძაღლი სახელად **"მიმი"**. მუცლის არეში აქვს ტატუ **"F 2867"**. მპოვნელი დასაჩუქრდება ტელ: 390 443; მობ: 877 404140 რატი, ზაზა.

თქვენი რეკლამა ჩვენს გაზეთში

20-24-04
20-00-24

წამალი "სალხინო"
ქართული ფლორის საოცრება

თუ გაწუხებთ პროსტატიტი, ცისტიტი, ქალური და შარდ-სასქესო ორგანოების დაავადებები; როცა შეიმჩნევა შენელებული და გახშირებული შარდვა, შარდვის დროს წვა, შარდსადენი ხვრელის ბაგეთა მიწებება, სუნი ან გამონადენი; აგრეთვე ტკივილი წელის, გავის ძვლის, თირკმელების არეში; შარდის წვეთ-წვეთად გამოყოფა, მოშარდვის სურვილის დაუკმაყოფილებლობა, როცა ვითარდება სექსუალური მოშლილობა და იმპოტენცია,მიიღეთ წამალი "სალხინო" და ეს პრობლემები მოგეხსნებათ.

"სალხინო" აწესრიგებს კუჭ-ნაწლავის მოქმედებას და ხსნის ტკივილებს.

"სალხინო" გამოიყენება ჩირქოვანი და ჩირქმბადი ინფექციების სამკურნალოდ, ნაღვლის ბუშტის (ქოლეცისტიტი), ჰეპატიტის, გასტრიტის, ნეფრიტის, გინგივიტის, სტომატიტის, ბრონქიტის და სხვა პათოლოგიური დაავადებების დროს. "სალხინო" აქრობს პირის ღრუდან უსიამოვნო სუნს. წამალი "სალხინო" კურნავს სარძევე ჯირკვლების დაავადებებს - მასტოპათიას, მასტიტს. თუ გამოიყენებთ მშობიარობის შემდეგ, აიცილებთ მასტიტს და გაიუმჯობესებთ ბავშვის კვებას საკუთარი რძით.

წამალ "სალხინოს" თვისებები აპრობირებულია და მოწონებულია საქართველოს, რუსეთის, აზერბაიჯანისა და სხვა ქვეყნების ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროების მიერ, იგი რეგისტრირებულია. მიღებული აქვს სახელმწიფო პატენტები და ლიცენზია.

იკითხეთ და შეიძინეთ აფთიაქებში.

წამლის ფასი საქართველოს ტერიტორიაზე სამი (3) დოლარის ეკვივალენტს არ უნდა აღემატებოდეს ლარებში.